

Prof. Mr. Vincenzo Žmider  
ZADACI I OBICI  
SURADNJE MUZEJA I ŠKOLA

Sedacima, oblicima i metodama suradnje muzeja sa Školama posvetili su već musealci i pedagozi u svijetu i kod nas mnogo stručne sastavke. Tej problematice deprinijeli su praktična iskustva i oni učitelji koji su povezivali svoj nastavno-edgojni rad i sa ogledima u muzejskim i galerijskim ustanovama.

Suradnja muzeja i Škola, tih dviju fundamentalnih prosvjetnih ustanova, ojačala se maročito poslije II. svjetskog rata. Entuzijazam poslijeratnih godina dao je i u edukativnom muzejskom radu značajne praktične i teorijske rezultate. Unatoč postignutim uspjescima i ispunjenim preporukama ICOM-a suradnjem još nismo zadovoljni.

Radi same komparacije obrazovno-edgovanog muzejskog rada u svijetu na jednakim radom kod nas donosim u prvom dijelu pregled stručne muzejске literature o tim problemima. Istaknuti oblici i metode mogu nam biti kao uzor i podstrek da toj djelatnosti posvetimo i mi više pažnje i veće napore.

U razmatranju ograničio sam se uglavnom na mogućnosti koje se odnose na opće obrazovne Škole. Navede sam nekoliko istraživačkih primjera kod nas i u svijetu, a na kraju donosim još svoje empirijske dooprince koje im Školu našu javnost uvjeriti da je organizirano posjeđivanje muzeja od velike pedagoške koristi.

Svima koji su mi u tom radu na bilo koji način pružili pomoć, srdačno se zahvaljujem.

## Opća i pedagoška orijentacija muzejske problematike

Karakteristično je za suvremenih svijet da se u svim zemljama očituje sve veći interes najširih kragova javnosti za kulturno-historijske i prirodno-rijetke spomenike. Ne samo iz općih kulturnih i istraživačkih, već također u naučnih i pedagoških namjera očito je snađaj institucija koje takve spomenike čuvaju, sakiraju, proučavaju i prezentiraju. Takve su funkcije naime načinjene muzejima i galerijama. Oni su državno značajne kulturne, naučne pa i pedagoške ustanove koje su atraktivne i privlačne također u pogledu opće rekreacije suvremenog čovjeka i cjelokupnog društva. Njihova značajnost je u afirmaciji nacionalne kulture među najširim slojevima građanstva, a ponajdje još uvijsk u smislu kulturne i političke dominacije jednog naroda nad drugim manje razvijenim, unjeste internacionalnog upoređivanja i potporazanja. Može se tvrditi da je fenomen muzealstva fakult od općeg društvenog interesa, a uvjetovan nizom različitih komponenata kao što su izmjenjena struktura suvremenog društva, porast materijalnog standarda, utjecaj novonih komunikacija, porast kulturnog nivoa, organizacija međunarodnih susreta i priredivanje izložbi.

U velikom broju zemalja posljednjih decenija podignute su za čuvanje, istraživanje i prezentaciju muzejskog materijala monumentalne građevine, koje nisu samo atraktivne po svojim arhitektonskim oblicima, već i zbog izvanredne opreme i specijalnih prostorija za izvanrednim mogućnostima za pribjeg publike te za obilask i sadržavanje u njima. Najnovija zdanja okružena su i parkovima ili prostorom za postavljanje skulptura u prirodi (Forma viva). Primjeri: Museo Nacional de Antropología u Mexiku sa specifičnošću da ima izvanredan prostor za edukativni servis, koji može primiti dnevno 3000-4000 djece ili da ima u studijskom dijelu primijenjen elektronski uređaj. Na evropskim prostorima u tom smislu ističu se Muzeum Narodowe u Varšavi, sa izuzetno intenzivnom odgojnom djelatnošću putem povremenih, pokretnih izložbi, izložbi u

museobusima, sa emisijama i različitim priredbama. U Sovjetskom Saveznu, tj. u Moskvi takva je nova zgrada za Tretjakovsku galeriju sa 2,5 km dugom izložbenom stazom pa i sa mnogim drugim najmodernijim prostorijama. Od starih adaptiranih zgrada najbliži nam je Museo nazionale della Scienza e Technica "Leonardo da Vinci" u Milansu očuvanim vanjskim izgledom srednjevjekovnog samostana te po najnovremenijim principima uređenej umetnosti. U našoj zemlji takve nove muzejske zgrade su: Muzej savremene umetnosti i Galerija fresaka u Beogradu ili Muzej revolucije u Sarajevu.

Muzeji i galerije nisu samo ustanove za sakupljanje, evidentiranje, čuvanje i prezentaciju kulturnog blaga, već su u skladu sa potrebama vremena u kojem živimo, jaka stjecišta kulturno-prosvjetnih kretanja u smislu popularizacije naučnih znanja i različitih oblasti kojima se oni bave.

Sve što su naši preci na kulturnom području stvarili ili u nauci otkrili kao djela ljudi i prirode i Ženu je dalo naučno tunodenje, izrasi su tečajna i nasljeda prošlosti. Sve to sačinjava pamku sadašnjih generacija, pa zato treba pružiti sve mogućnosti, da te generacije također to vide, osjećaju, dočuve i sačinju.

Čovječanstvo kroz sačinjanje kulturne i naučne prošlosti dočivljava kontinuitet društvenog života, bogatstvo stvaralaštva svojih predaka, a time su slika svijeta postaje sadržajnija te daje na taj način i podršku za daljnje stvaralaštvo i napredovanje nauke. Prevamilašenje postojećeg - uslov je napretka, a time i izgradnje novog i boljeg socijalističkog života društva.

U suvremenom društvenom razvoju muzeji i galerije ispunjavaju svoju kulturnu funkciju u dva nerazdvajaju pravca:

- da što više kulturno-naučnih predmeta prikazuju, stručno obrade i čuvaju,

-- da su što više mogućih načina omogućuju kontakte suvremenika sa muzealjama koje posjedaju.

Da bi muzeji i galerije tu svoju drugu funkciju što uspješnije razvijali, omogućavajući žive kontakte suvremenih generacija sa muzejskim predmetima i galerijskim umjetninama, obavezni su da stručno, to jest naučno, umjetnički i tehnički tako prezentiraju kulturno naslijeđe, koje će svojom autentičnošću, jasnobom izlaganja i jednostavnosću prezentacije biti dostupno i rasumljivo najširim krugovima posjetilaca tih ustanova. Narodito pak je njihov zadatok, da budu funkcionalni i u smislu obrazovanja i odgoja najmladih generacija koje posuđuju opće obrazovne škole.

### Neki historijski momenti muzeja i galerija

Muzeji se često još uvijek smatraju kao manje značajne kulturne ustanove u kojima su historičari, najviše amateri, sakupili starinske predmete, i koje premašuju vredinom samo pojedinci ili naučni stručnjaci, a masama su te zbirke još uvijek manje poznate, pa zato i nezanimljive. Zato prvenstveno treba da učitelji i nastavnici zajedno sa muzejskim radnicima muzeje i galerije vratiti širokoj javnosti, a naročito školskoj mladini, te da bude interes za njih. Prvenstveno treba mladini i cijelokupnoj publici prikazati što znače muzeji, kakav je njihov historijski razvoj te kakva je njihova uloga i u savremenoj društvenoj, to jest socijalističkoj, zajednici.

Ved antički Heleni nazivali su "muse-on" hramove kulturnih, naučnih i umjetničkih djelatnosti koje imaju i svoje božanske zaštitnice. To su Zeusova i Mnemosine kćeri koje su se rodile u Pierii, to jest u samom podnošju Olimpa. Kasnije im je sijelo preneseno na Helikon u Bočiji ili na pješčani Parnas, gdje je bio njihov vršni lijepi Apolon i gdje su sveta vrela Aganija i Hippokrena. Antička historija navodi najprije samo tri, a kasnije davet zaštitnica. U umjetnostima muze se prikazuju kao djevojke s različitim atributima.<sup>1/</sup>

<sup>1/</sup> Enciklopedija likovnih umjetnosti 3. Zagreb MONTEV.  
str.515

Ime	Djelokrug	Atributi
1 Elia (Elias)	istoriografija	voštana pločica, svitak,pisaljka
2 Melponesa (Melponesa)	tragedija	vrijesac vinova leće Herklova đula, tragedija maska
3 Terpsihora (Terpsihora)	plez, korsika pjevanja	lira i plaktron (trsalica)
4 Falija (Thaleia)	komedija, bukoličko pjesništvo	briljanov vrijesac, pastirski štap, komična maska
5 Euterpa (Euterpa)	lirska pjesništvo	dvostruka frula
6 Erato (Erato)	ljubavno pje- smištvo	instrument sa licama
7 Uranija (Urania)	astronomija	globus
8 Polimnijsa (Polyhymnia)	osbiljno i reli- giono pjesništvo	svetovito bez atri- buta, katkata sa syitkom
9 Kalliope (Kalliope)	pješčitaat,apsko pjesništvo	voštana pločica, svitak,pisaljka

Sve te muse personificirale su rasližite grane umjetičkog kulturnog i umjetničkog stvaralaštva, pa su im zato iskazivali velike poštovanje starci Helsini od Trakije do Beograda. U njih su se ugledali tadašnji kulturni vvere. Muse su im davale umjetničku intenciju i stvaralačku snagu, sve dok oni nisu počeli da se takmide s njima.

U staroj Ateni bio je najstariji muzej Pinakoteka, te jest galerija slika i skulptura u jednom traktu Propileja. Prve umjetničke zbirke Grci su darivali svojim božanstvima. U tadašnjim ratovima pobjednici su silom uzimali iz neprijateljskih muzaja najvrijednije muzealije i kao dragocjeni ratni plijen pokazivali ih svome narodu, a ostavljali su ih u hramovima umjetnosti.

Kasnije dobivaju maseji kulturno načini značaj. Ptolomej osnovao je već u 3. stoljeću prije nove ere muzej u Aleksandriji. U velikim masejskim salama bila su predavanja, pored njih prostorije za obrazovanje i stanovi za profesore. Oni su morali svoje snage posvećivati naučnom i pedagoškom radu, za njihova materijalna opskrba krimula se država. Imali su i ogromnu biblioteku, sa preko 400 hiljada pergamentnih pisama. Slični su maseji bili u Pergamonu, Antiohiji i Carigradu.

U srednjem vijeku maseji su zgrade za čuvanje riječkih predmeta, značajnih za prirodne i tehničke nauke te za likovnu umjetnost. Za narodite zbirke slika i skulptura uređuju se galerije, a za manje kolekcije grafika, novca i medalja osnivaju se kabineti. Srednji vijek pozná već i profane, te crkvene risnice.

Veliki interesi za sakupljanje umjetničkih rariteta, ponajviše iz doba antike, javljaju se opet u doba renesanse. Prije tega crkva je sakupljala ova dragocjena djela, a sada vladari i plemstvo pak njima prikazuju svoju veličinu i polođaj.

U to doba (polovina 16. stoljeda) javlja se i prvi muzeološki trakt koji donosi jedan potpuno novu i još danas aktualnu konceptciju muzaja. To je traktat pod naslovom: "Theatrum sapientie" koga je napisao dr. Samuel Quickekselberg (1529 - 1567), portijskog Holandanina, a po zanimanju liječnik. U Freiburgu se moguće da velikim ljubiteljem umjetnosti J. Jakobom Fuggerom. Bio je i sam strastveni sakupljač

univerzalnih muzealija: portreta, heraldike, numizmatike, umjetničkih slika i grafika, inastrumenata i cruzja, svega što je "ars technicae" i "naturalia" i što predstavlja vrijednost kao rezultat ljudskog rada i ruke ili je rijetko djelo prirode".<sup>2/</sup>

Po Quickebergu masej je kompleksna ustanova sa više sadržajnih odjeljenja i mora imati biblioteku, stampariju, knjiganevinicu, laboratorij, a "cijela skriba treba biti namjerena za gledanje"<sup>3/</sup>, dakle postavljana iz aspekta onih koji skrike gledaju, a ne iz aspekta sakupljača ili muzejskih stručnjaka. Taj je traktat izvanredno značajan i zbog toga, jer je bio napisan u doba kad se za raritetnim privatnim materijalcima u prvom redu još uvijek presentirao moć i snagu vlasnika te potenciju raskoši i monumentalnosti ambijenta.

Od Francuske revolucije privatni muzeji, to jest dvorske skrike dragocjenih predmeta postaju državne vlasništvo i otvaraju se postepeno javnosti. Louvre je bio proglašen kao muzej Republike tek 1793. godine. U 19. vijeku velike muzejске skrike dobivaju i vlastite nagrade koje su reprezentativne i prilagođene muzejskim namjerama, znači prilagođene vodi muzejskim specijalnim službama. Ali još uvijek u njima ne-ma odgovarajućih odnosa između prostorija za prezentaciju, zakupljanje, evidenciju i dokumentaciju. Najviše prostora zauzimaju izložbe. One su vrlo natprane građen, pa su satojako nepregledne. Muzejski lageri daju im prepejamske slike na zidovima ili reprodukcije antičkih plastika. Stil muzejskih građevina malo se mijenja krajem 19. i početkom 20. stoljeća kad je doba romantike i narodnog preporoda ustrojavanje više nacionalnih muzeja i galerija sa mnogostojnim visokim salama, ukrašenim štukaturnim ornamentima i slonokoštanim rezbarijama.

<sup>2/</sup>Bauer Anton: Quickeberg i njegov muzeološki traktat.

Vijesti muzealača i konzervatora NR Hrvatske, Zagreb,

<sup>3/</sup>Idem.

a u samim prostorijama pored pokudatva izložen je u vitrimama i skupocjeni porculan, staklo i slično. Sve su izložbe jed uvi-jek jako nagomilane i kao takve nepregledne, te nisu dozvoljavale nikakve organizacione ili sadržajne promjene. Već se i samim zaboravilo da muzeji imaju i naročite obrazovne zadatke, da nije smisao muzeja u ukrašnim i representativnim zgradama, već da one i u arhitektonskom pogledu treba da služe također pedagoškim svrhama. U tom vremenu odgojno-obrazovni sadatak muzeja podvlačili su u Engleskoj J. Ruskin<sup>4/</sup> i W.Morris<sup>5/</sup>, a u Njemačkoj A.Lichtwark<sup>6/</sup>. U tom pravcu isticali su se muzeji primjenjene umjetnosti koji su htjeli odgajati vikas pu-blike i estetizirati pojedine zanatske radove.

Počeli I. svjetskog rata u svim je zemljama nedostajalo muzejskog prostora, jer se već napominjalo, da su po-red sala za izložbe potrebne i prostorije za depose, bibliote-ke i za savu dokumentaciju.

Tek 1929.god. na konferenciji muzealaca u SAD Jean Capart opet naglašava da muzeji ne smiju slatići samo naučno-istraživačkoj djelatnosti, već da ima široka publike sasvim pravo kad traži da muzeji budu i centri za odgajanje i za re-kreaciju. Ovako je već tada ureden Kraljevski muzej za umjetnost i historiju u Bruxellesu. Kasnije je bio i drugi muzej u Antwerpenu, a 1935. god. i u Švedskoj. Na ovom konferencijskom sastanku predstavljeni su i drugi primjeri, u kojima su se muzeji preuredili u obrazovne i kulturne centre. U Francuskoj je 1932. god. u Parizu uvedena nova zakonska mjerodavstva o muzejima, u kojoj je uvedeno da muzeji budu i obrazovne i kulturne institucije. U Njemačkoj je 1933. god. uvedena nova zakonska mjerodavstva o muzejima, u kojoj je uvedeno da muzeji budu i obrazovne i kulturne institucije.

4/ John Ruskin (1819-1900), prof.historije umjetnosti u Oxfardu (Lijepo,istinito i dobro u biti istoznačni su pojmovi.)

5/ William Morris (1834-1896), engleski slikar, arhitekt, reformator umjetničkog obrta i propagator primjenjene umjetnosti, vanjakeg izgleda svakog izradenog predmeta, osobito li-jepog izgleda knjiga.

6/ Alfred Lichtwark(1852-1914) hist.umjetnosti,direktor umjetničke galerije u Hamburgu.

Jean Capart već je i zamislio, da budu sve nastavne lekcije obrađene najprije u Školskim učionicama, a poslije utvrđene na muzejjskim izložbama. To je smatran i njegov drugi zahtjev, neka najprije dobro upoznaju muzeje učitelji, a tek poslije vode učenike na izložbe. Time je Capart postavio osnovu suradivanja muzeja sa Školama koje je sve do danas vrlo razvijeno u briselskim Školama i muzejima.

#### Historijski pregled Školskih (pedagoških) muzeja

U vratama muzeja morašiti historijat imaju pedagoški ili Školski muzeji koji se prikazuju samo razvoj Školstva u nekoj zemlji ili na nekom etničkom području, već bi trebali biti i šarišta muzejsko-pedagoškog rada, odnosno obigledni primjeri kakav taj rad mora da bude.

Ideja sa pedagoški muzej rodila se u Francuskoj, to jest u Parizu, gdje je Mark Antoine Jullien<sup>7/</sup>, generalni inspektor za Školstvo, objavio 1817. godine "Requisses et vues préliminaires d'un ouvrage sur l'éducation comparée"<sup>8/</sup> te njime zapominjao da moraju učitelji upoznati sve novosti na području pedagoške nauke, najnovije udžbenike i nastavna predmeta, vrata Škole, pa čak i Školske sisteme, tako hode da imaju uspjeha u pedagoškoj teoriji i nastavnoj praksi.

7/ Mark Antoine Jullien radio se 1775.godine u Parizu gdje je bio do 1848. U Švicarskoj se upoznao sa Pestalozijem te je njegove pedagoške ideje prenio u Francusku.

Napisao je mnoga djela i postao član nekoliko akademija.

8/ Saori i pripremni pogledi o upoređivanju odgojne djetinosti.

Pedagoški muzeji zato moraju prikazivati uređenje škola, organizaciju nastave te metoda nastavnog i odgojnog rada. Jullienova ideja bila je realizirana tek 1851. godine, kad je u okviru internacionalne izložbe u Londonu priredena i manja izložba tadašnjih nastavnih sredstava.

Stalna izložba školskih nastavnih sredstava postavljena je 1851. godine i u Stuttgartu, a 1854. u Toronto (Kanada) te kao odgojni muzej 1857. godine u Londonu.<sup>9/</sup> Izložbe su priređene za vrijeme nacionalnih učiteljskih kongresa, te se smatraju kao početak školskih muzeja.

Izložbama nastavnih sredstava priključivalo se nešto drugačije i pedagoške bibliotekе, arhivi, radovi učenika (naročito likovni), školska oprema, prikazi školskih sistema te dijelja i osladinska literatura.

"Za razliku od ostalih muzeja, kojih se zadatak često isvršuje samo u čuvanju i preostavljanju starih, školski bi muzej, koji je i pedagoška ustanova, morao imati čiri zadatku. On treba da i na svoje strane pridonese uvođenju novog duha i novih metoda rada u naše škole. Zamisljivo je, da vredina školskih muzeja u inozemstvu ima kao glavni ili čak jedini zadatak izlagati ili posavijati nastavna pomagala školama te pripremati predavanja, koja će se odrijeti učenicima prigodom njihova posjeta muzeju".<sup>10/</sup>

9/ Educational Section of South Kensington Museum

10/ Collner, dr.Nada: Neki aktuelni zadaci našeg

Školskog muzeja, Zagreb 1955, Pedagoški rad, god.I., br.1-2 (str.139).

Pored sakupljanja, uređivanja, preuđavanja i izlaganja za školstvo značajne grade ovi muzeji priređuju i predavanje, privremene ili potajnije izložbe da njima populariziraju nastava određenih predmeta. Najveći posjetioci školskih muzeja su pedagozi, kulturni historičari te studenti pedagoških škola. Zbog studijskog značaja mnogi su školski muzeji prelazili već u institut.

U zapadnoj Evropi savremeni su školski muzeji namijenjeni prvenstveno učenicima i studentima. zajedno sa učiteljima i nastavnicima školske omladine posjeduju muzeje, i to po unaprijed utvrđenom planu, dopunjujući time redovitu školsku nastavu sa ponavljanjem i utvrđivanjem znanja u muzeju. Zato muzeji imaju veliki broj izložbenih prostorija i predavaonica koje su opremljene najmodernijim tehničkim i AV sredstvima. Takav nadim nastave vrlo je uspješan i efikasnijeg "klasične nastave".

Omladina dolazi u školske muzeje isto tako i u slobodno vrijeme. U posebnim prostorijama ona upoznaje funkcionalnost novih stila, nastavnih postupaka, najnovijih udžbenika i priročnika te potražava da eksperimentira s najnovijim aparaturom.

Također kompleksni regionalni ili zavičajni muzeji imaju poseduje već odjeljenja za nastavni rad i odgoj školske omladine. Takva školska odjeljenja imaju i muzeji prirodnih nauka, tehnički, historijski pa i dragi specijalni muzeji u socijalističkim, skandinavskim i američkim zemljama. Frekvencija posjeta muzeja u nekim zemljama jednaka je posjećivanju kinematografa ili kazališta. U tom pogledu najaktivniji su sovjetski i nordijski muzeji.

Jugoslavija ima tri školska muzeja: Slovenski školski muzej radi pretežno kao dokumentacioni centar za historiju slovenačkog školstva, beogradski pokriva biti historijski, i didaktički, a Hrvatski školski muzej hće da bude sa izložbama pretežno didaktičkog karaktera.

Neđutim uređenih muzeja i galerija za obranovni odgoj i odgojni rad tij. za izvođenje suvremenog nastava u samim muzejskim ustanovama, osim nekih pokusaja iznimnih - kod nase naprave još nemu.

Preporuke internacionalnih kongresa i nacionalnih  
komiteta ICOM-a

Na svim poslijeratnim nacionalnim i internacionalnim savjetovanjima i kongresima muzealaca obrađivalo se pored drugih muzeoloških problema (za umjetničke, historijske, etnografske, prirodonaučne, tehničke i jed druge specijalne muzeje) također odgojno-obrazovnu djelatnost muzeja i galerija. Tako problematiku rješavao je načelo II. internacionalni kongres (od 17. do 22. lipnja 1950. god.) u Londonu kojega je organizirao Internationalni odbor za muzeje i galerije, to jest ICOM.<sup>11/</sup> Taj internacionalni muzejski odbor bio je osnovan odmah poslije II. svjetskog rata, to jest već 1946. godine kao specijalna organizacija UNESCO-a za zadatkom da aktivizira i osvremeni rad svih muzeja i galerija u svijetu. Sjedište ICOM-a je u Parizu gdje je i centar UNESCO-a. Svaka zemlja - članica UUN organizirala je u istom smislu i svoju sekciju, odnosno nacionalni komitet ICOM-a, pa tako i SRJ (PRJ) već 21. novembra 1951. godine sa njegovim sjedištem u Beogradu.

Na spomenutom II. internacionalnom kongresu muzealaca u Londonu proglašana su 22 značajna referata u kojima su učesnici - muzealci podvlažili da suvremeni muzeji i galerije nisu samo kulturno-naučne i istraživačke institucije u kojima muzejski stručnjaci sakupljaju, evidentiraju, dokumentiraju i izlažu za kulturni razvoj značajne predmete i gradu, već da moraju biti isto tako i didaktične ustanove, usmjerene svojim radom i na podizanje obrazovanja i odgoja suvremenih publike, a načelo osladine. Nakon svih referata ICOM JE provođi internacionalnu amfetu s pojedinim muzejskim pitanjima u svim vrednim muzejima svijeta, te je na osnovu rezultata donio sljedeće zaključke:

<sup>11/</sup> ICOM znači International Committee of Museums

- umjetnički muzeji (galerije) i muzeji primijenjene umjetnosti treba da budu centri kulture svoga kraja. Svoju djelatnost moraju proširiti na sve grane umjetnosti;

- posred nizih izložbi treba da muzeji upoznaju svoje posjetioce i sa muzejskim fondovima i djelatnošću; zato suvremenici muzeji (galerija, stikre) moraju organizirati obrazovna predavanja, seminar, kurseve i na taj način popularizirati sve grane umjetnosti. U tom radu služe se suvremenim oblicima informacija i propagande;

- pronalaziti moraju sve oblike suradnje sa školama te u tom smislu proučavati i razvivati metodiku nastave;

- svoje prostorije mogu koristiti i za koncerte, filmske priredbe, predavanja, večeri lirike te za izvođenje kazališnih i koreografskih programa. Ove se priredbe mogu odražavati rekonstruiranjem ambijenta određenog vremena ili kulturne epohе, da posjetilac u cijelini osjeti kulturu nekog vremena;

- muzeji treba da pomognu školama i kod stvaranja školskih odnosno kabinetskih sbirki. U suradnji sa učenicima pomoći školama i u postavljanju tematskih izložbi s obzirom na zornost nastavnih predmeta te u skladu s nastavnim planom i programom;

- posjeti u muzejima neka budu sastavni dio nastavne prakse koja mora postati suvremenija i adekvantnija najnovijim spoznajama didaktičke teorije. Zato moraju muzeji svoje povremene i putujuće izložbe uskladivati sa nahtjevima suvremenih nastavnih i odgojnih nauka;

- zadatok muzeja je i u osposobljavanju nastavnika (učitelja svih stupnjeva) za obrazovno korištenje muzejskih materijala u procesima nastave;

- zato muzeji postavljaju izložbe uvijek sa najprezentativnijim muzeoligijom i sa jasnim te jednostavnim opisanim legendama, po mogućnosti tako da se mogu posavdavati školama. Svaku izložbu neka prati knastos-pedagog, a uz izložbu treba po mogućnosti isdati i izložbene kataloge.

Generalni direktor UNESCO-a Jaime Torres Bodet u svom okopozao dao je muzejima još slijedeće opće zadatke:

- da muzeji aktivno sudjeluju u međusobnom upoznavanju svih nacija;
- poslužiti u širenju i unapređivanju širokih područja znanja i znanstvenog istraživanja;
- da i oni unapređuju opće obrazovanje te time šire opću kulturu čovjekostva.

Naročito je Bodet pozvao, da muzeji ne smiju više biti zatvorene institucije, razmjenjene uskem krugu znanstvenih radnika, već da otvore svoje prostorije i obrazovno-edukativnim ciljevima. U muzejima mora biti prezentirana prošlost, rast i sadašnjost kulturnog napretka čovjedanstva, ili određene nacije; muzejskom građom mora se prikazati materijalni i duhovni razvoj društva u svim svojim mogućim manifestacijama; te jest u njima se prikazuju svi interesi društva pa i njegovu zadovoljavanja materijalnih i duhovnih potreba.

Uz pomoć UNESCO-a ICOM je organizirao poslijer 1950. godine niz seminarova na temu, koja produbljuje suradnju muzeja sa Školama sa različitim gledištima.

Privi takav seminar održan je 1952. god. u New Yorku u Muzeju Brooklyn, a obradivao je temu "Demonstracija progresa obrazovanja u muzeju". Nakon savjetovanja učesnici izdali su slijedeće preporuke:

- svaka škola treba izradi edukativni program s obzirom na svoje potrebe;
- edukativni rad muzeja treba se integrirati sa obrazovnim edukativnim radom u Školama;
- predstavnici svih školskih stupnjeva moraju biti obrazovani također u pogledu muzejске građe i muzejске službe.

Mnogi muzealci su zahtijevali da se rad u muzejima mora uključiti u redoviti program učiteljskog osposobljavanja, isto tako kao što oni uče efikasnost audiovizualnih sredstava u suvremenoj nastavi. Dok se taj zahtjev ne realizira, treba primjenjivati one metode koje muzeji su uspjehom već sada upotrebljavaju. U mnogim zemljama osposobljavali su gaime studen-te za muzejsko-nastavni rad u zadnjoj studijskoj godini. Tako je na primjer jedna osmina svih studenata u Novoj Zelandiji morala pod kraj svog stručnog studija raditi četiri nedjelje u muzejima i tako voditi grupe školske djece. Tekoder, već od 1958. godine koriste se utvrđenim regulatima trengodišnjih eksperimenta u Carnegie Corporation iz New Yorka gde su u svim većim muzejima namještili pored drugih kustosa i kustose pedagoge koje su zadužili, da odgajaju školsku djecu ili da osposobljavaju mlade učitelje za korištenje muzejskih postava i stvari.

Drugi seminar UNESCO-a održan je od 12.IX. do 10.X. 1954. godine u Ateni opet na temom "Uloga muzeja u obrazovanju". Na kraju tog seminara odlučili su, da će se održati i nacionalni seminari u Jugoslaviji i Japansu sa materijalima iz Atene. Idućih godina bila su savjetovanja o saradnji muzeja sa školama u nekim narodnim republikama, a republičke muzejске organizacije pripremile su "nadelje muzeja" sa pri-godnim izložbama i priredbama.

Iste godine ustao se ICOM-ov Komitet za pedagogiju u Londonu. Sa 25 referata iz 11 zemalja obrađic je za svih aspekata teme odgoja i obrazovanja, a publicirao je građu pod naslovom "Muzeji i učitelji". Prvi sastanak muzejskih strućnjaka održan je u londonskom Victoria i Albert Muzeju. U referatima ukazivali su potrebu o osposobljavanju nastavnika na pedagoško korištenje muzeja.

Organizacija UNESCO u 1956. godini izdala je sličnu raspravu "Uloga muzeja u nastavi" te dodala preglednu bibliografiju na ovu temu od 1940. godine. Time ukazuje na razrađuju muzeja sa školama svih vrsti i stupnjeva te na značajnu

obrazovnu djelatnost muzeja i galerija. ICUM je nakon tega pripremio stručni seminar u Rio de Janeiru 1960. godine. Muzealci iz Južne Amerike i Španovi - delegati ICCM-a referatima su ukazivali na praktičke oblike suradnje muzeja i škole, a suvremene ekspozicije u specijalnim muzejima ili u naroditim muzejskim odjeljenjima pa škole, u klubovima prijatelja muzeja, sve na osnovu istraživa, bilo u istočnim (socialističkim), bilo zapadnim ili jugoistočnim, a naročito američkim zemljama. Materijale i zaključke publicirao je ICCM 1960. god.

Na VI. generalnoj konferenciji ICCM-a u Haagu 1962. godine razradili su problematiku suradnje muzeja sa školama sa psihološkog i sociološkog aspekta, a uspostavljena je i komisija za reorganizaciju suradnje u najsvremenijem smislu. Komisija dotadašnjih muzealaca i pedagoga dopunjena je sa psihologima i sociologima. Stručnjak iz SSSR A.J. Zamotkin obrazložio je socijalističko shvaćanje muzejskog obrazovanja, što ukratko znači: slobodan ulaz u sve muzeje, priprema stalnih, privremenih pa čak i putujućih izložbi, posjeti publike uz objašnjenje muzejskih pedagoga, predavanja muzealaca u školama, na univerzitetima, u kulturnim domovima i slično.

Slijedeće 1963. godine muzeali su na međunarodnom seminaru u Beogradu kritisirali evropski način muzejskih izložbi te, navodeći njihove manje, uspoređivali ih sa izložbama u Americi. Apelirali su na muzeje, a također i na škole kolektive, da tu suradnju u cilju poboljšanja nastave treba reorganizirati po uzoru najboljih primjera u svijetu. Naredne 1964. godine već je ICUM na francuskim nacionalnim komitetom organizirao vrlo značajan međunarodni simpozij muzealaca u Parizu. Delegati su diskutirali o mnogim problemima: Šta je definicija odgoja i koji su njegovi ciljevi. Povezivali su obrazovne i odgojne zadatke muzeja i škola, koje su najsvremenije metode međusobnog rada u smislu što regionalnije realizacije nastavnih planova i programa. Komparacijom su utvrđivali koje su metode efikasnije i vrijednije. U zaključcima su se obavezivali da će metodološki proučavati zadatke obraz-

zovanju i odgoja sa opće kulturne vrednote. Muzeji na svojom bogatom baštini upoznavaju sa kulturnom tradicijom i daju nam ideje sa budućnost. Poznavanjem narodnog blaga uveriđuje se također patriotska svijest, a prikazivanjem tadih kultura dočarjuje se suradnja cjelokupnog čovjedanstva. Muzeji treba da se što bolje upoznaju i unatoč velikim razlikama međusobno posluju. Muzeji dalje moraju služiti i racionalnom korишćenju slobodnog vremena, tj. kulturnoj i estetskoj raznovodi. Svojom raznolikom djelatnošću moraju osvojiti publiku u cjelini, adekvatno njezinim interesima i kulturnim potrebama. Radi zato treba da se služe suvremenim metodama te moraju isbjegavati svako tendenciozno didaktisiranje. U metodama izložbenih djelatnosti treba da uvažavaju selekciju muzeoloških prikaza i kategorije posjetilaca. I za izložbene muzealije valju principi estetskog, reprezentativnog i funkcionalnog efekta.

Veliku pažnju treba obratiti i na mogućnost pozajmljivanja muzejskih materijala ili cjelokupnih skrbi. Iako se poštuju slobodni interesi svakog posjetioca, obim izložbe mora biti uvijek unaprijed utvrđen. Izložbena oprema, dekoracija i cjelokupan aranžman izložbi neka je atraktivna, a uz sve to treba strogo pripaziti i na naučnu točnost. Od didaktičkih nomenata važni su progledni natpisi, etikete, jasne legende i sva prateća dokumentacija. Narodito treba da su na izložbenim muzealnim građu svi tekstovi jednostavni, koncizni, i čitki. U izložbenim prostorijama mora biti živo i dinamično, zato treba da se primjenjuju različite metode vodenja. Posjetiocci imaju slobodu preatrakcija, ne ipak treba kombinirati odgojne momente sa rekreativnjem. Kod školskih grupa treba mijenjati različite oblike rada, kao skiciranje, zapisivanje, ispunjavanje upitnika ili organizirati tak dijaloga ili diskusione grupe. U radu sa tim školskim grupama treba upotrebjavati i audiovizuelna sredstva te davati filmske inserte, dispozitive, gramofonske ploče i magnetofonske snimke.

Simpozij muzealaca u Parizu je naglasio da se zadimanje za muzejsku djelatnost naročito povećava sa površeninom, a još više sa pokretnim izložbama. Da budu takve izložbe privlažnije, uz njih treba organizirati kratka predavanja, filmske predstave ili kratke koncerte muzike toga doba. Svakome bovjeku treba pružiti priliku da posjeđuje muzej, pa zato tom zahtjevu prilagoditi i vrijeme otvaranja. Za informacije koristimo parod novina i suvremena komunikaciona sredstva; radio, film i televiziju.

Muzealci treba da budu u stalnoj kooperaciji sa osobljem u školama, naročito kada ostvaruju programske, obrazovne izložbe, povremene i tematske prikaze. Dužnost je muzeala da osposobljuju za muzejsku tumačenja učitelje i nastavnike. Svaki vodi muzej trebao bi sistematizirati radna mjesto knjižara-pedagoškog ili organizirati naročiti nastavni centar koji bi se brinuo:

- za mentorsku službu pojedinima ili grupama,
- za povremene prikaze i putujuće izložbe,
- za kontakte sa osobljem i ostalom publikom.

Manji muzeji mogli bi za slične zadatke zadatićuti naročite "kulturne atačce" koji bi imali jednak status kao muzejski istraživači, što znači, jednak stepen stručne spreme, pedagoški afinitet te sposobnost prilagođavanja različitoj publici. Razumljivo je da moraju imati i dar lijepeg izlaganja te sposobnosti budenja interesa kod različitih posjetilaca.

Za odgojno nastavni rad mogu raditi umjesto muzejskih specijalista također učitelji, odgojitelji i radnici kulturnih institucija ili studenti. Muzej je tada osuđan da posuže nastavnog i odgojnoj djelatnosti škola. U toj kooperaciji muzej preuzima svoje vizuelne-iliustrativne strane nače nastave.

Muzeji treba da svoje posjetioce dobro upoznaju, a zato se služe i statistikom. Sa upitnicima dobivaju opće sliku o publici, a u rezultatima također se vide različiti

sociološki utjecaji. Poznavanje javnog mjenja najbolji je uslov za uspješan rad, za orijentaciju različitih Zalja i interesa, a s tim za sastavljanje aktualnih muzejskih programa.

Simpozij u Parizu je pored svih tih općih zadataka upozorio također na djelatnost nacionalnih muzeja. U tom pogledu preporučio je međusobnu suradnju specifičnih muzejskih materijala, ciljnih izložbi pa i izmjene iskustva muzealaca. Metodološki treba istraživati najpodesnije profile muzejskih pedagoga, uspješnost AV predstava te nastojati da dode muzeologiju kao naučnu disciplinu na univerzitetu i pedagošku akademiju. Nakon se studenti osposobljavaju i u sastavljanju upitnika, intervjuja i upotrebi statističkih metoda. ICOM uputnica izradi i stručnu muzejsku terminologiju u više živih jezika te time nastoji, da bude red u muzejima što razumljiviji i jednoobražniji.

Slijededi internacionalni simpozij muzealaca bio je 1965. godine u New Yorku. Na njemu su aktivno sudjelovali delegati nacionalnih komiteta iz Sovjetskog Saveza, Meksika, Francuske, Engleske, Tunisa i Rumunjske, a kao posmatrači bili su prisutni muzealci iz Izraela.

Za trogodišnji program rada zaključili su da oboru svu istaknutu iskustva suradijanja muzeja sa Školama i da se time pripreme za temu: Muzeji, pedagoški instrument za nastavu u obaveznim i srednjim Školama te na univerzitetima. Prisutni nacionalni komiteti usvojili su šest osnovnih projekata, kojima će realizirati do 1968. godine ove zadatke:

- uspostaviti za ciklindru mrežitu putujuću izložbu o historiji umjetnosti;
- organizirati za učitelje kurseve o umjetnosti;
- prirediti izložbe za odrasle analitabete iz gradskih i sačekih predjela;
- uspostaviti regionalne muzejске komitete;
- organizirati različite muzejске kurseve i demonstracije;
- napočeti opću brigu za posjetioce muzeja i galerija.

Internacionalni simpozij muzealaca 1966. godine u glavnom gradu Cejlona Colombo nastavio je gornje projekte i raspravljanje o naroditoj ulazi muzejskih fundusa sa istraživanje i za univerzitetski studij. Naglasio je potrebu muzejskog odgoja učitelja za škole prveg i drugog stupnja.<sup>11</sup> 11 referata raspravljeno je općenita problematika obrazovanja djece i odraslih. Na tom simpoziju sudjelovali su zastupnici ministarstva prosvjete, temošnjeg univerziteta, nacionalnog udruženja za razvoj nauka i nastavnici svih stupnjeva škola.

Iste 1966. godine revija ICOM NEWS publicirala je članak o 13 godišnjem iskuštu putujućeg Virginijskog muzeja liječnih umjetnosti (SAD). Već od 1953. godine imali su dva autobusa, zapravo muzeobusua kojima su vozili likovna djela od Škole de Škole, od koledža do koledža u cijeloj Virginiji. Muzeobusi imaju klimatske uređaje, a zaštiveni su i protiv vlaže. Na vanjskoj strani obješeni su paneći sa uvezanim slikama umjetnika te sa informacijama i legendama. Godine 1965. upoznalo je više od 75000 Virginijaca sa Williamsovom zbirkom Rembrandta i sa engleskom izložbenom umjetničkim radova iz 18. vijeka, zahvaljujući tim muzeobusima.

Slijemu problematika rjeđavao je međunarodni komitet ICOM-a 1968. godine u Lenjingradu i Moskvi. Tu se raspravljalo uglavnom o tematici koju su obradili glavni referati na slijedećim naslovima: "Uloga muzeja u obrazovanju i u kulturnim djelatnostima", "Oblici i metoda nastavnog rada u muzeju", te "Muzeji i Škole". Najprije su delegati posjetili nove galerijske objekte Ermitaža u Lenjingradu, a zatim su imali radni sastanak u Puškinovom muzeju liječnih umjetnosti u Moskvi. Tu su obradivali opet tri teme: "Muzej kao kulturni centar", "Problemi razumijevanja (uvajanja) muzejskih izložbi", te "Upute tehnike kod muzejskog nastavnog rada".

Nakon dva mjeseca taj internacionalni simpozij u Lenjingradu i Moskvi nastavio je rad u Saveznoj Republici Hrvatskoj u Klinu. Tu se govorilo o sastavu nacionalnih komi-

teta i o suradivanju muzeolaca sa psihologizma, pedagozima, sociologijom i tehnologijama. Izradili su program rada za izduž tri godine. Određene radne grupe će do 1971. godine metodološki obraditi slijedeće teme:

- Muzejski i kulturni centri.
- Audiovizuelne "metode" (opravno AT nastavni postupci.)
- Osposobljavanje muzejskih pedagaša.

Nacionalnim muzejskim centrima preporučili su još slijedeće istraživačke i eksperimentalne radove:

- Muzejске metode za školsku osvajadim;
- Problem percognicije na izložbama;
- Osvjetljenje i etiketiranje izloženih muzealija;
- Prilagodjavanje izložbi posjetiocima različite dobi i različite socijalne strukture;
- Organizacija specijalnih kolekcija i njihovo pozajmljivanje školama.

O sitavoj problematici komitet je izdao i informacijsku publikaciju sa zaključcima. Među mnogim raspravama objavljena je i muzeološka bibliografija.<sup>12/</sup>

U vezi sa problemom audiovizuelnih "metoda" u muzejskom nastavnom radu treba napomenuti internacionalni seminar s temom "Televizija i muzeji" koji se održavao u januaru 1969. godine u muzeju "Folkwang" u Essenu. Na tom seminaru učestvovali su različiti stručnjaci, to jest: restauratori, filmski producenti, režiseri, kulturni redaktori televizije, pravnici pa i zastupnici vlasti. Dešli su iz Njemačke, Francuske, Velike Britanije, Holandije, Austrije, Poljske, Burmanske, Švedske, Švicarske, SSSR, Čehoslovačke i SAD. Na seminaru su obraćali se sveazrannu diskusiju ove teme: "Teknički problemi kod televizijske producije u muzejima", "Muzejsko-pedagoška problematika muzeja", "Praktična suradnja između televizije i muzeja". U vezi s tim radnim programom prikazivali su filmove, a učesnici su iznosili svoja iskustva. Demonstrirali su televizijsko-teknička dostignuća u Essenskom muzeju Folkwang.

<sup>12/</sup> Bibliographie 1950-1968: Musées et éducation.ICOM Vol. 21, N.Z., juna 1968. (str.16-25)

i rasgledali tehničke uređaje u RTV-centru u Edinu, naročito odjeljivanje za emisije u bojama. Zaključci sastavnara objavljeni su kao preporuke svim članovima UNESCO-a i u reviji ICOM BEAMS za 1968. godinu.

Danas je internacionalna organizacija muzeja i galеријa već vrlo razgranata te radi sa svim nacionalnim komitetima. U izvještaju za 1968. godinu navodi se više od 20 specijalnih sekcija koje formiraju za rješavanje aktualnih problema još privremene specijalne komisije. U reviji ICOM vol.21 za 1968. godinu svoje izvještaje su dale sve sekcije. Među njima je i izvještaj "Odgoj i kulturni rad u muzejima". U svim centralnim izvještajima navodi se također direktan ili indirektni obrazovno odgojni rad sa osmładinom te povezivanje muzeja sa raslišitim školama koje pak je razvijeno u raznim zemljama vrlo različito.

### Kvantitativni pregled radova o muzejsko-pedagoškoj djelatnosti

Opća slika razrade različitih pedagoških problema u ICOM-u i u nacionalnim komitetima, odnosno zemljama, dan je internacionalni centar za dokumentaciju ICOM-a u svojoj reviji ICOM NEWS, Vol.21, br.2, juna 1968. godine pod naslovom: "Bibliographie-Musées et éducation". Tu su objavljeni članci svih zemalja koji obrađuju muzejsku nastavu i odgoj ili suradnju muzeja sa školama po propisima nastavnih planova i programa ili su se tom surađnjom samo u indirektnoj vezi, a registrišani su i u centru ICOM-a od 1950. do 1958. godine.

U razdoblju od 18 godina rješavali su nacionalni komiteti i muzealci pedagoška pitanja, to jest obrazovne i odgojne probleme u različitim zemljama vrlo nejednakso. Pod naslovom "Muzeji i odgoj" dat je vrlo interesantan bibliografski pregled kraćih i duljih člancaka, objavljenih ili u ICOM-UNESCO centru ili u pojedinim zemljama i nudi nam kvantitativnu prijzentaciju u tom pogledu.

Na prvom mjestu Sjedinjene američke države sa 98 člancima, na drugom mjestu sam UNESCO sa 50, za njima slijede Hjemačka Demokratska Republika sa 25 člancima, Engleska sa 22, Hjemačka Savezna Republika sa 13, Poljska sa 11, Indija sa 10, Francuska sa 9, Kanada sa 8, Čehoslovačka sa 5 člancima. Sve druge zemlje (Italija, Švedska, Nizozemska, Mađarska, Belgija, SSSR i Austrija) mnogo manje su publicirale iz odgojne muzejske tematike.

Jugoslavije je sasvim na kraju samo sa dva registrirana članka (Og Nade Gellner i Cvjetka Popovića).<sup>13/</sup>

13/ Ovaj podatak je netočan jer je kod nas objavljeno u tom razdoblju mnogo više člancaka s tog područja, ali se ipak vidi u tom nedovoljno surađnja u pogledu informiranja.

Zanimljivo je prebrojati i stranice objavljenih muzejsko-pedagoških članaka. Sada je na prvom mjestu UNESCO sa 1848 stranica, na drugom SAD (1372 str.), zatim Engleska (913 str.), Hjelenečka Demokratska Republika (776 str.), Francuska (519 str.), Italija (404 str.), Nizozemska (362 str.), Poljska (300 str.), Brazilija (228 str.), i Čehoslovačka (122 str.). Sve druge zemlje imaju još manje, a za Jugoslaviju navodi se jedva 16 stranica te se zato nalazi posređu krajnju. Na svaki način svi ti podaci nisu potpuno točni i morali bi ih dopuniti sa neregistriranim kreditim sastavcima u drugim stručnim revijama i časopisima, ali nam ipak daju određenu orijentaciju u kojim se zemljama obrazovnom muzejskom radu i suradnji muzeja sa školama posvećuje prilično mnogo, dovoljno ili vrlo malo pažnje. U tom bibliografskom pregledu očituju se i nedovoljni odziv na preporuke internacionalnih kongresa i međunarodnih savjetovanja u nastavno-odgojnem pitanju.

Priča samoj nadržanoj strani opet možemo tvrditi, da su u ovim zemljama obradivali pedagošku problematiku obrazovno-odgojnog rada u muzejima ili vrlo jednostrano, nepotpuno ili svestrano te doista iscrpano. Navodim samo nekoliko bližih primjera. Međutim, dok su se naši muzejski radnici prihvatali rješavanja samo nekih problema: "O pedagoškim uputama za rad muzeja sa učenicima" (Hilda Gallner i o "Radu muzeja sa širokom publikom" (Ovetko Č.Popović), rješavali su stručnjaci muzealci u drugim zemljama opće i specijalne teme. U sujednoj Austriji objavili su: "Muzej i škola (opći i specifični problemi)", "Muzej i presvjeđivanje naroda" te "Priručno-naučni muzej i škola".

Prilično široko obradivali su pedagoško-muzejske probleme u Čehoslovačkoj. Da navedem nekoliko njihovih tema: "Mezinárodní spolupráce technických muzeí, z našich skuseností se spolupráce mezi muzeji a školami a organizování mimoškolské žánrosti mládeže. Co přináší přísečné spolupráce muzeí a školami, Spolupráce muzeí a školami (izbor článků), Výzkum žánrosti muzejní kulturně výchovnou práce.

Poznati poljski muzeali obradivali su pedagošku tematiku muzeja isto tako iscrpno. U spomenutoj bibliografiji navedeno je 11 vrlo različitih tema sa preko 300 stranica. Istraživali i publicirali su sociološke aspekte, nove forme, početne potrebe kada suradivanja sa Školama, naročito sa Školama za primijenjenu umjetnost, upozoravali su na suradnju muzeja sa univerzitetima, pisali dalje o uloci muzeja u odgoju omladine, o zadaćima regionalnih muzeja i sl. Poznato je da su poljski muzeji poslije II. svjetskog rata opet odlično restaurirani i da snauzimaju u pogledu prezentacije u svijetu zavidljivo mjesto.

Hjenska Demokratska Republika je najaktivnija u Evropi u pogledu pedagoške djelatnosti muzeja i suradivanja sa Školama. Nema samo čvrsto muzejsko-prosvjetnu organizacijsku vezu sa ministarstvom prosvjete i kulture, već i vrlo uređene muzeje i galerije sa uspostavljenom muzejsko-pedagoškom službom. Hjihovi muzejski stručnjaci već su dosta iscrpno obrazivali široku pedagošku problematiku, što je danas je evidentno iz mnogih objavljenih muzeoloških članaka.

Stručno i metodološki suvremeno istraživali su najraznopravnije probleme: opće principe suradivanja sa svim Školama od osnovnih do univerziteta, koliko muzeji mogu pri tom učiniti u smislu socijalističkog odgoja, povezanost muzejске teorije sa praktičnim muzejskim radom, koji su pedagoški problemi kod izbora, postavljanja i fizičnom izradi muzejskih izložbi, u kakvoj mjeri mogu se koristiti muzeji kod pojedinih prirodnih, humanističkih i matematičko-tehničkih nastavnih predmeta, da li postoji naročita muzejka pedagogija, za koju su istraživačkim metodama su utvrđivali efikasnost suradnje muzeja sa Školama, koliki treba da budu posjeti, tko je najbolji vodič učenika i slično.

Širek je dijapazon obrađenih stručnih problema u prilično maloj Hjenskoj Demokratskoj Republici. Iako ona nije službeno primljena u OUN, ipak slijedi sve preporuke internacionalnih muzejskih kongresa u pogledu pedagoškog rada.

Još općirnija je muzejsko-pedagoška tematika, koju je obradio sam 1968 ili ona koja je stručno obradena i publicirana u SAD.

Nisu neključiti da je u drugim zemljama problematična suradnja muzeja sa školama daleko obradenija nego kod nas, te da se svrha i problem u mnogo višem stepenu, jer je i suradnja muzeja sa školama razvijenija nego u našim republikama.

Prikazi nekih istražnogih djelatnosti muzeja sa  
školama u svijetu

Casopisi ICOM-a i periodika nacionalnih muzejskih udruženja donose mnogo stručnih članaka, prikaza ili obavijesti o metodama i oblicima suvremenog suradivanja muzeja sa školama, koji nam mogu biti kao primjeri za komparaciju ili za ugled da ih razvijemo i u našoj zemlji. U zemljama koje su članice UNESCO-a, odnosno koje imaju svoje nastupnike u internacionalnom ICOM-u postaje posebne radne grupe koje stručno i organizacione osiguravaju istraživanje i usavršavanje suradnje muzeja sa školama. U tom pravcu podao je Sovjetski Savez koji je pri Institutu za muzeologiju uspostavio posebno stručno odjeljenje sa zadatkom da metodološki preučava i usavršava takav rad.

U sponesnutom bibliografskom pregledu nema direktnih podataka za Sovjetski Savez. O pedagoškom radu sovjetskih muzeja saznaјemo indirektno preko srođenih socijalističkih zemalja, iz Poljske, Čehoslovačke i NDR. Muzeolog iz NDR Gorynia Viktor objavio je u berlinskom stručnom časopisu *Neue Museumskunde* opširan nastavak sa izričitim namjerom da nam bude poznata sposobna, uspješna i mogućevrana obrazovno-odgojna djelatnost sovjetskih muzeja.<sup>14/</sup>

U pogledu suradivanja muzeja sa školama ima direktno vodstvo Državnog historijskog muzeja u Moskvi i to u smislu statističkog usmjeravanja kulturnog i prosvjetnog radnog svih odgojnih i obrazovnih muzejskih ustanova. Treba naglasiti da Sovjeti mnoge i često posjećuju muzeja. Sam autor tog saopštenja došivio je da su se pred moskovskim historijskim muzejem nekog septembarskog dana 1964. godine vili

14/ Gorynia, Viktor: *Museum und Schule in der Sowjetunion*  
*Neue Museumskunde*, Berlin, 1964.

dugački redovi, šekajući na ulaz. Taj muzej nainje godišnje posjeti preko 1,500,000 posjetilaca.

Isto tako velik posjet imaju muzeji u Lenjingradu. Od svih posjetilaca gotovo su učenici. Ermitaj primi godišnje oko 3000 školskih razreda. U Jaroslavu na Volgi, gdje se nalazi veliki područni muzej, od cijelokupnog broja 95000 posjetilaca u jednoj godini, 45000 otpalo je na školske posjete. U svakom veden sovjetskom muzeju postoji odjeljenje stručnika koje je zaduženo samo za pedagoški rad sa školama. Postoji i "biro za vodstvo" koji rješava prvenstvene organizacione pitanja te problematiku ovih vodstava. Treba naglasiti, da je svaki posjet sa stručnim objašnjavanjem potrebno platiti. Zbog kvalitetnog vođenja, a i da muzejski radnici ne budu preopterezani, svaki knjazev dužan je u moskovskom historijskom muzeju dnevno dva puta da vodi grupe, a u mjesecu 30 puta. Vremenska duljina objašnjavanja izložbi određuje se prema dobi učenika: može biti 45 minuta ili više, a nikad dulje od 1 i pola sata. Sto vali za sve muzeje i galerije. Kao muzejski vodiči u sovjetskim muzejima mogu biti primljeni samo absolventi visokih škola i te historičari, studenti umjetnosti i agronomi. U moskovskom historijskom muzeju sa službu vodstva ima 16 stručnjaka, a osim njih dvojica su zapošleni još u "Školskom kabinetu". U lenjingradskom Ermitaju broj osoba za vođenje grupa još je veći. Psihološko i pedagoško znanje vodiči mogu dobiti i naročito metodičkom savjetu, kojeg sačinjavaju stariji muzejski mentori i instručniji metodičari. Oni uvođe u muzejski rad sve svoje nove suradnike. zajedno sa njima prorađuju nastavne planove i udžbenike za školsku nastavu.

U sovjetskim muzejima razlikuju se tri vrste muzejskog vodstva:

- za specijalno vođenje,
- za pregleđeno vođenje, i
- za tematsko vođenje.

Specijalno vodenje odnosi se na specijalne muzealije ili se koristi kad se obrađuje muzejske grada pod specijalnim aspektom. Takvo je vodenje namijenjeno naročito političkim, stručnjacima arhive, a manje školama.

Pregledno vodenje namijenjeno je školama i turističkim grupama, to jest onima koji nemaju mogućnosti da posjeti muzejske izložbe više puta. Može se održati ili za pregled cijelog muzeja ili samo za pojedine zbirke i odjelje. Po mogućnosti se izbjegavaju obilasci kroz cijeli muzej.

Školama su namijenjena također i tematska vodenja, jer one se ravnaju po nastavnim planovima, odnoseći se na učim nastavnim jedinicama, koje se mogu uz izložene materijale pregledno obraditi, posmotriti i utvrditi znanje.

Sva su vodenja objavljivana u muzejskim biltenima. Autor navodi, da je u nekom časopisu bilo najavljenih 47 različitih posjeta muzeju, a među njima bilo je 26 tematskih, namijenjenih školama. Već je u tom podatku dokaz, da u Sovjetskom Savezu posjećuju muzeje zaslovno.

Grupe su po mogućnosti male, nikad veće od 25 posjetilaca. Uvijek se vode dijalezi da su tako posjetitelci čitave vrijeme aktivni. Uz objašnjavaњa učenici od 6. razreda moraju da prave bilježke koje tumače u naknadnim školskim diskusijama.

Osim grupa dolaze u muzeje i male grupice ili pojedinci koji su zaduženi da obrađe određenu temu. Učenici se zadužuju da u svakom polugodištu izrade saopštalo bar jedan studijski zadatak. Oni propisuju legende i tabele, fotografiraju, skiciraju eksponate, prave crteže te o njima referiraju u razredu, i tako o svom saznanju informiraju cijeli svoj razred.

Pored posjeta školskih razreda djeluju u sovjetskim muzejima i interesni kružoci. U njima se razvija vrlo intenzivni muzejski rad. Godine 1962. radilo je u Državnom historijskom muzeju 11 kružoca na slijedećim temama:

- arheologija prazajednice,
- arheologija Skita,
- arheologija Slavonije,
- arheologija naroda SSSR,
- ruska kultura 18.vijeka,
- historija ruskog narodnog umjetanja,
- primijenjena umjetnost,
- numizmatika,
- historija ruske arhitekture,
- historija ediciranja,
- historija oslobodilačkog rata 1812.godine.

Nekoјi od tih kruščaka redili su Šek po dvije godine. Vodili su ih stružnjaci ili umjetnici po unaprijed utvrđenom planu. Organizaciona i metodička pitanja kruščaka rješavaju se u takozvanim Školskim kabinetima. Nekoјi kruščaci postigli su naučne rezultate, naročito oni koji su obavili sabiranje značajnog muzejskog materijala ili izveli nova arheološka iskopavanja. Krajem Školske godine priređuju svi kruščaci sajedniške konferencije na kojima učenici izvještavaju o rezultatima svoga rada, predaju izložbe ili historijske dramske komade. Tako se članovi kruščaka navikavaju na naučni rad i osposobljavaju se za nj. Tačko mnogo naučne, samostalne i sa odgovornošću stružno i kulturno rade, te s svom radu publiciraju i obavještavaju javnost. Imu služajeva da naročito talen-tirani učenici o svom radu izvještavaju Šek i akademiju naučica. Takvim se radom razumljivo odgaja naučni podanik i bude profesionalni interesni. Učenici smatraju da muzejske ustanove zadovoljavaju raslištite njihove interese i sani odlučuju, koji će muzej posjećivati. Muzeji su i zaštitnici pionirskih donova, onladinskih klubova pa Šek i Škola.

Uključivanje učenika u muzeje zavisi naročito od učitelja. U toku njihova pedagoškog osposobljavanja na učiteljskim Školama stvaraju se dodiri i sa muzejima. Već planovi učiteljskog Školovanja previdaju osnovne oblike suradnje sa muzejima. Za buduće učitelje organiziraju muzeji raslištite

seminare i ogleda. Ovakvi seminarji protežu se kroz jednu ili dvije godine. Muzeji izdaju i razne publikacije ili prospkete, te ih uviјek Salju Skolama. Njima obavještavaju škole o svom radu i pozivaju ih na suradnju.

Muzeji i škole u SSSR obostrano se dopunjavaju. Svaki stručni nastavnik dođe u odgovarajući muzej svjeće dake 3-4 puta godišnje. Ova su praksu postigli dugogodišnjim sistematskim suradivanjem sa voditeljskim Skolama. Direktor instituta za muzeje i galerije pri ministarstvu kulturejavie je: "I kod nas je prešlo puno decenija, dok su naši učitelji navikli da pri svom nastavnom radu koriste i muzeje".

Podršku ga takav rad daje sovjetska država i pokrata, odvija se u naučnoj atmosferi, a javnost mu pripisuje veliki značaj. Šeste su muzeji najvećniji ili dok jedini mješani naučni i kulturni centri koje posjeđuju mlađe omladine.

Sovjetski muzeji odgajaju omladinu i u estetskom pogledu. U toj odgojnoj djelatnosti najviše se ističe Puškinov muzej lijeptih umjetnosti u Moskvi. Uspostavio je vezu sa svim moskovskim Skolama pa i sa drugim gradovima. Njegov školski sektor organizira umjetničke kružnike, ekskurzije i konferencije. Godišnje ima preko 2500 kolektivnih školskih posjeta. Pojedinim razredima osnovnih škola određuje i posebna odjeljenja. Peti razredi su primjer upoznaje se sa egipatskom kulturom, šesti sa antičkom umjetnošću. Sve grupe vode stružnjaci. Učeniciima viših razred u početku školske godine predupušteno je, da se prema ličnom interesu uključe u jedan kroužak. Stariji učenici suraduju sa muzejskim stružnjacima – arheološima i sa vrijeđom velikog školskog odmora. Sveke godine oko 500 učenika od 8. do 11. razreda uključi se u klub mlađih kritičara koji rade po određenom programu po dvije godine. U prvoj godini svake subote slušaju i spremaaju predavanja sa filmskim stripovima iz historije umjetnosti, a u drugoj godini posjeđuju stara mješta, škole, izmjenjuju posjete sa drugim gradovima, muzejima i galerijama.

U umjetničko-estetskom odjelu najviše radi nova Tretyakovska galerija koja se može svrstati među najmodernejše galerijske ustanove u svijetu. Izradena je na osnovi iskustva u drugim zemljama i internacionalnih preporuka o suvremenoj galerijskoj arhitekturi. Cjelokupni kompleks iznosi 300 000 m<sup>2</sup>, od toga je preko 200 000 m<sup>2</sup> namijenjeno slikarskoj galeriji. U 1966. godini imala je već 35 000 umjetničkih djela, od toga 6 000 slikarskih, preko 3 000 skulptura, te više od 25 000 grafika. Svake godine ima više od 1,3 milijuna posjetilaca, a među njima veliki je broj škola. (Prije oktobarske revolucije imala je godišnje samo oko 200 000 posjetilaca).

Ova galerija je u centru Moskve, sa tri strane okrenuta je parkom, a sa četvrte rijekom Moskvom. Ovo galerije su kolonade koje sa parkom daju mogućnost za postavljanje skulptura. Unutrašnjost galerije služi izložbama, čuvanju i restauraciji te naučnom radu i popularizaciji. U vestibulu koji je sa prednje strane sav u staklu, su prostorije za garderobe, informaciona odjeljenja, prodavaonice literature, za postavljanje reprodukcija, odljeva itd. Razumljivo je da su tu i telefonske kabine, kavarna, odjeljenje za mješte sa čitaocem, prostorije za pušenje itd. Unutrašnje sale služe za izložbe, biblioteku, čitaonice i kao prostorije za predavanja. Galerija je sistematski uređena te ima pet velikih odjeljenja, i to za:

- staru rusku umjetnost,
- umjetnost krajam 18. i prve polovine 19. stoljeća,
- umjetnost druge polovine 19. stoljeća,
- umjetnost do 1917. godine,
- sovjetsku umjetnost poslije oktobarske revolucije.

Osim glavnih izložbenih prostorija ima i prostorije za privremene monografike ili jubilarne izložbe, koje su načinjene posjećivane. One su i jake privlačne, jer ih prati i suvremena muzika. Biblioteka ima više od 250 000 svazaka, to jest knjiga i grafičkih mapa. Čitaonica ima leo mjesto, dvije

su sale za predavanja, prva sa 750 sjedala i druga manja sa 300 sjedišta. Sa najvećom preciznošću izrađena je ova galerija i u pogledu klimatskog uređenja: unutrašnja temperatura je uvek  $22^{\circ}$ , vlažnost zraka 50-60%, sa centralnim grijanjem te osvjetljavanjem sa tri programa. Prostorijs su opremljene i modernim osvušenjem, a predavaonice najsvremenijim AV sredstvima. Predavanja su svakog utorka, šetvrtka, a uvek su prajena eksposicijama.

Ova Tretjakovska galerija registrira godišnje više od 10 000 školskih ekskurzija, što znači prosječno 30 ekskurzija dnevno. Što mora imati i mnogo pedagoške kvalificiranih vodiča. Interpretacija izložbi ili zbirki nije slobodna. Morat će biti unsuprijeđe pripremljena, napisana i odobrena od naučnog savjeta muzeja. U tom pogledu u ovim sovjetskim muzejima vodi se stroga kontrola. Vodiči se zaduženo kontrolišaju, a njihove interpretacije odobrava naučni savjet muzeja - galerija. Ova su objašnjenja drugačija za osnadišta i škole, i drugačija su odrasle posjetioce. Za osnadišta tekstovi za objašnjenja nisu manja kvalitetni, jer se školama poklanja narodišta pažnja.

U Lenjingradu, gde se nalaze 43 muzeja sa 68 muzejskih objekata, te 800 kulturnih (arhitektonskih spomenika) postoji kao poseć muzejima narodišta institucija, koja je podređena gradskom izvršnom savjetu. Tu je gradski ekskursijski biro sa osm 100 namještnika, stručnjaka za specijalne muzeje i galerije i gradski savod za zaštitu kulturnih spomenika. Ta se institucija usidrjava iz vlastitih prihoda.

Vodići su plaćeni po uspjehu, po broju ekskurzijskih vođenja, te po naobrazbi. Za jednoga mjeseca je norma prosječno 75 ekskurzija u muzejima ili 35 vođenja po samom gradu. Za prijevoze posjetilaca svaki muzej ima svoj autobus. Sovjet-ski muzeji u viјek planiraju suradnju sa školama. Taj se rad koordinira sa planom o realizaciji školskih nastavnih programi. Direktori škola su i članovi načasnog savjeta muzeja te tako aktivno rade i po muzejskoj liniji. Oni unaprijed planiraju muzejске posjeće svojih škola i konsultacije muzeologa sa učiteljima i profesorima. Škole posjećuju muzeje prosječno dva puta u svakom mjesecu. Uz to mogu se učenici uključivati i u muzejске kruške. U Tretjakovskoj galeriji radi svake godine više od sto različitih literarnih i umjetničko-historijskih krušaka pa i kruška za primijenjenu umjetnost.

16/  
Ukrajina ima oko 136 različitih muzeja. Najljepši su kompleksni ili regionalni muzeji u Kijevu, Harkovu, Lvovu. Među njima je 25 umjetničkih i 26 biografiskih (Šešenko), 24 načasnih, koji surađuju sa istraživačkim institutima, univerzitetima ili sa industrijom. Ukrajinski muzeji tako su se približili publici. Priređuju izložbe sa temamačnjima, predavanjima i diskusijama. Državni muzeji (11) imaju nadzor nad mnogobrojnim regionalnim muzejima. Veliki muzeji imaju muzeobuse te njima mogu ići i u vele udaljenu provinciju. Ti su muzeobusi uređeni u vidu stalnih izložbi, ali u užem izboru. U njima su i filmski projektori, radio, gramofon i magnetofon, a prikazuju diapositive, filmove, albume ili isložbene panece.

16/ Legkoduh, V.K.: (Razvoj muzejara Ukrajini). Museum, Vol. XIX. N.3, 1966.

Historijski muzej u Iwovu organizirao je putujuću izložbu za 400-godišnjicu početka ukrajinske Stampa. Prikazali su rukopise, ikonabule i prve stampane knjige. Ovakvi muzeobuci zavirte se u jednom kraju 2 do 3 dana te potom kulturno-prosvjetnog uspjeha također animiraju ljudi za čuvanje i sazbiranje vrijednih predmeta.

Nacionalni muzej u Kijevu sa stalnom kronološkom izložbom ukrajinske umjetnosti kroz ceste stoljeća nemojemo funkcijsku sabiranja i prezentacije umjetnosti, već i odgoja posjetilaca u promatravanju i razumijevanju umjetnosti. U tu svrhu priređuju redovite nedeljne posjete na kojima stručnjaci objašnjavaju tehniku, stilove i diobe umjetnosti po različitim aspektima. Sva predavanja i objašnjenja prate sa prikazivanjima filmova i diapositiva.

Stalni kontakti sa školama omogućavaju sistematski estetski odgoj koji je uključen sa nastavnim planom. Obično nedjeljno organizirani su "otvoreni muzejski dani". Tada dolaze u muzej odnosno galerije i umjetnici koji objašnjavaju nastanak umjetničkih radova. Mnoga su predavanja vezana na teme npr. Razgovori o historiji ukrajinske umjetnosti.

Posljede dragog svjetskog rata porastao je i broj poljskih muzeja i galerija.<sup>17/</sup> Poljaci nisu samo odlično restaurirali u ratu oštetedene muzejske zgrade, već su razvili i najsuvremenije oblike i metode rada u njima. Za kratko vrijeme od 1960. do 1962. god. dokazuje statistika, da se za 2 godine digne broj muzeja za 56 (od 148 do 176), posebnih izložbi za 63 (od 395 do 458), putujućih za 111 (od 75 na 186), naučnih za 164 (od 281 do 445), a broj posjetilaca za 3,148.000 (od 7,852.000 do 11,000.000). U istom razdoblju

17/ Czerwski Zbigniew: Polnische Museen. W.W.Jg.  
7, 1964, N.1.

bilo je 1.961 više predavanja (od 7.065 do 9.046), broj službenih posjetaca je za 76.189 (od 513.409 do 599.598); muzeji su kina aparaturama bili je više za 5 (13-18); predstava više su 4.745 (od 3.912 do 8.657) i posjetilaca tih predstava više su 168.850 (od 352.500 do 521.350). Uvid u aktivnost velikih muzeja daju nam i statistički podaci o posjetima izložbi u Grandzincu:

"Glavni pravci evropske umjetnosti" 1960. godine u 132 dana posjetilo je 270 školskih grupa sa 7.333 posjetilaca, "Slavni poljski slikari 19. stoljeća" u 172 dana posjetilo je 297 školskih grupa sa 10.053 učenika, "Rusko slikarstvo od 18. do 20. stolj." u 49 dana posjetile su 93 školske grupe sa 6.053 učenika, "Krakovska umjetnička grafika" u 166 dana 417 školskih grupa sa 18.172 posjetilaca, "Gobelin u Nowelu" u 54 dana 121 školska grupa sa 4.306 posjetilaca. Jako su posjećivane i izložbe dječjih radova, na pr. "Dječje slikarstvo" u 1961. godini posjetilo je 58 školskih grupa sa 2.235 posjetilaca, ili "Dječje i mladinsko stvaralaštvo" u okviru Bydgoszcz 1963. godine primile je u 18 dana 101 školsku grupu sa 13.916 posjetilaca.

Škole priređuju jedan put u školskoj godini posete u muzejima. Učenici tom prilikom čine pritiličke, skice, crteže, a učitelji se kasnije u školi razgovaraju o utiscima tih posjeta. Februara i marta 1962. bilo je u okružju Bydgoszcz 11 takvih konferencija sa 256 učitelja i nastavnika.

Za taj porast zaslužni su svijesni poljski muzeologi, među kojima je svakako najznačajniji Stan ICOM-a dr. Lorenz. Naroditu važnost polazu poljski muzeoloci surađnji su školama. I učitelji su svijesni potencijalne vrijednosti muzejskih zbirki za nastavu. U tom pogledu išu im muzeji u susret baš za sve nastavne predmete pa i za sve vrste škola. Neograničene su mogućnosti, da nastava u školama ne bude verbalna, već zorna, zahvaljujući razumijevanju i potpomaganju muzeolaca. Učitelji se već za vrijeme svog pedagoškog osposobljavanja upoznавају sa muzejskim fundusima i oblicima korišćenja u samej nastavi.

Naročitu pažnju posvećuju muzeji izradi dokumentarnih filmova. U njima preimnutstvo ima suvremenu tehniku. Snjnjem se narod upoznaje u krušecima i klubovima. Djetalnost krušecu i kluba publicira se bilo u ekscerptima, predavanjima ili preglednim katalogosima. Zbog toga muzeji zaista zaslužuju naziv "kulturnih universiteta".

Najveće uspjehu poslije 1945. godine postigao je u pedagoškom pogledu muzej u Wroclawu sa svojim mnogobrojnim potujudim izložbama. On priređuje takve izložbe sa reprodukcijama ili velikim fotografijama, pa i sa dragocjenim originalima. Uz izložbe stampaju kataloge i prospakte, prikazuju filmove i diapozitive, održavaju predavanja, koja su ili periodična u određene dane ili serijala u fabričkim i školskim klubovima ili ih održavaju u vodi krađih kurseva, na kraju kojih su čak ispitni i konzultacije. (Primjer: Svjetski centri moderne umjetnosti - 9 mjeseci ciklus u Grandsincu). U Skolama se predavanja uključuju u programne nastavnih predmeta. Najčešće obrađuju historiju umjetnosti, stilove i razvojne tendencije umjetnosti. Takve programne omladina vrlo voli. U skrutištu Wroclaw bilo je poslije II svjetskog rata preko 4500 predavanja, a učesnika više od pola milijuna. Mnogi muzeji imaju velike sale za predavanja i za kino predstave.

Naročiti oblici odgojnih djelatnosti održava se u "kooperativnom centru", siji su članovi školski i fabrički klubovi i kulturni domovi. Muzeji se brinu za sadržajni dio rada, a centri za organizaciju i propagandu. Da bude rad što uspješniji, služe se anketama i intervjuima, a u novinama publiciraju u propagandne corhe slike, izvještaje, pozive i napomene. Na mjestima jakog saobradaja postavljaju propagandne panele, uređaju izložbene prostore ili čak ulične vitrine. Naročito je naglašena svaka stota izložba ili živo-predavanje pa se tada salju stalnim posjetiocima naročito lijepi pozivi ili se daju čak i pokloni. Uz to priređuju se koncerti, a u časopisima objavljaju takmičenja ili kvizovi. Najaktivniji su poljski muzeji u "muzejskim nedjeljama". Stampaju opće

monografije i kataloge koje uvijek dolju školama, a za strance sadržaji su i u drugim jezicima.

Svake godine priređuju i izložbe dječjih radova, slika i likovnih tvorevina te time bude među narodom izvanredne interese.

Počeski muzeolozi predlaže, da se u nastavne programe srednjih i viših pedagoških škola unesu i praktika u muzejima. S tim u vezi počeski nastavnici na zajedničkoj konferenciji s muzeologima postavili su sljedeće zahtjevi:

- priređivati izložbe namređite za škole;
- povedati raznovrstanost muzejskih skirki;
- povedavati broj muzeobusa sa specijalnim izložbama (iz astronautike, za seksualni odgoj, za poznavanje umjetnosti itd.);
- organizirati zajedničke konferencije nastavnika i muzealaca po metodičkim pitanjima;
- organizirati seminare za muzejске pedagoge.

U glavnem gradu Počeske maja 1967. godine došlo je i do zajedničke manifestacije socijalističkih tehničkih muzeja iz Moskve, Praga, Dresdena i Varšave. Oni su se zajednili u rješavanju najsvremenijih problema, kako savladati potrebna znanja kojima daju rebiti: tehnička revolucija, upotreba atomske energije i najnovija astronautika, da se stvore Sovjetska svojim robom, već da mu olakšaju život u vremenu tehnike i civilizacije. Tim napretkom ne smije doći da se dehumanizira, već da taj tehnički napredak savladava sa zadovoljstvom. Inicijativa varšavskog tehničkog muzeja zato je vrlo značajna zbog postavljenog perspektivnog programa dviju tehničkih izložbi:

1. Tehnički muzeji kao sredstvo politehničkog odgoja,
2. Škola budućnosti za simpozij Tehnika i didaktika.

U navedenim izložbama tehnički muzeji socijalističkih zemalja prikazivali su načine popularizacije tehnike i njezinu upotrebu u budućoj programiranoj nastavi gdje se najviše ističe Sovjetski savez. U Školi budućnosti prikazivali su svi muzeji mnoge ekspozicije i komplikirane aparature i najsvremenije AT uređaje. Na simpoziju su bili najbolje primljeni oni referati koji su isticali humanizirani značaj tehničkog odgoja. Taj princip moraju usvojiti sve Škole, a naročito tehnikumi i tehnički univerziteti. S njima u suradnji tehničkim muzejima načinjeni su vrlo odgovorne odgojno-nastavne dužnosti, jer jednu vrijek nisu zadovoljni sa dodatanjom suradnjom.

Vrlo suvremena i višestruka je pedagoška djelatnost Škola i slovačkih muzeja, suvremena zato, jer se odvija po preporukama ICOM-a u pogledu pedagoškog rada. Opština literatura dokazuje, da su se Školski i slovački muzeoloci latili već svih pedagoških problema, koji se pojavljuju u suradnji sa Školama. Nekoči muzeji postigli su u pedagoškom pogledu već zavidne uspjeha. Među njima treba na prvo mjestu navesti djelatnost "Kabineta muzejni a vlastivedne prve pri Narodnim muzeju" 18/ u Pragu ili opštan kulturni rad "Muzea Aloise Jiráska i Mikuláše Alše" - isto tako u Pragu.

U pogledu odiglednosti muzeja intenzivno radi praktik "Wyzkonný dator pedagošický Jana Amose Komenského", a poslužili su i dragi muzeji. Muzej Aloise Jiráska (historičar poslužio je nacionalnu tradiciju) i Mikuláše Alše (slikar, borac za nacionalni preporod) radi za cijelu zemlju. Ima godišnje preko 30 000 posjetilaca, među njima če-70% Škola. Metodološki radi sa Školama svih stepena te se ciljen da pedagoški rad bude što uspešniji. (Primjer istraživačkog upitnika br. 1, ta je prileđen). Škole posjeđuju muzej u vezi sa nastavom

18/ Metodicky list.Praha, 1968. (Zbornik referata).

nacionalne literature i historije, narodite za poznavanje starih čeških priča, habsburškog razdoblja, za poznavanje vremena poslije bitke na Bijeloj gori i narodnog preporoda. Muzej-ske izložbe tumače učenicima tj. školskim ekskurzijama muzej-ski književci - nazvani "lektori", pa se zato moraju sposobljavati nakon svoje struke i u pedagoško-pedagoškom pogledu da bi mogli sa osladinom uspostaviti što bolje kontakte. Muzej priređuje za učenika raznovrsne aktivnosti prema njihovom afinitetu: literarne priredbe, predavanja, filmske priredbe, putujuće "izložbe u sanducima", ekskurzije, koncerte i slično.

Od 1957. godine pridobio je Muzej Mikuláš Alše radom sa osladinom bogatu iskustva, i to u poznavanju literature, muzičke i likovne umjetnosti, koreografije, recitacijske dje-latnosti, dramatike i fotografije. Svake godine mjesecom maja izvede se takmičenja u državnom mjerilu. Od 1967.g. taj muzej se orijentira sve više na estetski odgoj. Na konferenciji pravkih komunista priavljen je program, da treba sve više pa-žnje posvetiti estetskom (likovnom) odgoju osladine. Time se naznača, što je naglasio ved J. A. Komenski, oblikuju ličnosti u moralnom, političkom i socijalnom pravcu onako kako traži suvremenih društveni život. Za prijavljenju osladinu muzej sprema specijalne programe, nazvane "srijede mladih" sa predava-njima, filmovima i kvizovima. U zadnje vrijeme muzej radi i sa mentalno zaostalu osladinu i sa zapadiske škole. Osladina izrađuje likovne i literarne radove, koji su svake godine izloženi javnosti. 1968. godina takmičilo je 970 pionira i osla-dinaca iz 52 škole. Svih je redova bilo 1300, a recenzija komisija pedijelila ih je u pet starosnih kategorija. Na kraju svake izložbe održan je seminar museologa sa likovnim pedagozima.

Češki i slovački muzeji pribilježili su u zadnjim desetnjima veliki počast u posjedivanju muzeja. Od nekadašnjih 165 hiljada posjetilaca je troj posjetilaca na 8,1/2 milijuna od toga 60% mladih od 30 godina, zahvaljujući boljin radnim uslovima i mnogo većem broju muzejskih radnika.

(od 652 do 2269). Prije 20 godina bile su samo 244 izložbe, a 1968. bile ih je već 1212, što znači skoro pet puta više. Češki muzeolozzi daju prednost didaktičkim eksponicijama, iako ima izložba i sa sistematsko i homogenim izloženim materijalom, jer se uvažava vjerenje, da se na eksponicijama uvijek najduže zadovljavaju baš studenti ili čaci viših razreda srednjih škola. Učenici osnovne škole vole gledati velike, domeske poznate diorame u bojama, koje su ispunjene prirodnim eksponatima po ekološkom principu, a broj legendi, grafikona, tablica ili karata treba reducirati na minimum.

I regionalni muzeji svjesni su pedagoškog značenja izrađivanja muzeja za školama. U tom pogledu svakako se odlikuje Muzej Ladislava Lebka u Plzenu. Već poslije I. svjetskog rata direktor etnografskog muzeja Ladislav Lebek živo se interesirao za razvoj etnografije i njene korišćenje za zavodsku nastavu. U 1921. god. predlaže da se na školu izdaje etnografski prirošnik ili pravotitanka. Za zavodsku nastavu organiziraće je paročiti kurs pod naslovima: "Plzenska priroda, geologija, flora, Uljepšavanje grada, Plzen nekad i u sadašnjem vrijeme, Zaštita prirode, Grad u doba Rusita, Jan Žižka, u Plzenu, Plzen i Božićnji rat, Običaji u starom Plzenu, Trgovina i занат u Plznu i okolini, Plzensko kasalište, Plzen u literaturi, Škola u Plzenu kroz prošlost, Rana je obnovu mnoge stručne rednika: profesore, uditarje, istraživače koji su predavali učenicima. Mnoga su predavanja vesali sa izletima u grad i okolinu: sam Lebek je pripremio već tada putujući izložbu sa 50 representativnih eksponata, a obiladno je sakupljala narodna umotvorine i donosila ih muzeju. Tako je počeo i muzejski rad.

Muzeoloi iz Brna (Muzeologické oddělení Moravského v Brně - dr. Šimánský) poteli su metodološki istraživati da li imaju svri muzeji jednake nastavne i odgojne funkcije, pa su ustanovali prilične razlike. Dalje su naglasili da treba efekat nastavnih i odgojnih djelatnosti u muzejima mjeriti, jer samo tim načinom mogu se ostvarivati uslovi za kvalitativnu

muzajski rad. Baš zato su postavili zahtjev da se budući učitelji za muzajski rad moraju doneske sposobnosti već u toku studija na pedagoškoj školi.

Može se tvrditi da su češki muzeolozи svjesni svih problema suradnje muzeja sa školom. Za dokaz toj tvrdnji navedimo rezoluciju II. seminara istaknutih muzajlaca i pedagoga 3. i 4. oktobra 1966. god. u Gottwaldovu:

- Kabinet za muzajsku djelatnost i patriotski odgoj kod Narodnog muzeja u Pragu ima zadatku da uspostavi komisiju stručnjaka muzeologa i pedagoga koja će metodološki istraživati široki dijapazon pedagoških problema suradnje muzeja i škola.

- Treba izraditi plan istraživanja, te utvrditi u konkretnoj mjeri utječu na učenika različite muzajske eksponicije.

- Utvrditi pedagošku vrijednost putujućih izložbi.

- zajedno sa ministarstvom prosvjete izraditi koncept za iskoristavanje muzajskih skirki sa pojedine škole.

- U ministarstvu postići da učenici u stadijske programe budućih učitelja i profesora (naročito za biologiju, historiju) također poglavlja iz muzeologije, pa čak i praksa u odgovarajućim muzejima.

- Organizirati u muzejima postdiplonski studij.

- Utvrditi suradnju muzeja sa školskim upravnim forumima.

- Publicirati uspjeha suradnje muzeja sa školama.

Važno je za muzeje da se u ministarstvu za kulturu uspostavi suradnja sa ministarstvom prosvjete i sa drugim školskim forumima zbog zajedničkih odgojnih i nastavnih programa. Rezultate konsultacija i suradnje treba publicirati u stručnim časopisima ili sbornicima ili barem u dnevnoj stampi. U budućnosti treba organizirati poseban seminar za lektore sa pedagoško-psihološkom tematikom, isto tako i kongres za muzeologe i pedagoge.

Ved je u poglavljiju "Kvantitativni pregled radova muzejsko-pedagoške djelatnosti u svijetu" izneseno da su u istočnoj Evropi među socijalističkim zemljama u pedagoškom pogledu najaktivniji muzeoloci iz Njemačke Demokratske Republike. U spomenutoj bibliografiji imaju relativno najviše (25) stražnjih članaka (cca 770 strana) te su se različitim pedagoško-muzejskim radovima među prvim u svijetu. Ved su spomenuti naslovi pojedinih artikala dokas širokog radnog dijapazona, pa su zato spomenuti samo najistaknutije primjere. Svi su navedeni i u suvremenoj muzejskoj periodici, najviše u *Neue Museumswissenschaften* ili u *Rudolff-Hille, Gertrud: Hilfestuch der Museumsarbeit, Dresden, 1953.*

Unaprijed napominjem da su i njihova gledišta na muzeje adekvatna suvremenim preporukama ICCOM-a, te je njima prilagoden i muzejsko-pedagoški rad. Ta su gledišta slijedeća:

- Muzeji su nastavno-odgojne institucije za narod.
- Muzeji ne sakupljuju antikvitete i materijale zbog njih samih, već zato da ih prikazuju kao kulturnu baštinu i zbog odnosa prema Sovjetu.
- Muzeji ne smiju biti stvar amatera niti klancure učenjaka, već moraju biti pristupačni i rasumljivi radnomu narodu, a narođito mladini.
- U muzejima dolazi radni narod u dodir sa naukom i kulturom, pa zato treba čuvati u njima takav status. Bud zato i muzeju nema mjesto za diletantizam, niti za "visoki i zatvorenii" naučni rad.
- Muzeji služe programu i zato tijesno suraduju sa svim školama, sa poljoprivrednim i građevinskim životom.

Svi ti navedi u istočno-njemačkim muzejima nisu samo deklarativni, nego se održavaju već dulje vremena u njihovom unutarnjem radu.

Sa obrazovnim i odgojnim metodama počeli su raditi njemački muzeji već poslije I. svjetskog rata. Onda su ponekoj ekstremisti predložili da treba porušiti sve muzeje. Tima su

htjeli izrasiti nezadovoljstvo nad njihovim zatvorenim radom i pretjeranom materijalnošću tadašnjih muzeja. Naglašavali su da je već 1927. god. znаменити njemački muzeolog Alfred Lichtwark propagirao da muzeji i galerije moraju vršiti osim kabinetarsko-istraživačke i obrazovnu, a naročito umjetničko-odgojnu djelatnost. Bio je uvjeren, da će se muzeji jedino preko osnivačne opće približiti različitim slojevima naroda. "Ako otvorimo oči djeci, ona će nam dovesti roditelje u muzejске kule".

U Berlinu sasvim slobodan je posjet muzeja od 1963. godine. Kao da su odmaknuli osladini veliku barijeru, od te godine posjeti u muzejima ima puno više. Evo nekoliko primjera o broju posjetilaca:

	Mart 1962.	Mart 1963.	Mart 1964.
Dahlem *	14.716	17.865	27.725
Nacionalna galerija	2.141	3.158	6.238
Antičko odjeljenje	516	718	1.623
Muzej za pra- i ranu historiju	516	261	878

Ne može se tvrditi, da je veći broj posjetilaca samo zbog slobodnog ulaza u muzeje, nego je razlog i redovno objavljivanje o muzejskim zanimljivostima, novim muzejlijama pa i u pojačanoj propagandi i u publiciranju.

Iz nekih nastavnih predmeta, najviše iz historije isveli su u berlinskom nacionalnom muzeju Šak "istorijsku olimpijadu" na kojoj su učenici različitih škola odgovarali uz izložene muzejlike i s obzirom na nastavne planove: šesti razredi iz grada o prazajednici i za srednji vijek, sedmi razredi iz grada o reformaciji i o seljučkim bunama, osmi razredi su razdoblje od 1789. do 1871. godine, deveti razredi za razdoblje od 1900 do 1918. god. i deseti razredi za razdoblje od 1945. do 1949. godine.

19/ Lichtwark, A.: Museen als Bildungsmittem, 1965.

\* Muzej Dahlem nalazi se u zap. Berlinu, koji je nastavni dio SR Njemačke.

Ovakve predmetne olimpijade i anketiranje učenika, bilo učitelja ili učenika prouzrokovalo su nove muzeološke-pedagoške probleme.

U tim pojašnjenim posjetima ustanovalo se i to da je najproblematičnija suradnja Škola sa umjetničkim galerijama. Historija umjetnosti kao nastavni predmet redoviran je na minimum, odnosno po nastavnim planovima povezuje se sa ćrtanjem i sa radnim odgojem. Ali odgoj umjetnosti prihvatio je danas sasvim drugačije metode. Njegova suština je u neposrednom gledanju i dočivljavanju umjetničkih djela. Snađajna iskustva u pogledu umjetničkog odgoja postigla je Dresdanska slikarska galerija sa konkretnim iškustvima (Rembrandt u 11.razredu, Sikstina u 7.razredu, Holandski slikari u 5.razredu) - svi u pogledu osjećajivanja, estetskog uživanja i vrednovanja likovnog, slikarskog i kombinacijskog stvaralaštva. Obično ali jedi savježovanje likovnih pedagoških i preporuka školskim organima. Sato uvode u NDR tako zvane muzejske dane, za svaku Školu po jedan ili dva u školskoj godini. Ti su danim uključeni u godišnji nastavni plan i program; učenici su i neposredno pripremljeni pred sam "muzejski dan" da ne budu posjeti muzejima nimalo stihijski. Razredima objašnjava muzejske slike ili izložbe njihov predmetni nastavnik ili muzejjski pedagog, koji zna da se prilagodi i ugraditi učenikom i njihovom jeziku. Da te bude postignuto, prireduju se za nastavnike prethodni seminari da budu učitelji upoznati sa muzejskom gradom i da mogu uključiti pojedine muzealije u sam nastavni rad. Evo primjera koliko je razreda viših, zanatskih i stručnih Škola posjećivalo Muzej njemačke historije u Berlinu i tko je razredima objavio izložbu:

Broj razreda u godini:

<u>Iz rjeđih škola</u>	1959	1961	1963	1965
vodili:				
muz. pedagozi	293	426	725	924
nastavnici	247	165	323	678
<u>UKUPNO:</u>	<u>540</u>	<u>645</u>	<u>1.048</u>	<u>1.602</u>
<u>Iz srednjih i srednjih</u> <u>časnih škola</u>				
vodili:				
muz. pedagozi	354	298	357	263
nastavnici	133	92	116	142
<u>UKUPNO:</u>	<u>487</u>	<u>390</u>	<u>473</u>	<u>403</u>
<u>S r e g a t</u>	<u>1.027</u>	<u>1.035</u>	<u>1.521</u>	<u>2.005</u>

Brojevi dokazuju da mnogo češće objašnjavaju muzičke izložbe muzejski stručnjaci, to jest pedagozi koji poznaju nastavne planove i programe pa i nastavne udžbenike, te se znaju prilagođivati razredima i vrsti škola, učeničkim interesima i uzrastu. Zbirni brojevi dokazuju, da je posjeta od strane školskih razreda vrlo šesta, te da u posljednjim godinama raste. Nijedan naš narodni muzej ne može se upoređivati sa razrednim posjetama u navedenom muzeju.

Da prikažem jedan koliko ima razrednih posjetu jedan manji muzej "Tangerminde" kod rijeke Laba. To je prilično stari grad koji broji oko 14 000 stanovnika. Godišnje posjeti taj kompleksni muzej od 7 do 8 hiljada posjetilaca, od toga oko 40% učenika tamošnjih osnovnih, srednjih i politehničkih škola. Godišnje je dolazilo u taj muzej 100 razreda, i to:

- u januaru	3 razreda,
- u februaru	3 razreda,
- u martu	1 razred,
- u aprilu	2 razreda,
- u maju	12 razreda,
- u junu	8 razreda,
- u julu	37 razreda,
- u avgustu	5 razreda,
- u septembru	13 razreda,
- u oktobru	9 razreda,
- u novembru	6 razreda,
- u decembru	2 razreda

Ukupno u školskoj godini: 100 razreda

Zimi je bilo manje posjeta, jer se muzej ne zagrijava, a ljeti je školski odmor. Jako je suradnja sa gradskim i školskim skolama. U blizini grada je i zoološki i botanički vrt koje škole isto tako posjećuju. Najviše su se odlučili muzeju za nastavu historije, za poznavanje života u nekadašnjim gradovima, za upoznavanje kakva je bila gradska uprava. Škole uvijek najavljuju svoj dolazak te zombole. Sto bi htjelo vidjeti u svakoj muzeju služi učiteljima osnovne škole (od 3.razreda dalje) i nastavniciima zanatskih i politehničkih škola za utvrđivanje slijedećih nastavnih tema:

- Što je muzej, Što sve sadrži, koji su njegovi zadaci;
- Odakle možemo saznati, Što se u prošlosti događalo;
- Pre- i najstariji historija starih civilizacija;
- Grad u srednjem vijeku;
- Naš grad za vrijeme 30.-godишnjeg rata;
- Što se vidi na vođnji parobrodom po rijeci Labi?

Između ostalog odlučili su, da će još više pažnje posvećivati višim razredima, od 8. do 12.razreda, uključiti u redni načrt i izložbe za više razreda, odnosno za više nastavnih predmeta. Naroditi posebne će muzealce pružiti učiteljima


nacionalne nastave. Dalje žele upoznati i Školske udžbenike. Izdat će i vodič koji će pomoći učiteljima perifernih škola.

Muzeolomi u MDR preučavaju kakav treba da bude profil muzejjskih pedagošta, kakve sposobnosti moraju imati još osim stručne sposobljenoštiti. Naglašavaju, da im nije potrebna samo pedagoško-psihološka nadraba, već također osnovne grafičke tehnike, principi estetike, te sposobnost jasnog izlaganja, odnosno upoređivanja. Isto tako izradili su već tehničke putujuće izložbe, da one budu razumljive, pregledne, saštene protiv vremenskih neprilika, a i estetske. Za te primjere izrađeni su već prototipovi i msorti za kombinacije tabele, pultvitrina, paneza i stalaka. U literarnim i biografskim muzejima bili su seminarci za nastavnike književnosti, da najprije sami nauče kako treba interpretirati historiju književnosti, to jest sama literarna djela, filmove, slikevne materijale, rukopise i drage literarne dokumente. U tom pogledu svačak najviše radi Goetheov muzej u Weimaru. Takvih kurseva za učitelje za vrijeme Školskog raspusta mogao bi navoditi prikladno mnogo dok i sa tematikom.

Osimto je značajno za rad muzejjskih stručnjaka u MDR i raspravljanje, da li postoji posebna disciplina muzejjska pedagogija, koja se oslanja na pedagoške ideje muzejjskih stručnjaka: Lichtenberka, Ruskina, Morrisa, Freudenthalia, Rosenthala, (Sociologija muzealstva) te sadašnjih Patzwalla, Avca, Kulmeina <sup>2c/</sup> i koje bi se održavale najviše u iskušenoj djelatnosti. Ta muzejjska pedagogija može biti kulturno-edučna, naučno-istraživačka i pedagoško-didaktička.

2a/ Vidi navedenu literaturu.

Streicher Sonnfried u svom članku "Postoji li muzejска pedagogija?"<sup>21/</sup> izradio je slijedeću shemu:



21/ Streicher Sonnried: Gibt es eine Museumpädagogik?\*,  
H.M.Berlin, 1965.

- + Pita se, da li je Streicherova podjela opće teorije odgoja i nastave u razne podvrste, od kojih je jedna i "Muzejска pedagogija", pravilna i naučno opravljana? Prema Fisherovim karakteristikama za značajnost naučne discipline: fenomenologija, morfologijska, teleskopijska, metodologija i organizacija odgoja, Streicherova je podjela nesavim pravilna. Jednako je opravljana i po praktičkim karakteristikama po Josefu Spilleru, čime su i pregradu. Oni rebrajuju za opravljanoost naučnih disciplina pot klasiifikacije: problemi ciljeva i zadataka (finalnost nauke), problemi odgađanika (materijalnost n.), problemi odgojnih faktora (kausalnost n.), problemi odgojnih metoda (formalnost n.) i problemi organizacionih oblika (organizacioni oblici i namke). Dakle može se nesavim opravljano govoriti o muzejkoj specifičnoj pedagogiji i muzejkoj metodici (opće i specijalne), a nikako o posebnoj muzejkoj didaktici.

Sama nastavno-odgojna djelatnost muzeja održava se u različitim oblicima:

- kao muzejske nastavne sastovi,
- u obliku različitih kurseva i seminara,
- kao predavanja,
- u obliku kabinetskog rada,
- kao različiti interesni kružnici.

U Saveznoj Republici Njemačkoj pedagoški rad u muzejima nije toliko razvijen kao u MDR. Uglavnom tu se pojavljuju jednaki problemi, a najaktivniji muzejski stručnjaci su u Kölnu i Essenu, gdje postoji također raznovrstan muzejski centar za povezivanje muzeja sa školama. I tu su obrađivali neka muzejsko-pedagoška pitanja uglavnom teoretskog značaja.

Inače Savezna Republika Njemačka ima jako razvijenu muzejsku mrežu sa vrlo aktivnim gradskim muzejima i štavnim pinakotekama. Tu je i preko sto najraznovrsnijih specijaliziranih muzeja (Reloff, Erenst: Museen, die nicht jeder kennt - ein Führer durch 125 Spezialmuseen in Deutschland). Muzeji i galerije redovno posjećuju i škole. Za pomoć učiteljima na raspoloženju je opštna muzeološka literatura. U Kölnu muzejski centar svake godine organizira planne posjetе škola svih stupnjeva i vrsta. Na inicijativu pedagoga 1965.god. u Wallraf-Richartz muzeju u Kölnu priredena je bila "obrazovno-odgojna svrška posetna izložba sa slijedećim temama: Djeca u slici, Prijateljstvo u obitelji, Nagrada i igra i Omladina nekad i danas. Slijedeće godine priredio je muzejski centar opet velika izložbu životinja u umjetnosti, a u njoj je surađivalo sedam muzeja. Tu je izložbu posjetilo više od 50 tisuća daka. Druga izložba Umjetnost Maja (Indijanaca u Meksiku) imala je također preko 50 tisuća učenika. Školama su u velikim grupovima (Köln, Hamburg, Düsseldorf, Essen itd) na raspoloženju muzejski autobusi, koji besplatno voze prijavljene škole u muzeje i galerije. Muzejski centar organizira svake godine "muzej-ske dane" te vodi škole po muzejskim odjeljenjima. U 1965/66 godini bilo je samo u Kölnu preko 400 stručnih vodstava. Organizira također seminare za učitelje, jer se utvrdilo, da su

naročito za osnovnu školu majbelji vodiči ili razredni učitelji, nastavnici pojedinih predmeta ili muzejski pedagozi. Pri postavljanju tematike i u organizaciji seminara njima uvijek pomažu omladinske organizacije, naročito SHV tj. "Schülermitverantwortung". U jednom ovakvom seminaru 1966.god. muzeali i pedagozi obradili su slijedeće teme:

- Čovjek i slikarstvo
- Omladina u slici
- Profesija u slikama
- Ištčestci i historija
- Odjaveno i golo tijelo u umjetnosti
- Da li-i Picasso slika lude
- Godišnje dobe u slikama
- Put u apstraktnu umjetnost
- Tehnika slikanja i grafike
- KUN u rimsko doba.

Najveća se pažnja polazi estetskim principima, upoznavanju stila te prezentiranju i vrednovanju izloženih muzejskih. Statistike pokazuju da u svim posjetima više od 75% otpada na škole: osnovne, realne i stručne. Za godinu 1966 navedi se 421 tisuća školskih posjetnika.

U reviji "Museumskunde" 1966.god. Heinz Ladendorf u nastavku Museum und Universität poziva sve visoke škole, da bi trebale čvršće suradivati sa muzejskim ustanovama. Sve se znančne discipline nedovoljno povezuju sa muzejskim istraživanjem i mnogobrojnim prezentacijskim muzajskim građem. Također optužuje taj isti autor i same muzeje, da su kao nekoliko "apoteose" samo sebi. Treba prestati sa suviše zatvorenim kabinetskim istraživanjem i otvoriti vrata svih muzeja širokoj publici, a naročito omladinici. Veliki porasti turizma i "vikend-subota" muzejima postavljaju novim nove zadatke. To je još uvijek pedagoški i socijalno neobradena "terra incognita", koja iziskuje naročita istraživanja (pedagogija slobodnog vremena)!!.

Od teoretskih radova navedenih bih nešto mnogima obrazujenima u nacionalnoj sekciji ICOM-a tri: Prvi je "Schule und Museum - die Begegnung mit dem Original". To je zbornik rada-va sa simpozija njemačkih odgojatelja umjetnosti i muzealaca u Düsseldorfu 1966.godine. Među referatima kojima su priklu-žene i vrlo interesantne diskusije, najznačajniji su slijede-ći: Muzej kao odgojni faktor modernog društva (dr.W.v.Kalnein-Düsseldorf), Omladina i muzeji (Günter Ott - KÖln), Oblikuju-đa umjetnost i spremno promatranje (J.H.Bolling-Haag) i Peda-goško didaktička organizacija umjetničkih izložbi (M.Hilse-vede-Düsseldorf). Uglavnom svi referenti naglasili su neposred-nu odgojnu vrijednost umjetničkih originala koji se ne mogu nadonjestiti ni najboljim reprodukcijama.<sup>22/</sup>

Museologija predaje se redovno na svim njemačkim univerzitetima, a narodeće na visokim pedagoškim školama. Narodeće istočne djelo dr.Eduarda Herffa "Museum im Dienst der Schule" (Bad Godesberg 1967); to su njegova predavanja "museološke pedagogike" na pedagoškoj visokoj školi u KÖlnu. Savršim jasna je njegova distinkcija pedagoških muzeja i muzeja na škole. Precizno objašnjava pedagoški značaj muzeja i galerija zbog njihovih potencijalnih mogućnosti sornog prikazivanja te pratećeg razmišljanja i uključivanja kod gledanja izlože-nih muzealija i čitanja konzisnih legendi. U posetnim poglavljima obraduje autor psihološku osnovu različitih musejskih posjetilaca, a kod omladinskih obazira se na utvrđene zakoni-tosti razvojne psihologije. Dalje govori o didaktici svih po-sjekata u odnosu na postojeće nastavne planove i posebne, prethodne pripreme za izvođenje tih posjekata te o razlikama između "dialoško-erotematskih" i "monološko-deiktičkih" metoda izla-ganja i vodstva, time što daje za škole veliku prednost dialo-žima između učenika i učitelja ili musejskih pedagoga.

<sup>22/</sup> Drugi sličan zbornik je "Film und Museum", KÖln, 1967, a treći "Fernsehen und Museum", KÖln, 1970.

Savvin razumljivo pretpostavlja i stručno sposobljavanje školskih nastavnika i muzejskih stručnjaka koji su zaduženi za obrazovno-odgojni rad sa omladinom.

U pogledu likovnog rada u svijetu je najpoznatija Umjetnička galerija u Karlsruhe gdje su jako razvijene različite metode likovnog stvaralaštva i estetskog odgoja školske omladine.

U susjednoj Austriji postaje odlični didaktički primjer razvoja Sovjetskog i kulturnog razvitka u Aspernu (Se km. sjeverno od Beča) u tamošnjem arheološkom muzeju na otvorenom, koji je tek u izgradnji. Odličen je prikaz rimske kulture u Carnuntumu kraj Dunava. Bečki muzeji vode i odličnu informativnu i propagandnu službu.

Takva propagandna služba uglavnom namijenjena je turizmu, ali dobivaju od nje informacije i škole koje onda mogu da se ogledaju muzejima veću i svoju plansku nastavu.

Od teoretskih pitanja naglasio bih samo članak Raimunda Fischera na prikazom kako uspješno uključuju bečki muzeji učenike već od trećeg razreda osnovne škole, pa vede baš zbog taj. "naivnog realism" s učenicima naknadne razgovore. Vrlo je interesantan i primjer E.Koncerzinskog koji opisuje 1951.g. u reviji Museum posjete kulturno-historijskog muzeja iz zavoda za slijepu omladinu. Prikazuje, kako slijepi učenici pisanjem identificiraju egipatske historijske masealije te time dobivaju dopunjavanjem učiteljevih objašnjaja prilične adekvatne predodžbe o problem vremenu i kulturnom životu u starom Egiptu.

Vrlo je poznato da muzeji u nordijskim zemljama na široko stvaraju svoje prostorije učenicima svih škola. Pola puta učinje od Kopenhagensa nalazi se unutar nacionalnog parka Švedska galerija Louisa. Pored slika danskih slikara nastupano je tu i slikarstvo susjednih zemalja, naročito švedskih umjetnika (Carla Isaacson-a i Carla Kyberg-a). Uz izložbene hale tu je i fitamnica pa i kavarna za samoposluživanjem. Postoji također atelje za dijete. Svake godine dolazi ovamo preko četvrt milijuna posjetilaca, među njima je više od 50%

učenika i studenata. Oni nastaju na vođerima lirike ili koncertne glazbe ili služaju predavanja o umjetnosti. Društveni život se odvija u klubskim prostorijama, jer klub ima udžanjenih preko 3000 članova.

Čuvani švedski muzeji u Stockholmnu tijesno suraduju sa školama. Učitelji i nastavnici redovno vode razreda u muzeju. Učenici se upoznavaju sa muzejskim zbirkama te se njima služe u realizaciji nastavnih planova i programa. U mnogim muzejima vrši se Školska nastava ili ih djece posuđuju prema svojim interesima. Učenici viših razreda posjete s obzirom na nastavni plan muzeja 1a-12 puta godišnje, a učitelji pripremne planove posjete sa razredima već u početku školske godine. Stihajiske posjete od strane škola i muzejskih uprava ne dopuštaju se, već se pretpostavlja i traži da osobljina dolazi sa intersem, veseljem i sa veljom za kulturnim specijalizom. U Stockholmnu najinteresantniji je muzej Skansen, te jest muzej na otvorenom.

Norveški muzej (Norske Folkemuseum) i Nacionalna galerija u Oslu priređuju za bolji pedagoški rad kurseve za studente učiteljskog koledža. Grupe od 15 do 20 studenata proučavaju odabранa muzejска objekta 12 do 15 sati, a poslije toga dvije do tri nedjelje rade sa školskim razredima u samom muzeju. Nacionalna galerija organizira godišnje za studente i dake iz Oslo 6 do 10 posjeta, te 1 do 2 posjeta za učiteljene studente. Kod svog upoznavanja samo su 3-4 studenta u grupi, a poslije studija svaki student mora da vodi jedan razred i da objašnjava vrednost muzejskog temu. Osim ovakvih kurseva suraduju muzeolosi sa učiteljskim organizacijama. Već na II. internacionalnom seminaru UNESCO-a 1954. godine, u Ateni, izneseno je bilo kako se u Norveškoj učitelji spremaju za uspješan odgojni i nastavni rad u muzejima.

Velika Britanija ima oko 600 muzeja. Od tog visokog broja samo 12 do 15 muzeja vodi i pedagošku službu, te jest, brije se za usavršavanje školske nastave i odgoja. Evo samo jednog primjera: Muzej u Leicestru zadužen je da odgaja mladiću u čuvanju prirode. Na sistematskom upoznavanju biljaka

nadi taj muzej već od 1924. godine, pa zato ima veliki park sa podijeljenim nazadima. 1964. godine posjetilo je taj prirodni muzej 378 školskih grupa. Drugi je oblik rada "slobodnji dječji klub" kad učenici nemaaju redovnog predavanja. U svakom krušku je oko 30 djece, a oni se dijele ili po interesima (na primjer za geologiju, biologiju, likovni edoći) ili po starnoj dobi (niže grupe od 7. do 11. godina, te više grupe od 11. godina dalje.)

Najaktivnija je "služba pozajmljivanja" koja je bila uspostavljena već 1931. godine. Muzej pozajmljuje školama različita nastavna sredstva (koloskoje minerala, modele za geološki razvoj, preparate životinja i biljki, mikroskopske preparate, dijagrame, dijapositive, gramofonske ploče sa glasovima životinja i ptica, filmove, fotografije itd.). Kataloge svih tih i još dragih nastavnih sredstava dobivaju sve škole, a kako se oni primjenjuju, mogu učitelji i nastavnici vidjeti u muzejskim ateljejima i radionicama. Škole naručuju potrebna nastavna sredstva telefonski ili pisano, a muzej dostavlja predmete školama dvaput u semestru. Filmovi se pozajmljuju samo za 14 dana. Sve je to pozajmljivanje besplatno, isto tako je ulaz u muzej sloboden.

Francuska se ponosi na skoro najstarijim pedagoškim muzejem (*Musée pédagogique*), koji je ustavljen 1875. godine na inicijativu Pestalozzijevog prijatelja N.A. Julliena koji je smatrao sormost nastave i primjenu elementarnih metoda kognitivnopraktičnog preokret u školama te kao najvažniji ulaz u uspješnog učenja. U Parizu je i najstariji novčani muzej (*Conservatoire national des Arts et Métiers*) te Palata otkrića (Palais de la Découverte). Svi ti muzeji služe nastavi pa su zbog toga vrlo posjeđivani.

U Belgiji je najaktivnija pedagoška djelatnost razvijena u odgojnem centru Kraljevskog muzeja za umjetnost i historiju u Bruxellesu. Sama već poznati muzeolog Jean Capart 1922. godine predložio je kako bi mogli sve nastavne lekcije uvodnih razrednih razgovora obrediti u muzeju. Škole u Bruxellesu već prakticiraju u tom smislu, samo se praksa promi-

jenila u tom pogledu, da svako izvedena nastava ne može više biti besplatna. Muzej ima također osnovan muzejski servis, a njegova djelatnost je slijededa: Školske posjete izložbama sve su češće te se uviјek vežu sa stručnim vodstvom, a poslije promatrana obično slijedi i rasprava. Razumljivo je da mora biti prethodno surađivanje i među muzeologima i učiteljima. Posjete u muzeju služe dopunama u rasredu obrađenih lekcija i samom utvrđivanju znanja. Slično muzejskim centra u Bruxellesu radi se i u drugim belgijskim muzejima (Antwerpnu, Ligu). Sa izrađenim grafikonima, dijapositivima, slikama, panzima, služedi se i AV pomagalima, nastava može biti dinamičnija, zornija, pa doneske i atraktivna. Umjesto učenja iz knjiga prepoređuju se učenje prema tranziciji.

Zbog posebne tradicije maročiti tretman ostvarili su američanski muzeji. Resolucija UNESCO seminara u Brooklynu godine 1952. postavila je slijedeci zahtjev: "Učitelji učenika svih starosnih dobi moraju imati doneske znanja i o muzejima. Tražimo, da već školski nastavni planovi i programi predvide, kako će se u nastavi iskoristavati muzeje i muzejske zbirke". Filadelfijska galerija umjetnosti isto tako je već 1929. godine tražila, da za svaku nastavnu temu treba posjetiti muzej, ali ta posjeta ne smije biti duža od jednog sata te mora proći u smislu neusiljjenog drijeloga i neposrednog doživljajna. Poslije posjeta neka se uviјek dirže predavanja o umjetnosti vezana uz kraće koncerte. Muzeji organiziraju ertalke i slikarske kurseve za osobljinu od 6 do 18 godina, a mogu i za odrasle. Ta galerija ima oko 60.000 dijapositiva sa tekstovima koje posajmljuje ili jeftino prodaje.

U Washingtonu postoji u Nacionalnoj galeriji i odgojno odjeljenje. Pored direktora i njegovog asistenta rade u njem još 7 deonata, 2 sekretarice te oko 100 službenika na vodištu.

Prvi muzej organiziran specijalno za djece, otvoren je krajem 1899. godine u dvije prostorije neke stare zgrade u Brooklynu. Tu su bile zbirke željezničkih minerala, insekata, prijenjenih ptica i dragih životinja. Danas taj brooklinski muzej

gospodarske dvije velike zgrade, a u njemu može se vidjeti sve: od historije američkih Indijanaca pa do putovanja u svemir, što privlači oko četvrt milijuna mladića godišnje. Uglavnom djeđji muzeji su dobrovorne ustanove, financirane od privatnih dobitnika (zadužbina), priloga zajednice te od javnih fondova.

Skoro svi američki muzeji imaju danas pored drugih odjeljenja još odjeljenje za djecu ili Školski muzej sa svim nastavnim sredstvima. Škole imaju autobuse, da se učenici mogu svaki dan voziti u muzej. Godišnje u okružju Los Angelesa autobusima voze u muzeje oko 50.000 djece. Museum of Science and Industry u Chicago priređuje izložbe tehničkih dostignuća. Svaki je predmet izložen oko pet godina, a u to doba obično ga vidi oko 8 milijuna posjetilaca. Svi muzejevi vodiči i demonstratori uvijek su uniformirani, a Švajci usmjeravaju posjetioce. Muzej ima i restorane, mola za odmor, fitotونة i garderober. Muzejevke izložbe traju duže te su priredene kao zajmovi. Informacije o izloženim muzealijama daju sva komunikaciona sredstva: radio, televizija, štampa i kinematografi. Posjetioce dijele u četiri kategorije:

- prosječni građani,
- Školska mladina,
- odrasli ljudi, koji dolaze sa naroditim interesima,
- turisti.

Kao kazališta i kina, otvaraju u SAD i muzeje u većnjim satima, naročito u zimsko doba. U jednoj zimskoj sezoni (1947/48) Glasgow Art Gallery and Museum posjetila je muzej u večernje sate 181 grupe sa 5.528 posjetilaca.

Mogao bi nazvati još druge, u pedagoškom pogledu jako aktivne muzeje (ima ih oko 90), kao što je npr. Muzej Fort Worth sa planetarijem i velikim teleskopom za detaljno razgledanje nečnog neba ili Muzej u Sacramento sa prirodnjačkim zoološkim, gdje mala djece mogu da miluju rjeđe vrste ili jagamjice, dok se starija igraju sa malim alligatorima, maimunama, sve pod budnim okom "bibliotekara"-Švajcara. Ili da naveđem jedinstveni privatni Woollaroo (Woollaroo) muzej blizu

Bartles-ville (Oklahoma) gdje hiljade djece i odraslih hrle svake godine da bi učivali u oca 55.000 slika, skulptura, raznog crteža, zanatskih i drugih rukotvorina. Izložene su najraznovranije stvari, počev od dinosaurovog jajeta, starog 95 milijuna godina pa do lovackih pušaka Theodora Roosevelta. Na izložnju, velikom oko 1600 ha, posjetioци mogu vidjeti još uviјek američkog bizona, losa, jelena i druge divlje životinje. Tu ima ogromna geografska karta, na kojoj pritiskom na električno dugme može se vidjeti put istraživatava Marka Pola, Kristofa Kolumba, Ferdinanda Magelana i još drugih. U "nebeskoj" udionici mogu se djece prebacivati iz jednog dijela svijeta u drugi, a u dječjoj galeriji kreativnog umjetničkog centra u Kansas City-ju mala djece od tri ili više godina ostavljena su u obliku punoj žudečnih žica, papira i ljeplila pa mogu da stvaraju po svojoj mäti. Isto tako dječji muzej u New Orleansu-Louisiana dobarava svojim malim posjeticicima historiju jedinstvenom skirkom od preko 500 lata u historijskim kostimima iz raznih zemalja. U američkim dječjim muzejima obraćaju veliku pažnju i na fizički rastojanju, neposobnost ili mentalno zaostalu ili slijepu dječcu, kojoj isto tako priređuju naredite izložbe.

Od drugih zemalja vrlo interesantno je još istaknuti neke primjere.

U izraelskom muzeju u Jerusalemu postoji od 1966. godine mladičko muzejsko odjeljenje <sup>23/</sup> namijenjeno za:

- grupne muzejske posjeti sa objašnjajima,
- didaktičke izložbe,
- muzejske kurseve-polinudnevne, za djece iznad 10 godina starosti,
- kurseve za učitelje,
- razgovore uz filmske predstave, i
- izdavanje različitih publikacija za učenike i učitelje.

23/ The Youth Wing of the Israel Museum.

U kursevima za djece uče crtanje i slikanje, litografiju pa i ikostamu. Djece autoktonog porijekla, razlikuju se od djece doseljenika, naročito po izboru boja: prvi biraju pretežno ruže, ljubičastu i tirkiznu, a drugi evropske smilene boje. Za vrijeme raspusta priređuju seminarne, arheološke ekspedicije (za dvije nedjelje) za učenike kao i za učitelje.

Indijski muzej Prakha Sahasra-budhi edgajno radi sa indijskim djeecom. Ona se u muzeju upoznavaju sa umjetnošću, naukom, koreografijom, dramatikom i muzikom, pa zato muzej predaje 3 do 4 sedmice ili čak duže kurseve. Njihov imperativ je, da treba indijsko dijete edgajati u takvom smislu, da bude u što stvarnijem odnosu sa svijetom. Usmjeravaju dokle dječji odnos prema objektivnom svijetu, te naglašavaju njegova ranija autocentričnu, a kasnije već alacentričnu percepciju.

Time sam dao pregled najistaknutijih primjera suvremene muzejske i galerijske ustanove sa školama u svijetu, a naročito sam se sadršao na socijalističkom shvađanju tog surađivanja, koje nam može biti kao uzor. U uspoređivanju sa njima mi smo u znostatku što je iznenađen u sljedećem poglavljju.

### Stanje i problemi muzealstva kod nas

"Kao što je potencijalna vrijednost muzeja u kvaliteti i kvantiteti spomeničkog bogatstva koje čuva, njegova je kulturna i društvena korisnost proporcionalna s brojem njegovih posjetilaca." 24/

SFRJ ima po UNESCO Annuaire statistique u 1964.g. 25/ ukupno 265 muzeja, koji su iste godine registrirali 5,927.000 posjetilaca. Na 1000 stanovnika dolazilo je 307 posjetilaca, što je u istoj statistici ipak više od Austrije, Francuske, Italije i SSSR-a, a manje od Bugarske, Čehoslovačke, Poljske, Rumunije i SAD. Vidi statistički prilog br.3.

U SFRJ po republikama 1964. godine statistički podaci o broju posjetilaca daju slijedeću sliku:

Pozajetici SFRJ	Ukupno	Na 1000 stanovnika 265	Po redu
Hrvatska	1.126	265	2.
BH	585	166	4.
Crna Gora	83	165	5.
Makedonija	248	167	3.
Slovenija	709	435	1.
Srbija	1.205	153	6.

Iz prikaza preizlazi da je u SR Sloveniji najveći posjet muzeju te je iznosio u 1964.godini 435 posjetilaca na 1000 stanovnika, dok je u SR Hrvatskoj iste godine na 1000 stanovnika bilo 265 posjetilaca, što je ipak veći postotak od jugoslavenskog prosjeka.

24/ Les Lettres Francaise Paris - Vjesnik 13.VI.1966.

25/ Statistički bilten br.384 Sareznog zavoda za statistiku, SFRJ, Bgd, 1965.

Ostale srpske republike imaju po broju posjetilaca manje na 1000 stanovnika. Razumljivo je da time ne možemo biti zadovoljni. Nije potrebno posebno naglašavati da jedan od bitnih elemenata postojanja i funkcije muzejsko-galerijske institucije leži u opsegu i uređenju zbirki muzejskih predmeta koje čuvaju u svom fundusu.

Neki pokazatelji učestvi u publikacije "Kulturni život u opštinama SR Srbije" 26/ upućuju nas na kritički prikaz o pitanjima muzeja i publike:

- od 163 sjedišta opština u 1964. godini bilo je 64 muzeja i 85 manjih muzejskih zbirki, a 1967. godine već 74 muzeja i 91 zbirka. U 89 opštinskim centara muzeji ili zbirke ne postoje.

Broj posjetilaca u svim muzejima se kreće ovakve: U 1964. godini u cijeloj Srbiji bilo je 1.112.431 posjetilaca, od toga samo u Beogradu 110.307, u ukupnoj Srbiji 264.431, u Vojvodini 183.123, na Kosmetu 15.000; u 1967. godini u cijeloj Srbiji bilo je posjetilaca 1.213.251, od toga u Beogradu 734.251, u ukupnoj Srbiji 227.142, u Vojvodini 224.968, te na Kosmetu 27.000.

Premda broju stalno zaposlenih u muzejima Srbije broj posjetilaca kreće se: u 1964. godini 3.340 na jednog zaposlenog i to u Beogradu 3.798, u ukupnoj Srbiji 3.236, u Vojvodini 2.233; u 1967. godini na cijeloj Srbiji 3.261, u Beogradu 3.534, u ukupnoj Srbiji 2.912, u Vojvodini 3.000, na Kosmetu 2.450. Tek svaki osni stanovnik SR Srbije posjeti jedan put godišnjeno muzej ili galeriju. Ako se od ovoga broja oduzme onaj broj posjetilaca koji više puta u godini dolazi u muzejsku ustanovu (učenici, studenti i drugi) onda je još nepovoljniji odnos stanovništva prema posjetama.

Pošto je objektivne i subjektivne potreštade u privlačenju publike sa posjete muzejima. Mnoge muzejске ustanove u umatrčanjošći Srbije imaju samo po jednog kustosu koji se stiže da se bavi i propagandno-pedagoškim radom. Nedostaju sredstva i stručni kadrovi sa sistematski rad sa publikom u manjim muzejima. Fondovi za kulturu - izasav grada Beograda - ne stimuliraju posjećivanje. Turističke organizacije u svojim mard-retama i ogledima očito su orijentirane na spomenike kulture, tj. na muzeje i galerije same usput i izuzetno. Škole ne raspolažu dovoljno materijalnim mogućnostima da se fleksibilne odnese prema muzejskim ustanovama. U većini tih unatoč višegodišnjim preporukama ICOM-a još uvijek nije organizirana naročita pedagoško-muzejska služba sa muzejskim pedagogima. Kod muzeja još uvijek nije prevladala orientacija da se oni povezuju sa radnim kolektivima, a još manje da radni kolektivi preko svojih kulturnih sekcija ili preko sindikalnih organizacija traže kontakta sa muzejima i galerijama.

Muzejske zbirke u svim našim republikama doživljavaju u poslijeratnim godinama egzoran kvantitativan i znatan kvalitativan porast. Snažno obogadanje mujejskog fundusa pokretnih spomenika uslijedilo je svestranim radom na prikupljanju predmeta, pojavom promjene inovinskih odnosa nakon rata, formiranjem NOB muzeja, povedanjem zbirki umjetnina kao i znatnim intenziviranjem arheoloških iskopavanja.

Samo jedan dokaz za NR Hrvatsku:

Godina	1952	1959	1964
Ukupan broj muzealija	1,187.282	1,469.469	1,733.296

Za vrijeme od 12 godina fond je porastao za 546.000 predmeta. Pojava naglog obogatijanja muzejskih predmeta, značajna s općenacionalnog gledišta, a od posebne važnosti u pogledu osnaženja suštinske osnovice djelatnosti mujejsko-galerijskih institucija, nije, međutim, popravljena adekvatnim proširivanjem i njihove materijalne osnovice. Baš zato je potrebno naglasiti, da je od bogatog mujejskog fonda u NR Hrvatskoj izloženo tek oko polovica predmeta. (Prema podacima ukupni broj eksponata iznosi 93.486 predmeta.) Nepovoljan odnos izloženog i neizloženog inventara u hrvatskim, pa i u svim drugim našim muzejima, iako je bilo u svim republikama prilične doste adaptacija i novih mujejskih zgrada, jasno govori o znatnoj steti za mujejsku djelatnost kao i na njezinoj misiji širokog podstanka kulture, obrazovanja, kulturne rekreacije i turističke ponude.

Za funkcionalno uređenje izloženog prostora i općenito na planu modernizacije materijalne osnovice kulturno-prosvjetne, odnancane pedagoško-skoleske aktivnosti muzeja postiglo se minimalno, a u mnogim muzejima zapravo ništa.

Prestižni dio muzeja i galerija u našoj zemlji smješten je u zgradama spomeničkog karaktera, a većina tih zgrada podignuta je prije početka XX.stoljeća. Više muzeja smješteno je u nekad reprezentativnim dvorcima domaćih feudalaca, u ne-paštenim samostanima ili u zgradama bivših magistrata kao i u drugim historijskim zdanjima, podignutim čak pred više stoljeća. Te zgrade već same traže kulturnu valorizaciju i brigu za održavanje, i kao spomenici, uređeniji, daleko bi više privlačili posjetioce i bili prisutni u svakodnevnom životu svoje okoline.

Uobičajilo se mišljenje da je za smještaj muzeja najpedesetnji historijski ambijent. Ali naša historijska zdanja traže znatne sakrivate da bi se u njima uspješno organizirala izložbena i pedagoška djelatnost. Nijedan od naših muzeja nema uređaje za zagrijavanje dvorana što se vrlo negativno odražava na posjete muzeja za vrijeme kasnih jesenjih i zimskih mjeseci. U tim dvoransima je nemoguće razvijati pedagoški rad.

Muzejsko-galerijski prostor u cijelini ima nedostatak i nepovoljan je tako u pogledu površine tako i u pogledu kvalitete i funkcionalnosti. Obično se najviše briga posvećuje izložbenom prostoru, koji je nekoliko puta vodi od prostora za depoz ili za inventarizaciju i dokumentaciju. Zato su nakupljeni predmeti često nagomilani u nepodesnim i tijesnim prostorijama pa su tako izloženi stalnom oštetđivanju. U tome je drugi razlog, da naši muzeji ne razvijaju pored ostalih djelatnosti i pedagoški rad sa školama.

Poseban problem predstavlja i stanje kadrova. Statistika za MHR za godinu 1967. pokazuje da od 523 radnika u hrvatskim muzejima samo 191 ima visoku stručnu spremu, samo 23 lica imaju višu, dok više od polovine njih (309) nemaju dovoljne stručne spreme. Svim muzejima nedostaje stručno-naučnih radnika (kustosu) i stručne tehničkih preparatora, fotografija, arhivara i administratora.

Pomanjkanje stručnih kadrova nalazi se u svim republikama što postavlja niz problema za efikasnost i intenzitet muzejske djelatnosti u svim vidovima.

S obzirom na sve očitije potrebe da se usvoji suvremena konceptacija muzeja i galerija u kulturnom pa i obrazovnom procesu neophodno je tražiti odredene inovacije i u strukturi muzejskih kadrova.

Neriješeni problemi finansiranja na općem planu kulture održavaju se u punoj mjeri i u oblasti muzejsko-galerijske djelatnosti. U prvom redu su potrebna velika investicijska ulaganja koja bi donekle utvrdila materijalnu osnovu za mnogostruki muzejski, pa tako i pedagoški rad. Dosad su visine dotacija svake godine raste, ali su se, prema stvarnim prilikama konstantno smanjivale, jer je minimalno povećanje apsorbirao porast ličnih dohodka i svih troškova poslovanja, dok su sredstva namijenjena funkcionalnoj djelatnosti uprkos svim preporekama i pokušajima ostajala uglevnom na istom nivou ili su se čak smanjivale.

Promjene koje su uslijedile duljnjim procesima demokratizacije društvenih odnosa i izgradnjom sistema samoupravljanja te raspodjele dohotka prema radu, upućuju muzejske radne zajednice na razvijanje i usavršavanje stvaralačkih potencijalnih sposobnosti, što znači i ostvarenje većih rezultata na širem društvenom nivou. Smatramo da u napravini muzejskih ustanova, нарочито у саједништвеној djelatnosti, izdavanju vodiča, проспеката i drugih sličnih materijala kojima naši muzeji općenito okupljuju, zatim u povezivanju sa školama, sa RFT-om, i privrednim organizacijama nedostaje vrlo značajan faktor, t.j. sajedniške akcije koje bi sigurno donijele znatnije uspjehе i obuhvatite više ustanova. Isoliranost ustanova u predstavljanju aktivnosti vrlo je uobičajena iz isvještaja muzeja i galerija.

Smisljajući gornje razmišljanje o materijalnoj osnovici muzeja i galerija, možemo se zaključiti da postojeće ustanove u sadašnjoj objektivnoj situaciji općenito nepovoljne materijalne baze ne mogu zadovoljiti potrebe društva, jer

- djeluju u pretjerano dotrajanim i nefunkcionalnim zgradama,
- nedostaju im izložbene i radne prostorije,
- nedostaju im spremišta i depoi pa zato muzealijske propadaju,
- nedostaju stručni, tehnički i animatorski kadrovi,
- muzejske organizacije uglavnom i dalje će biti ovjene s financijskoj intervencijom društveno-političkih zajedница, odnosno materijalne mogućnosti osnivača i njihovih kulturnih fondova.

Osnovna značajka muzejske djelatnosti polivalentnog je značaja. Objasnjava i razloge zbog kojih u javnosti nisu dovoljno iskorišćivani gledišta o uloci i značaju muzejskih ustanova u širokoj društvenoj sredini. Pred muzejske radne organizacije zbog društvene odgovornosti postavlja se i izuzetna obaveza do generacija koje tisk rastu i koje će

postati nosičci naše kulturne baštine. Položaj u kojem se muzeji danas nalaze, znak je, da se muzeji nisu približili proklamiranim ciljevima. Dosadašnja praksa u muzejima nije prešla u snažniju društvenu angažiranost i u aktivno uključivanje kulturno-prosvjetne politike. Ona se do danas ispoljavala u prenaglašavanju specifičnosti muzejskog naučnog ili kabinetorskog rada i stalno postavljajućih izložbi. Još uvjek nije sasvim prihvadena praksa o jednakoj obrazovnoj vrijednosti povremenih i tematskih, prigodnih, didaktičkih i pokretnih izložbi, odnosno o otvorenim oblicima javne muzejске djelatnosti koja ranije epčenito nije bila poznata. Izuzetno se naglašava suradnja muzeja sa školama, većinu muzejima sistematiziraju se seminarji za učiteljima i nastavnicima, čime bi se htjela uvrstiti edukacno-obrazovna funkcija muzeja i galerija u širim razmjerima. Usvajanjem efikasnijih oblika pridobivanja šire publike, naročito mladih posjetilaca i korisnika muzejске djelatnosti te uspostavljenje za obrazovanje i edukaciju adekvatnih društvenih odnosa na liniji muzeji - škole, muzeji - massovne komunikacije (Stampa, RTV), muzeji - pionirske i omiljene organizacije, nailaze muzeji na velike potražnje. Nujno je uspostavljanje takvih odnosa iz kojih bi nadalje proisticali raznovrsni oblici aktivnosti, dugoročnija i sistematičnija suradnja, odnosno poslovni i ugoverni radni odnosi. Nedu ovdje ponavljati materijalne potreškoće koje se mogu riješiti angažiranošću cjelokupnog društva, već su govoriti o nizu subjektivnih slabosti, povremenih kao i trajnih neprogressivnih momenata u djelatnosti muzejskih ustanova. Subjektivne slabosti nalaze se prvenstveno u neosvremenim konceptima naših muzeja, tj. u zatvorenosti uske specijalnosti i u kabinetском naučnom radu, u pomirjavanju interesa za šire potrebe društva. Istovremeno se studijska metoda prezentacije spomeničkog bogatstva sve više ukazuje kao nužna praksa. Iako u svjetskoj museologiji obrađuju metoda osuvremenjavanja ekspozicije, kod nas o tome nije objavljen nijedan zapušteniji rad.

Među subjektivnim slabostima muzejskih radnika očituju se također tendencije "činovničkog" mentaliteta po kojem se rješavanje muzejskih problema očekuje uvjek "odosađu" i privilično stalnih dotacija od strane društvenih zajednica. Posljedično takvog stava je inertnost, nekonstruktivizam i dezinteresiranost za društvene potrebe. Posljednji je finansiranje programa rada svakog muzeja i uvjerenje da i muzeji moraju u društva zauzeti otvoreniji radni stav, uključiti ih u progresivan društveni razvoj.

Muzejsima treba svestranom angažiranosti društveno-političkih zajednica osigurati prostor i potrebnu opremu za:

- stalno izlaganje i dopunjavanje muzejske grade;
- održavanje površenih tematskih, jubilarnih, problemskih i didaktičkih izložbi;
- korištenje za školsku nastavu, održavanje predavanja, seminara, kurseva i kulturnih priredbi;
- korištenje u svrhu turističke promocije i suvremene informativno-propagandne aktivnosti;
- formirvanje studijskih prostorija i uređenih depozita;
- osposobljavanje priručnih radionica.

Ne može svaki muzej za sebe razvijati informativno-propagandne djelatnosti (izrada razglednica, proizvodnja suvenirira, dijapositive itd), već treba da se muzejska djelatnost objedini ili za cijelo područje republike ili po regijama. U najnovije vrijeme oznivaju se u tom smislu zajednice muzeja. Poznato je da strani posjetioци redovno traže diapositive, a naši muzeji ne raspolažu takvim materijalom niti za turističke svrhe, niti za potrebe škola. Pa i Štampa i NTVainteresirane su za kulturne sadržaje koje im mogu pružati muzeji, a stepen suradnje zavisi od jedne i druge strane. Takve pojave ukazuju na pomazjanje poslovног smisla za negledavanje kulturnih potreba na širem planu.

U muzejsko-galerijskim fundusima nalazi se obilje spomeničkog materijala i umjetnina što pruža izvanredne mogućnosti u nastavnom i odgojnem procesu, zato se muzejima narodito poslije rata nameće kao naročiti zadatok pitanje efikasnosti odgojno-obrazovne funkcije u suradivanju sa školama. Poznato je, da su u tom pogledu neki muzeji ostvarili lijepo rezultate i da određeni broj nastavnika redovno vodi učenike u muzej, bilo da ga pregledaju i dočive kao kulturnu ustanovu, bilo zbog obrade određenih metodskih jedinica, ili ti su primjeri sporadični, neplanski i u manjini, iako je školska reforma najviše naglašavala iskoristavanje svih prilika u školskoj okolini i potencijalne mogućnosti suradivanja škola sa drugim kulturnim i privrednim organizacijama, dakle i sa muzejima. Uzrok tome je što se u pedagoškim forumima nisu učvrstili teoretski principi racionalizirane i intensificirane nastave i zato nisu prešli u odgovarajuću nastavnu praksu. Riječ je dakle o dosljednom provođenju načela suvremenе nastave, vezane u ostvarivanju materijalnih uslova u obrazovnim ustanovama te u pruženju pravilne interpretacije i primjene nastavnog plana i programa u razrednoj i predmetnoj nastavi. Takva nastojanja obavezuju sve više nastavnika na primjenu sornih sredstava kojih muzeji imaju za suradivanje pojedinih metodskih jedinica dosta. Tako se to podrasumijeva svestrano uskladivanje i primjena muzejske grada u nastavi poznavanja literature, historije, a posebno HOB-a, likovnog odgoja, biologije, geografije, tehničkog odgoja itd. Mišljenja smo, da se radi o intensiviranju dva osnovna vida zajedničke suradnje, muzeji - škole. Najviše prakticirani način suradnje ostvario bi se i nadalje pojetima muzeja i učešća učenika u raznim specifičnim aktivnostima u muzejskim prostorijama, tj. u direktnom kontaktu sa spomeničkim materijalom. Drugi deo sada neprakticirani vid, odnosno način korišćenja pokretnih spomenika kulture u školama, vidimo u izradivanju adekvatnih reprodukcija spomenika. Zamisljeno izradu reprodukcija, fotokopija, odjeljeva, dijapositiva i modela što zavisi od spomenika.

Takve indirektno korišćenje muzejska grade u nastavi ima kod nas izuzetan značaj. Njegova je primjena omogućena u svakodnevnom radu, bez specijalnih tehničkih priprema i oticanog islašenja iz škole, što je moment koji nastavnici vrlo često spominju kad je riječ o posjetama muzeju. Osim toga od znatne je važnosti takav način za veliki broj škola koje su udaljene od mjeesta gde je sjedište muzejske ili galerijske ustanove. Sistematsko sakupljanje reprodukcija, dijapozitiva, fotokopija, modela, ediljeva spomeničke grade i umjetnina sa redovnu nastavu pretpostavlja zajednički rad muzejskih radnika i nastavnika oko izbora materijala za omogućavanje zornе kabinetske nastave. Škole imaju vrlo dobro opremljene kabine za fiziku, biologiju i tehnički odjelj., dok uspore nemaju razrađen pojan i sadržaj kabine za društvene nauke. Prema iznesenim pretpostavkama i sagledavajući mogućnosti zornih nastavnih sredstava te istjegavajući pri tom verbalizam, smatramo da su škole najpotencijalniji petrožači muzejске djelatnosti kako u zavidnjim, kompleksnim pa i specijalnim muzejima i galerijama.

Budući da se radi o razvijanju adekvatnijih oblika povezanosti sa školama, zbog pravilnije i suvremenije primjene nastavnih planova i programa pa i nastavnih metoda, tekva suradnja traži stručniji didaktički pristup, nego što se do sada prakticiralo. Žato se uvida potreba da muzeji preko svoje zajednice muzeja moraju stvariti aktive veze sa republičkim zavodima za školstvo kako bi mogli suradivati sa školama. Osim toga pedagoški aktivni treba da praktično koriste muzeje u nastavi. I kulturna poslovi muzeja sa takvom suradnjom nailič de na njihovo uspješnije prihvatanje u široj kulturno-prosvjetnoj misiji.

Kod nas oko trista muzeja i galerija djeluje iz raznih razloga vrlo nejednačeno. Vrlo su aktivni poslijeratni NOB muzeji, a stariji muzeji nekako ne mogu se riješiti nekadašnjih metoda rada. Potrebnije su objektivne i subjektivne prirode. Potrebno je u muzejima uporno razvijati nove oblike rada koji ih stavljuju u stvaralački odnose prema

javnosti. U tome je uslovljen i njihov daljnji razvitak, a intenziviranjem odnosa prema javnosti raste i njihov opći značaj, pa i sredstva koja dobivaju iz društvenih fonda. Posljedice oslobodenja bilo je u nekim našim republikama više savjetovanja o potencijalnim mogućnostima suradivanja muzeja sa školama. U NR Sloveniji 1959. godine bili su izneseni slijedeći zaključci:

- uprave škola, a naročito razrednici i predmetni nastavnici trebali bi se direktno sa muzejima dogovoriti o načinu suradnje i realiziranju nastave u muzejima;
- u muzejske savjete i savjete škola trebalo bi uključivati muzeolce i nastavnike škola kako bi suradnja bila bolje inicirana i organizirana;
- najprije treba da se nastavnici upoznaju sa fondovima muzeja i galerija;
- muzeji bi trebali dati svoje kataloge i vodiće učiteljima škola te ih obavještavati o tekćim i budućim izložbama, kako bi škola mogla planirati u svojim godišnjim planovima posjete muzejima;
- muzeji trebaju narediti suradivati sa predmetnim aktivima i stručnim društvinama te u zajednici sa njima organizirati izložben akcursije i trajniju suradnju;
- za što uspešniju suradnju treba organizirati seminare u pedagoškim centrima, muzejima i galerijama u kojima treba da stručno učestvuju muzeolci i prosvjetni organi kao organizatori;
- i u pedagoškim akademijama treba da se budući učitelji upoznaju sa museologijom, metodama muzejskog nastavnog radia pa i mogućnosti što efikasnije suradnje.

### Empirijsko istraživanje obrazovno-odgojne korištenosti suradivanja muzeja sa školama

U postojećoj stranci, pa i našoj pedagoškoj literaturi ima neča drugim stručnjim sastavcima također i primjera eksperimentalnog verificiranja obrazovnih i odgojnih efekata školskih posjeta muzejima i galerijama. U ovom poglavlju nastavu du najprije nekoliko takvih empirijskih primjera kod nas i u svijetu, a zatim da prikazati primjere i rezultate ispitivanja u nekim slovenskih muzejima i školama ili zajedno sa slovenaškim muzealcima.

Neki domaći eksperimenti o tog područja:

U školskim godinama 1950/51 i 1951/52 ispitivao je efikasnost posjećivanja zagrebačkog sociološkog muzeja prof. Tihomir T. Prodanović.<sup>27/</sup> Pošto su njegovi istraživački rezultati vrlo značajni, ne samo zbog samih rezultata, već i kao rijedak primjer upornog istraživanja samog problema, zato ih navodim skoro u cijelini:

U problematici nastave biologije navodi Prodanović između ostalog, da narobiće važno mjesto zauzima pravilna organizacija posjećivanja muzeja i korišćenje muzejske građe u nastavnom radu sa učenicima.

Zastarjeo našim ekskurzijskog posjećivanja muzeja sve više potiskuju novosmeniji i metodički vrijedniji oblici nastavnog i vaspastavnog rada u muzejima.

Moderca metodika svih nastavnih predmeta predviđa više raznovranih oblika rada u muzejima i galerijama, a za naše nastavne prilike najvažniji su razredni, grupni i pojedinačni rad.

27/ Prodanović, T.Tihomir: Organizacija posjećivanja sociološkog muzeja. Savremena Škola, Zagreb, 1953, br.7-8, str.12.

Razredni je rad organiziran na principu sudjelovanja cijelog razreda pri izvršavanju pojedinog nastavnog zadatka u muzeju. Iako ovakav oblik rada obuhvata najveći broj učenika, on ima i nebiljnih nedostataka zbog kojih se primjenjuje gamo u izuzetno važnijim i opravdanim prilikama. Skuđenost i nepodobnost muzejskih prostorija za svu nastavni rad na jednoj strani i otežan rad s velikim brojem učenika u razredu (cca 36) na drugoj, potvrdno opravdavaju didaktičko metodiski sahtjev, da posjete muzejima brojne većih razreda u sklopu razrednog rada u mjesecu budu što više. Ime nomenata kad je takav rad jedino mogao i prema tome sasvim opravdan. Sistematsacija predlognog materijala, prodirivanja znanja, neposrednije promatranje preparata, upoznavanje rijetkih primjera, provjeravanje znanja iz sistematike, isticanje naročito karakterističnih razlika itd., sve su to nastavni zadaci koji se vrlo uspješno ostvaruju u okvirima dobrog organiziranog razrednog rada u muzeju.

Najidealniji oblik takvog nastavnog rada u muzeju bio bi neusumnjivo u tzv. muzejskoj učionici, naročito adaptiranoj muzejskoj prostoriji za razredni nastavni rad.

S male napora i dobrom organizacijom suradnje između nastavnika i kustosa - pedagoga može se učiniti mnogo i u zadnjim prilikama, a dalje perspektive izgradnju novih muzeja i ugavršavanja nastave, ističu potrebu da se osnivaju muzejске učionice ne samo za potrebe nastave biologije, već i ostalih nastavnih predmeta, koji mogu da koriste zbirke za nastavne i odgojne potrebe.

Nastavnik je položaj onih škola koje se nalaze izvan sjedišta muzeja. Takve škole koriste muzeje isključivo u okviru svojih ekskurzija, ali i takva posjete treba orijentirati što više na grupni i pojedinačni rad.

Nastavni filmovi ili kolekcije dijapozitiva koje obrađuju muzejski materijal, naga znatno pomoli savremenom nastavnom radu, jer proširuju korišćenje muzejskog materijala u školama izvan sjedišta muzeja, pa se u vezi s tim javlja

naročiti problem izradivanja muzejskih nastavnih filmova ili dijapositiva o muzejskim eksponatima.

Što se tiče metodičke strane razrednog rada u muzeju, posebno treba istaći da takav rad ne smije biti rezultat slučaja, već odraž pripreme i sistematskog rada.

Nastava u muzejima i galerijama su izloženim i deponiranim materijalom sahtijeva od nastavnika posebne metodičke i stručne pripremu, tj. da nastavnik dobro upoznaje metodičke specifičnosti organizacije nastavnog rada u muzeju, a stručnu u tom pogledu da ima detaljan pregled muzejskog (galerijskog) materijala. Nadopunjavanje stručne spreme naših nastavnika za obrazovno-edgajni rad u muzejima javlja se kao vrlo značajan zadatak metodičkog usavršavanja nastavnika svih predmeta.

Ne treba заборавити да је разредни облик рада у музеју поред свих својих недостатака један одлуčан за развијање уčениčких интереса за појединачно posjećivanje музеја u budućnosti, а то је исто тако циљ повећавања nastavnог рада u muzeju.

Grupni rad učenika obično dolazi као rezultат i posljedica sistematskog i dobro organiziranog razrednog posjećivanja i rada u muzeju. Formirajući manje učeničke grupe u samostalne radne jedinice koje posjećuju muzej prema nastavnom planu, postiće se intenzivnije korišćenje muzeja za sve predmete. Takve muzejske grupe, razumljivo, tijesno surađuju sa svojim učiteljima i tako neposredno помажу unapređivanju školske nastave. Da bi rad ovih grupa ipak задржаo razredni karakter, потребно је да се njegova организација осланја на интересе i потencijala učenika te potrebe nastavnog rada, a то ће се постиći, ако nastavnik буде увадавао učeničke interese i sposobnosti према музејском материјалу, te води i računa о потребама nastave.

Diferencijacijom razrednog kolektiva u manje muzejske grupe postiće se radno opterećenje svih učenika према sposobnostima i уједно осигурува активност cijelog razreda.

U praksi se pokazalo, da je najbolja takva organizacija ako svaka grupa obrađuje zaokruženu cjelinu gradiva i niko se nad svih grupa na kraju sjeđinjuju u vijeću, t.j. u cijelom razredu.

Rad svake muzejske grupe razvija se u više pravaca i povezuje se u veću cjelinu s aktivnostima ostalih grupa koje svojim radom prethodno rade u muzeju ili ga nastavljaju. Na taj način postiže se neposredno povezivanje rada u muzeju s radom u razredu.

Što se tiče same organizacije rada muzejskih grupa, predlaže autor, potrebno je da svaki član u grupi ima određenu funkciju (ertoč, preparator, evidentičar rada, bibliotekar). Muzejske grupe se organiziraju na početku školske godine i u suradnji sa nastavnikom razraduju detaljan program rada koji obuhvaća raspored posjećivanja muzeja, program rada u muzejskim prostorijama, dopunske oblike rada u učionici ili u kabinetima u kojima se ističu pojedinci prema prethodnom zaduženju (referati o radu i saopćenja o novom gradivu, prikupljanje materijala, spremanje preparata, izradivanje crteža, grafikona, shema itd.)

Samo posjećivanje muzeja ima nekoliko varijanti izvođenja: one može da prethodi obradivanju pojedinog gradiva u razredu (uvodne posjete), da teže upoređuju s obradom gradiva (parallelne posjete) ili, što je najčešće, da se izvodi na kraju obrade gradiva, a u cilju sistematiziranja i produživanja stičenog znanja (dopunske posjete).

Rad muzejskih grupa ne treba ograničavati i spuštanjem okvirima nastavnog programa. Muzejski materijali mnogo su bogatiji od gradiva kojeg učenici prema nastavnom programu učavaju u školi. U dodiru s muzejskom gradom učenici prediraju svoje interese, a nastavnik treba da ih podupre u tom pogledu i priprema ih za samostalno korišćenje kulturnih dobara. Neposredni dodir s muzejem osnažno odgrijava djelovanje na učenike i prodiraju njihove kulturne navike. Učenici upoznaju kulturnu vlogu muzeja, razvijaju smisao za čuvanje i sabiranje te stiču navike redovnog posjećivanja muzeja i galerija, a

kasnije mogli učenici i surađuju sa njima.

Pojedinačan rad u muzeju tiče se prvenstveno individualnog rada učenika, pa i takav rad može imati neposrednu vezu sa nastavom. Posjete muzeja i rad u muzejskim grupama povezuju neke učenike čvršćim vezama sa svim muzejem. Oni ga često posjeđuju i redovno ispoljavaju znatnije interesiranje za pojedinu njegova odjeljenja ili za specijalne zbirke. Iz takvog rada, te neposrednim dodirom sa muzejskim stručnjacima, izrastaju mladi specijalisti koji imaju važnu ulogu u radu oko organizacije specijalnih interesnih kruščica, sekcijskih društava u školi i van nje.

Pojedinačni rad učenika u muzeju treba da bude oblikovan izrazitim samostalnošću, slobodom u interesima i sklonostima, ali nastavnici moraju da prate takav rad svojih učenika sa novim interesiranjem, da ističu njihove inicijative te na vješt način koriste rezultate takvog rada prema ukazanim prilikama i u samoj nastavbi (održavanje učeničkih referata, organiziranje tečajeva za prepariranje i konzervaciju, izvođenje specijalnih diskusioneih sastanaka, laboratorijskih radova i dr.).

Pravilna organizacija posjećivanja muzeja obogaćuje nastavni rad novim oblicima i omogućuje nastavniku da unoši u svoj pedagoški rad nove elemente koji podižu i kvalitet njegovog rada. Stalan planski i organiziran kontakt učenika s muzejima oslobađa nastavni proces stereotipnih verbalnih i ilustrativno-demonstracionih metoda, a unoši u obrazovni rad novu dinamiku te tako podiže kvalitet učeničke aktivnosti i samostalnosti i na taj način utječe i u odgojnem smislu.

Prodanović navodi na kraju svog eksperimenta:

Osim statističkih podataka koji izražavaju manji broj učenika (29%) i odjeljenja (?), pa se zato pri donošenju zaključaka moraju uzimati s izvjesnim ograničenjem, važni su još neki momenti, karakteristični za utjecaj posjećivanja zoološkog muzeja i za podizanje kvalitete nastave biologije:

- od 170 učenika u 4 odjeljenja bivšeg 5.razreda I.gimnazije u Zagrebu ustavljeno je u prvim mjesecima rada 1950./51. školske godine da 9 (5,3%) redovno posjećuje muzejski muzej, a 22 (12,94%) učenika povremeno. Situacija 1951./52 školske godine bila je znatno izmijenjena i to pod utjecajem prešlogodišnjeg rada. Od 126 učenika u 3 odjeljenja 5.razreda na početku 1951./52 školske godine redovno je posjeđivalo muzej 27 (21,42%), a povremeno 52 (41,27%) učenika. Na kraju te iste godine redovno je posjeđivalo muzej 44 (34,96%) učenika, a povremeno 64 (50,79%) učenika. (Vidi grafički prilog 4.)

Prijeđi radno zaloganje učenika i primjene u samoj nastavi, utvrđen je uglavnom slijedeći utjecaj organiziranog posjeđivanja muzeja na kvalitet odgojno-obrazovnog procesa u nastavi:

a) kod učenika:

- posjećuju aktivnost učenika u nastavnom radu bila je znatno povećana;
- sadržajnije se ispoljila radna inicijativa pojedinih učenika;
- zadovoljeni su specijalni predmetni interesi pojedinaca;
- pokrenuti su na rad i obično neaktivni učenici;
- formirane su čvrše radne učeničke grupe;
- proširen je učenički interes za vunnastavni rad;
- omoguđeno je svestrano razvijanje učeničke samostalnosti u radu;
- razvijala se veća odgovornost u pojedinačnosti i kolektivnom radu učenika;
- postignuta su kvalitetnija znanja;
- više je izražena objektivna samokritičnost pri ocjenjivanju znanja i radnog zaloganja.

b) U samoj nastavi:

- uvedeni su novi oblici rada;
- osigurano je usvajanje trajnijih i dubljih znanja;

- postignut je visi kvalitet učeničkog sudjelovanja u radu;
- uspostavljena je šira vesa nastavnog i vannastavnog rada;
- omogućen je svestraniji uvid u rad pojedinog učenika;
- znatno je povećano interesiranje učenika za izdvajanje različitih nastavnih predmeta.

c) Kod nastavnika:

- postignuto je svestranije udubljivanje u nastavnu problematiku;
- omogućeno je objektivnije i određenije ocjenjivanje učeničkih radeva i znanja;
- obogaćeno je redno iskustvo nastavnika;
- izvedena je individualizacija nastave u pravou kvalitetnijeg rada pojedinog učenika;
- ostvaren je neposredni kontakt s učenicima.

Svi ti utjecaji znatno su deprinijeli općem uspjehu nastavnog rada, živo interesiranje za pojedine predmete, jasno israženo porastom broja posjetilaca u muzeju, naročito potvrđeno dobrom kvalitetom učeničkih samostalnih seminarских radeva prikazanih na Školskoj izložbi, najbolje je dokumentiralo vrijednost takvog nastavnog rada. Udio sistematski provedenih posjeta u muzeju nije bio ni sporedan ni povremen, već izrazit, jak i u porastu.

Iznijeti zaključci namijenjeni su prvenstveno pokretanju nekoliko principjelnih metodičkih pitanja o problematiči suradivanja muzeja sa školama, naročito, kako da se konzervacija muzeja pretvoriti u važan faktor kvalitetne nastave svih predmeta koji mogu da se predaju porед obične školske nastave i u muzejima ili galerijama.

U 1959.godini u reviji Pedagoški rad br.3-4 i u Vijećima muzealaca Hrvatske (br.4) dva su vrlo istaknuta članak dr.Nade Collmer u kojima ona kao kustos Hrvatskog Školskog

skog muzeja objavljuje svoje eksperimentalno utvrđivanje korisnosti posjeta škola u nekim zagrebačkim muzejima. Sadatik njezinog eksperimentalnog rada bio je taj, da ispitati efekat učeničkih posjeta muzejima te da utvrdi njihovu vremensku i obrazovnu opravdanost. U tu svrhu provedla je eksperiment, kojim je nastojala kvantitativno verificirati efikasnost razrednih i grupnih školskih posjeta muzejima.

Svoj rad uporedila je sa sličnim eksperimentima u školskim muzejima u svijetu, t.j. primjerom A. Jordanove u Engleskoj sa 400 učenika srednjih škola i primjerom H.C. Attyea u SAD. Uz istraživanja kojima je bila osnovna svrha upoređivanje efikasnosti nastavnog rada u muzeju i van muzeja, vršena su u novije vrijeme i istraživanja kojima se upoređuju i različiti oblici priprema za posjetu učenika muzeju, kao i različite metode rada sa vrijeme raznih posjeta.

Eksperiment dr. Nade Gollner izvršen je na jednom grupom. Prema tome se hipoteza odnosila samo na verifikaciju stepnja uspjeha, a ne i na međusobno upoređivanje uspjeha različitih postupaka. Nema sumnje, da se složenijim eksperimentima moglo doći i do opsežnijih zaključaka, ali u slučaju dr. Gollnerove iz objektivnih razloga nije to bilo moguće. Pri izvedenju eksperimenta poslužila se izložbom u Hrvatskom školskom muzeju "Što je spomenik kulture i prirode". Mjesima je osnovna svrha bila da učenike na važnost zaštite spomenika kulture i prirodnih riječnosti od oltećenja i propadanja. Time je izložba imala istaknuti odgojni značaj, a eksperimati kojima je bilo zastupano više muzeja, dali su joj i obrazovnu važnost (politička povijest, povijest kulture i školstva, zemljopis, biologija). Na toj su osnovi bila sastavljena 24 zadatka objektivnog tipa. Po svom obliku odgovarali su testu znanja, a po tipu su to pitanja dosjedanja i mnogotstrukog izbora.

Sam tok eksperimenta obuhvaćao je tri faze:

1. inicijalno ispitivanje - jednog školskog sata
2. posjet učenika u muzeju - idućeg dana
3. finalno ispitivanje - sljedećeg dana.

Pregled rezultata inicijalnog ispitivanja postigao je 26%, to znači 3 do 10 ispravnih odgovora od svih 24 zadatka. Prosjek ispravnih odgovora poslije finalnog ispitivanja bio je 99%, tj. osa 18 ispravnih. Jasno je da je u ovakvom eksperimentu morala nastati izvjesna razlika između inicijalnog i finalnog mjerjenja. Međutim ono što ukazuje na visoku efikasnost posjetu muzeju, to je gotovo, stopostotan uspjeh u finalnom ispitivanju, odnosno porast od gotovo potpuno određenih činjenica do potpuno znanja.

Iz rezultata (brojčanih, procentualnih i po pitanjima) može se zaključiti, da se u ovom slučaju uloženi trud i utrošak nastavnog vremena za posjet muzeju potpuno opravdanim. Posjet je predstavljao potpuno iskoristeno vrijeme, jer su učenici u relativno kratkom vremenskom razdoblju usvojili niz novih znanja te je bio postignut matrimalni obrazovni učinak. Zato, nepovjerenje prema potencijalnim obrazovnim mogućnostima koje pružaju muzeji, nije na mjestu, nego ih treba iskoristavati. Efekat je dvostruk: vodi efekat odgojno-obrazovnog procesa te suvremeniji tretman samih muzejskih ustanova.

Prirodoslovni muzej Slovenije u Ljubljani od 1960. godine ima knjižnica-pedagoga i podao je aktivnije suradivati sa školama. Suradnja u tom muzeju vrlo je razvijena po sasluži cijelog muzejskog kolektiva, a naročito njegovog direktora dr. A. Polenca i muzejskog pedagoga prof. Marije Česar koja je više od deset godina radila u školi. Da muzej omogući nastavni rad sa školama, preuredio je stalnu muzejsku izložbu te time dobio prostoriju za povremene izložbe koje se organiziraju i kroz putujuće izložbe. Pretprošle godine imao je muzej 18.625 posjetilaca, od toga 12.667 učenika osnovnih i srednjih škola. Svih školskih razreda u školskoj godini bilo je 240, među njima više od 180 razreda imalo je nastavu u muzeju. Uz diorama ili pojedine eksponate obradila je knjižnica-pedagog pojedine teme iz nastavnog plana i programa ili je ponavljala u školi obrađene nastavne jedinice u smislu sintetiziranja u školi obrađenih lekcija. Najviše su imali nastavu

u museju 4, 6.i 8.rasredi osnovnih škola, te 1. i 3. rasredi gimnazija. Učitelji i nastavnici nakon utvrđivanja znanja u museju izveli su kontrolne zadatke objektivnog tipa kojima su uvijsk dokazivali mnogo bolje uspjeha u samom znanju, time što su davali prosjedno za 1,2 bolje ocjene. Na žalost muzej suraduje samo sa relativno malim brojem škola.

U semestralnom raspastu 1966. godine taj isti muzej je organizirao i seminar sa nastavnicima - biologima koji su zaduženi da u Školama štuju biološke zbirke i kabinete. Upoznavali su se na seminaru sa potencijalnim mogućnostima suvremenog nastavnog rada uz sahtjeve propisanih nastavnih planova na pojedine razrede. Nakon općih referata podijeljilo se svih 32 učenika u tri manje grupe, da su se mogli svi što bolje upoznati sa usdržavanjem i preparacijom materijala i uređenjem školskih bio-kabinetova. Nakon trodnevnog seminara učesnici su ispunjavali i malu "anketu" na kojoj su bila tri glavna i tri sporedna pitanja:

1. Da li je po vašem mišljenju seminar uspio i što bi vi u buduće promijenili?
2. Što vam se finito vecma korisno i što bi se moglo ispraviti?
3. Što želite da muzej učini za škole te da li omate suradnju muzeja sa Školama korisnom ili ne?

Svi su učesnici loči odgovorili da je seminar bio uspješan i vrlo koristan zbog muzealnih prikaza zbirki i datih prijedloga o uređenju školskih bioloških kabinetarskih udionica ili sainih kabinetova te primjera prepariranja. Nekoći učesnici dobili su u seminaru sugestije kako mogu ostvariti u Školama kabinetarsku nastavu i opremiti kabinete sa učilima. Na zadnja pitanja odgovarali su da bele još više takvih praktičnih seminara, kurseva i ekskursija te opakrba sa nastavnim sredstvima najviše sa magnetofonskim trakama sa animiranim životinjskim glasovima i priređenim materijalem za prepariranje u Školi. Time će nastava biologije moći postati suvremenija i zornija, što uporno predviđaju i potvrđuju sahtjevi referimirane škole.

Slijesan eksperiment suradnje sa Školom izveo je i Muzej revolucije u Celju. U prisustvu više zastupnika općine, stručnjaka pedagoške službe, delegacije Saveza boraca, organizirao je za učenike osmih razreda nekoliko nastavnih satova u samom muzeju, to jest u sali posvećenoj XIV diviziji. Profesor historije obrađio je općirnu nastavnu jedinicu koja je obuhvaćala:

- uvodne rasgovore o nastavnom programu historije NOB i o muzejima revolucije,
- izvođenje nastave s temom: "Pohod XIV divizije na Štajersku",
- probor na Gračkoj gori - "gori juriba", prikazan sa magnetofonskim snimcima.

Počelijs izvođenja cijelokupnog programa bilo je svjetovanje na koncu su učenici naveli sve prednosti pa i manje takve nastave. Od općih primjedbi treba naglasiti slijedeće:

nastava je bila vrlo dinamična i efikasna zbog smotrine običajnih sredstava. Među njima najefikasnija uloga su imali magnetofonski zapisi, mnogi slikovni materijali, te karte koje su prikazivale kretanje XIV partizanske divizije:

- najprije prake Hrvatske,
- preko Konjanskog područja do Paškog Kozjaka,
- napada na samoj Gračkoj gori, te
- juriba u zadnjim danima borbe.

Anketirali su i učenike koji su između ostalog naveli:

- da se na svakav način muzej NOB priblišio Školi, a također i Škola muzeju,
- da je bila nastava vrlo običajna koliko u samoj Školi ne može nikada biti,
- da su u crtažnjaru kratkom vremenu upoznali najznačajnije dokumente i dragocjene eksponate,
- da su vrlo zadovoljni sa magnetofonskim ilustracijama,
- da Selo još više ovako interesantnih muzejskih nastavnih satova,

- svidao im se mrežito ambijent nastave sa mnogim slikama, pismima, oružjem, predmetima itd.,

Među slabostima su pak naglasili:

- bili su vrlo usorni zbog dugog stajanja, a bilo je u gali tijesno za sve prisutne,
- nekoliko njih bili su i zbenjeni zbog neuchitađenog oblike svog rada, tj. nisu se odmah prilagodili nastavi u muzeju,
- gubili su vrijeme za dolazak u muzej i povratak u školu, zato je bilo i organizacionih smetnji,
- ništa nisu mogli zabilježiti ili nascrtati, već su morali sve samo pantiti.

Sve te posljednje primjedbe otpale bi, ako bi muzej imao narodite nastavne prostorije, te ako bi bila uspostavljena i organizacija suradnja muzeja sa školama, odnosno sa upravnim školskim forumima.

Takva suradnja muzeja sa školama postoji također u svijetu. O jednom vrlo značajnom eksperimentu izvještava muzejski stručnjak Joachim Ave u NDR, a objavio ga u Neues Museumskunde Jhrg.7, 1964.god. Ved kad otvaranje muzejske izložbe 1952.god. prvi je direktor Historijskog muzeja NDR u Berlinu podvukao: "Muzej mora postati centar za svestrani odgoj". Kroz 15 godina posjetilo je taj muzej oko 4 milijuna posjetilaca: djece, mladinaca i odraslih. Među njima bilo je skoro 50% razreda srednjih škola. Godine 1963. posjetio je taj muzej 1.521 školski razred, 1964.godine već 1.641 razred, a 1965. godine 2.005 razreda, prosječno na mjesec 126, 136 i 157 razreda. Naročito su učenici u muzeju utvrđivali historijsko znanje. Godine 1966. organizirali su u tom muzeju po uzoru "prirodjačke olimpijade" u Željkom Gottwaldovu mrežitu historijsku olimpijadu za učenika 10-godišnje osnovne škole. Ova je olimpijada imala dvije faze. Za prvu se prijavilo 320 učenika iz prve gradsko četvrti, a u drugoj je sudjelovao 91 učenik iz 19 škola, i to:

- za 6. razred 34 učenika iz 13 škola
- za 7.razred 24 učenika iz 7 škola
- za 8. razred 15 učenika iz 10 škola
- za 9. razred 12 učenika iz 4 škola
- za 10.razred 6 učenika iz 3 škola

Učenici su odgovarali na pitanja uz isložbena odjeljenja:

- 6.razredi su prazajedničko društvo i za sred. vijek,
- 7.razredi su razdoblje reformacije i seljačkih buna,
- 8.razredi su razdoblje od 1789. do 1871.,
- 9.razredi su razdoblje od 1900. do 1918.,
- 10.razredi su razdoblje od 1945. do 1949.

Svako je pitanje imalo i osnake ponca ili vitrina, gdje se nalazio izloženi materijal. Probleme su trebali učenici osnažiti sa godinama, a uz to navesti i usroke svih dogodaja pa i njihove konsekvensije.

U toj olimpijadi koja je bila izvedena kao eksperiment, došli su muzejski stručnjaci do slijednih zaključaka:

- u grupama ne treba biti više od 10 učenika,
- jednočavne mabrjanje podataka nije umjerno, svaki zadatak mora obuhvatiti bar minimum historijskog mišljenja,
- sahtjevi treba da su nisanog i optičkog značaja,
- opasno je historijske dogodaje pojednostavljati i komparirati,
- poređak zadatka prouzrokuje opasnost da se i greške prenese na slijedeća rješenja,
- treba nastojati da se zadaci redaju po težini od nižih do viših i najviših razreda. Tato je potrebno mijenjati i oblikov takvog radn. Učenike treba u školi odgajati da nose čitati muzejske legende već u nižim razredima,
- potreban je obazirati se i na pedagoške i psihološke principne naставu,

- nikad muzejska nastava ne smije biti samo intelektualnog značaja i ne smije se osloniti samo na sposobnost pamćenja, već mora biti preksta i emocijana, odnosne uvjerenjima.

Takvih kurseva ima u NDR već mnogo. Na njima rješavaju muzeji i škole empirijski sastav konkretnih problema, a najviše koriste muzeje učenici od 5. do 7. razreda u metodološkom, didaktičkom i organizacionom pogledu.

Joschim Ave objavio je u reviji M.M. 1964. godine i rezultate upitnika koga je dao historijski muzej učiteljima 1961. godine pod naslovom: "Korištenje muzeja za nastavu i utvrđivanje historijskog znanja". Suradnju je više od 20 berlinskih muzeja kroz dve godine. Rezultati ankete su valo samo za nastavu historije, već i za druge nastavne predmete. Anketa se odnosila na 10-godišnje politički, zanatlijske, stručne i fabričke škole, pa se na njen dobit uvid o općoj korisnosti muzeja za škole. Evo jednog primjera anketiranja takvog metodološkog istraživanja.

Anketni list je trebao ispuniti svaki učitelj, a imao je slijedeći tekst:

"Muzeji NDR imaju zadatak, da aktivno doprinose razvoju socijalističke svijesti. Postigli su već lijepo primjere suradnje sa školama u pogledu nastave historije. U vidu poboljšanja zajedničkog suradivanja izvoditi će opštna metodološka istraživanja naročito sa sistematičniju metodiku historijske nastave. Istraživanja vodi Pedagoški centralni institut.

U korištenju muzeja za nastavu i utvrđivanje historijskog znanja molimo vas za pomoć:

Budite ljubazni te odgovorite na neka pitanja.

Muzejski posjet bio je dane..... Razred.....  
Škola:..... Razred.....  
u muzejskom odjeljenju..... na posebnoj izložbi.....  
Pratilac razredni učitelj.....  
nastavnik historije.....  
Vodi je učitelj.....  
ili muzejski radnik.....

Pojava je izvršila se:

- a) prije obrađivanja iste lekcije u školi.....
- b) na vrijeme obrađivanja iste lekcije u školi.....
- c) umjesto školske (obraće) nastave.....
- d) poslije školske nastave.....
- e) nezavisno od školske nastave.....

Što želite postići posjetom muzeja?.....

Da li vam je to uspjelo?.....

Na koji način vam je uspjelo?.....

Da li vam je razred bio pripremljen za posjetu muzeju?.....

Kakva je bila priprema.....

Da li će posjeta muzeju biti vrednovana?.....

Kako?.....

Da li ste postavili razredu naročite zadatke?.....

Koje? Kakve?.....

Da li imate prijedloge kako ćete vam odgojni i obrazovni rad u nastavi historije još poboljšati?.....

Primjedbe; iskustva:.....

- kol organizacije pojačivanja muzeja.....
- u pogledu trajanja posjeta muzeju.....
- u pogledu aktivnosti učenika.....
- u pogledu sistematskog uključivanja muzeja u redovitu nastavu.....
- u pogledu korišćenja muzejske dokumentacije, kataloga.....

Potpis učitelja i njegov naslov.....

Gornja je anketa izvedena, obradena i objavljena u N.M.  
1964.godine.

Interesantni su odgovori učitelja na gornju anketu. Obradili su ih Muzej za njemačku historiju i drugi muzeji koji su primali posjete obuhvaćenih škola. Odgovori se odnose na različite pedagoške muzejske probleme, kao što su: pripremanje za posjetu, didaktički značaj posjeta muzejima, davanje naroditim zadatka posjetiocima, rezultati i pedagoška valorizacija takvih posjeta. Pojedina konkretnije rezultate prikazuje slijedeća statistika:

	Broj državnih	Broj dragih	Broj grupa
I.Pripremanje za posjetu muzeju:			
- priprema konkretna(stvarna) sa pedagoškim ciljem	16	11	27
- priprema samo općenita (informativna)	75	47	122
- bez pripreme za posjetu	40	16	64
II.O didaktičkoj funkciji muzejskog posjeta:			
- posjeta muzeju prije nastave u školi	15	9	23
- posjeta muzeju u toku nastave(muzejска nastava)	28	18	46
- posjeta muzeju poslije školske nastave	74	29	103
- posjeta muzeju nezavisno od školske nastave	41	30	71
III.Zaduzivanje učenika sa zadacima kod posjeti muzejima:			
- imali su zadatke:	26	14	40
- posjetili su muzej bez zadataka:	82	26	108
IV.Regultati muzejске nastave:			
Cilj posjeti bio je sasvim postignut u	127	60	187
Cilj posjeti bio je djelomično postignut u	13	15	28
Cilj posjeti nije bio postignut u	-	7	7
V.Prednovanje posjeta muzejima:			
- Posebno vrednovanje:	26	11	37
- Općenito vrednovanje:	68	56	124
- Bez vrednovanja:	45	2	47

Učitelji su navodili, da su uglavnom koristili muzeje zbroj sormesti nastave, a i za produktljivanje, ponavljanje i utvrđivanje obrađene nastavne građe. Bilo je i vrlo negativnih odgovora, da posjeta muzeju "nije osbiljan pedagoški rad", da je u mnogim primjerima posjeta bila usiljena ili bar stihijска. Vrlo su znadajni također odgovori, odnosno prijedlozi, da bi se postigli mnogo bolji uspjeci, ako bi u muzejima vodili dake sami učitelji ili nastavnici, jer oni znaju povezivati isloženo muzejsku građu na nastavnim planovima i programima, dalje da se gase učitelji mogu organizirati u pogledu opsega, interesa, dokazivanja, jezika itd.

U primjerima posjeta muzejima pred školskom nastavom postavljaju se i mnogo veći sahtjevi u pogledu izbora, materijala i nastavnog programa. Obično muzealci potajenjuju didaktičke principe razumljivog izlaganja, prethodnog znanja učenika i ograničenja muzejске građe.

U odgovorima (primjedbama) ima također više tvrdnji kako muzealija postane škola, ako je postavljena u funkcionalnu stvarnost. Zato mnogi podvlače tzv. diorame, odnosno školske principe izlaganja. Žnačajni su primarni izvori znanja kao što su stari natpisi, dokumenti, posuđe, crukije, grobovi itd., ali su vrijedni također i sekundarni izvori istraživanja putem slika, animaka, skica, grafičkih prikaza, diapositiva, jer oni pobudjuju interes učenika.

Među zaduženjima, odnosno zadacima koje su učitelji davali učenicima naveo bi neke:

- Istražite u kakvim je uslovima živio proletarijat.
- Prikazite stambene i radne uslove, zdravstvene i kod sameg rada.
- Utvrdite koliko je trajao radni dan i opća radna obaveza za muškarce, žene i djece u doba utopističkog socijalizma (po Owen-u).
- Koji su oblici nagradjivanja bili u prošlosti u praksi?

- Oznake proleterskih stanova.
- Kakav je bio utjecaj proletarijata u radničkom pokretu?
- Savjetuj se sa muzejskim stručnjakom kakva je prava imao nekadašnji proletarijat.

U pogledu trajanja školskih posjeta muzejima od 245 učitelja odgovorilo je samo 58. Oni su uglavnom izjavili da posjeta nikako ne smije biti duže od 90 minuta. Manje od 60 minuta predložile je 7 učitelja, 1 potpuni sat 26 učitelja, a svi i po 15 učitelja.

Opći nijihovi zaključci su slijedeći:

- Muzej treba više i sistematičnije da se bave pedagošnjem. Neka uključe u tu problematiku također i pitanja školske politike, sadržaj nastavnih planova i programa, školske učbenike te organizaciona pitanja vezanije za školama.
- U općim uputama prosvjetnih vlasti muzejima se ne posvećuje dovoljna pažnja. Treba ih više uključivati u vaučernastavne institucije za odgoj mlađih generacija.
- U našem redu razreda u muzejima učenici se mogu navikavati na aktivan i samostalan rad. Zato treba zaduživati učenike za luke i teže zadatke. Muzejski stručnjaci sato moraju upozoravati učitelje i nastavnike na unutarnji rad muzeja i mogućnosti u koje učenici mogu da se uključe.

### Primjeri i rezultati empirijskih ispitivanja

Najveća vrijednost musejske ekspozicije za maista estetsku nastavu je prisustvo najvažnijih didaktičkih principa, a to su principi zornosti, aktivnosti i vedenja učenika od konkretnih primjera k apstraktnome mišljenju. Iz istorije pedagogije znamo, da su već u antici primjenjivali nastavna sredstva. Aristotel je npr. podržao da učenicima treba pokazati predmet, te riječi uvijek vezati sa crtanjem. Isto su sahtjev istaknuli pedagozi humaniste (Vitorino da Feltre, Ludovik Vilmos, Erasmus Roterdamski). Da znanje počinje percepcijom, iskustvom i skicom, utvrdio je i Leonardo da Vinci. Pregledavanje prirode svi protivnici scholastičkog verbalizma, a naročito Bacon Verulamski, John Locke i J.J.Rousseau. Poznate su njihove tvrdnje: "Ništa nije u našem razumu, što nije bilo ved prije u našim čulima", ili "Pojamovi bez zornosti su presni", ili "Sve znanje primane posredu čula". Time su utvrđivali i prednost induktivne spoznaje pa i nastavne metode.

Otar zorne nastave je svakako J.A. Komensky. U Velikoj didaktici, Informatorium i u djelu Orbis pictus napominja kako treba dijete da se navikava na prematravanje, jer samo time može da upozna prednje i pojave. Komenskog je dopunio J. H. Pestalozzi koji postavlja zakonitost, da zornost mora biti i formalni princip čitave nastave. Zornost je prvi stepen, te osnov svake spoznaje. Brojem, oblikom i imenom dobivaju učenici elemente znanja. To su osnove elementarne metode, koja od prematravanja vodi do mišljenja i govora. Njime se razvijaju formalne (funkcionalne) snage i sposobnosti, kojima je cilj harmonija fizičkog, intelektualnog i moralnog razvitka i odgoja.

Positivan prilog shvaćanja zornosti i neposrednih percepcija bali su također slijedeci veliki pedagozi: Diersterweg, Herbart, FrWeel). Značajnost zornosti ističe i ruski pedagog K.D. Ušinski koji je upoređuje sa dječjem psihom koja zornost upravo traži. Jednako je podvratiti i marksističko-lenjinistička sposnajma teorija, koja ističe da percepcije vanjskog svijeta pretstavljaju izvor znanja. "Žive promatranje" najuže je vezano sa aktivnim i apstraktnim mišljenjem. Pravilnost Sovjetskog mišljenja i misaonih zaključaka zavisni su od dva faktora: od točnosti samih činjenica te od logičke pravilnih zaključaka.  
28/

U masejskoj izložbi učenici živim promatranjem mogu da steknu pravilne percepcije o stvarnom i pojavnom svijetu te o svim manifestacijama ljudskog stvaralaštva. Promatranjem i mišljenjem koji su u dijalektičkoj vezi, mogu učenici da dođu do istinitih i trajnih spoznaja i do kompleksnog znanja. Zornost mora da prati cijeli nastavni proces, mora da bude prisutna u svim etapama spoznajnog usvajanja. 29/ Zornost mora da okupira sve učenikova čula pa da time budi i motivirati njegove interese te izaziva njegovu fizičku i psihičku aktivnost. 30/ Informacije o nekom predmetu moraju da dođu u učenikovu psihu više puta svim mogućim putevima. Time dolaze učenici od konkretnih i pojedinih činjenica do pojnova i generalizacija. U masejskoj izložbi zornost je dokle redstvo da gledanjem odabranih eksponata i čitanjem legendi, odnosno verbalnim izlaganjem učenici dolaze do uobičajivanja zakonitosti.

28/ V.I.Benjin: Filozofske tetraadi. Moskva, 1947.

29/ Šimleša, dr. Pero: Suvremena nastava, Zagreb, 1965. (str.103)

30/ Schmidt, dr. Vlado: Predstavljivost kot činitelj konstruktivne zornosti in njen pedagoški pomen. Inauguralna disertacija, 1927.

Principom sornosti uvjetovan je i didaktički zakljucak, da u nastavi osnovne škole uviјek mora biti jedinstvo konkretnih primjera i apstraktnog mišljenja. Taj princip treba uvažavati u cijelokupnoj muzejskoj eksponiciji, a isto tako kod svake izložene jedinice, panca, grafikona etc. Same muzealije su one "konkretno", a legende su "apstraktno" u tom jedinstvu, koga mora da uvažava muzeolog koji izložbu planira i postavlja. Moru da pretpostavlja i predznanja posjetilaca, a za učenike također nastavni plan i program. Izlaganje nadopunjuje sve one što učenicima treba da što boljeg razumijevanja izloženih eksponata i uvažanja općih zakonitosti. Ali nastavna praksa pokazuje, da neposredno promatranje uviјek nije moguće. To vrijedi prvenstveno za one predmete i pojave koji su udaljeni prostorno i vremenski. Zato se služimo i sekundarnim eksponatima: modelima, fotokopijama, reprodukcijama i grafičkim prikazima, koji isto tako vode do pravilnih preodlaska i do apstraktnog mišljenja.

O sornosti kao najvažnijem didaktičkom principu govore i upute nastavnih planova i programa za sve nastavne predmete. <sup>31/</sup> Evo nekoliko primjera:

"Poznato je da nema savremene nastave, ako je ne organiziramo sa čestim promatranjem, upoređivanjem, ispitivanjem, objašnjavanjem.....".

"Više puta treba veduti učenika u muzejске zavode, te time omoguđiti, da mogu tamo promatrati izložene muzealije".

"Povezujmo se sa radnim (muzejskim) kolektivima i uvjerit ćemo se da uspjeli nude izostati".

Ili je Uputa u nastavni plan i program, Ljubljana 1968:

"Sahi i nekri preparati u muzeju prikazuju prirodnu veličinu i treću dimenziju, što slike ne mogu".

"Slike, dijafilmove, dijapositivi itd. neka prikazuju floru i faunu u biotopima i našinem životu".

<sup>31/</sup> Priručnik sa progvetne delavac, Ljubljana, 1967/68.

"Za likovni odgoj najprimjernije su izložbe u muzejima i galerijama".

"Nikad nem nije potpuno u svijesti koliki smisao u nastavi historije imaju skice, sheme, kronološki i sinhronistički prikazi".

Priprema za posjetu muzejske ustanove uslov je obrazovno-odgojnog uspjeha. Prije ulaza u muzej treba da učenici znaju, što će tamo promatrati. Šemu treba posvetiti naročitu pažnju. Na sve to treba da ih upozori njihov učitelj, a i muzejski pedagog. Time će biti i koncentracija zadovoljiva pa i nastava uspješnija.

Nikako nije mi namjera da princip zornosti fatičiziran, niti tvrdim da je taj princip prisutan samo u muzejskim i galerijskim izložbama. Učitelji mogu da postignu, krozneći nastavna sredstva, zornost nastave u velikoj mjeri i u osnovnim učionicama, naročito u modernim učionicama sa kabinetskom nastavom. Ali u muzeološkoj stručnoj periodici preporučuje se nastava u muzejskim prostorijama, jer se tamo uz ispunjene druge uslove može postići najviši stepen zornosti pa i aktivnosti. Za dokaz moje tvrdnje prilazećem je primjera održanih nastavnih sati u različitim ljubljanskim muzejima. Prisutvovao sam muzejskoj nastavi u tri muzeja i jednoj galeriji, te protokolirao le nastavnih sati po metodi koju navodi dr. Vlado Mažič u svojoj Metodologiji pedagoškog istraživanja, strana 240-251.<sup>32/</sup> Pisanim protokolima htio sam objektivno prikazati promatravanje svih elemenata ("koraka") muzejskih sati, kao što je to radila Covena Petersenova škola u Jeni. Time sam prikazao vrijeme i tok nastavnog procesa, sporne točke, te interpretaciju, a naročito sistematizaciju, strukturu pa i metode obrazovnog rada u muzeju. Iz protokola nastavnih sati u Prirodonovom muzeju Slovenije, u Slovenskom školskom muzeju, Muzeju revolucije i u Narodnoj galeriji

32/ Mažič, dr.Vlado: Metodologija pedagoškog istraživanja. Sarajevo 1960 (str.240-251).

(svi u Ljubljani gdje već rade knjosti - pedagozi) - evidentno je, da su bili satovi po samoj strukturi nastavnog procesa proporcionalni i didaktički vrlo efikasni, jer prikazuju minimalna i procantima jako visok stepen nastavne koncentracije i učenjačke aktivnosti, što u samoj školskoj učionici nikad nije moglo doći postići. U satovima nema samo učiteljevog izlaganja, već visok percent aktivnog suradijanja učenika, što se pokazalo u samostalnom upoređivanju, zaključivanju, monološkom izlaganju, ponavljanju i primjenjivanju znanja. Na takvim satovima bude se i razvijaju interesi učenika, radni stilovi nastave, koja je u museju zanimljivija, dinamičnija i uspješnija. Naravito se na takvim sastovima učenici odgajaju za sistematski, logički i samostalni rad. Tu se dopunjavaju česte usputna verbalna izlaganja koja su predava emocijskim doživljajem (veseljem, žudjenjem i takmičenjem). Emocijskim momentima također se uveljavljava solidnost i trajnost znanja. Takvim posjetama razreda utvrđuje se i plodno suradijanje muzealaca i učitelja, produbljuje se korištenje muzejske grada, a muzealci se također upoznavaju sa obrazovnim i odgojnim zadacima svih vrsta škola. (Vidi prilog br.6.7.)

Danas još uvijek sa muzejima planski surađuju vrlo male škole. Muzeji nemaju sa nastavnim svrhe nikakovih narođitih prostorija, a isto tako, na Balot, muzejski stručnjaci nedovoljno su upoznati sa pedagoškom teorijom. Ima i drugih objektivnih poteškoća, ali ima i mnogo takvih, koje su pasivni subjektivnog snajanja.

Društvo muzealaca Slovenije svakog mjeseca organizira za svoje članove posjete muzejima i galerijama, a tom prilikom rješava poređ muzeoloških i pedagoško-didaktičkih problema. Kad su oni posjetili u Slovenskom Školskom muzeju izložbu J.A. Komenskoga, izrazili su da je takva izložba ili samo za pedagoge stručnjake, ili za široko obrazovljane muzealce. U vrijeme svog studija na fakultetima o pedagoškim problemima nisu mnogo bili. Na vrlo aktuelnoj didaktičkoj izložbi o saobraćajnom odgoju naše omiljene u istom muzeju, poslijе

razgledanja, postavio sam 33. prisutnih muzealaca, slijedeća pitanja:

- Kakvo je važeće mišljenje o didaktičkim izložbama?
- Što mislite o suradnji muzeja sa školama?
- Kakovuj izložbi dajete prednost: stalnoj ili povremenoj?
- Da li je u muzejima i galerijama potreban kustos-pedagog?
- Da li je po vašem mišljenju dovoljna suradnja muzeja sa prosvjetnim ustanovama i drugim forumima?

Najprije sam utvrdio da su bili prisutni muzealci nekako unudenici, pa su kazali da su gornja pitanja prilično komplikirana i teška, te da ne mogu slobodno odgovarati.

Tek došli smo do zaključka, sa dodatnim pitanjima i diskusijom, da svaka izložba ima i intelektualno-informativnu namjeru te je zato didaktičkog značaja.

O suradnji muzeja sa školama navodili su više objektivnih potesnika: udaljenost škola od muzeja, potreboće kod organizacionih priprema, nepoznavanje nastavnog procesa, traženje većeg zalaganja muzealaca pa i nastavnika, a najviše nedostatak potrebnih prostorija.

Na treće pitanje, kakvoj izložbi daju prednost, oni su se podijelili. Fristale ustaljenog naučnog ili kabinetetskog rada naglašavali su potrebu stalne muzejske izložbe, primjerne nastavnim jedinicama, bilo je malo određivanja, jer nema prostorija, a niti vremena, niti potrebnih stručnjaka - pedagoza. Tako su odgovorili i na pitanje o muzejskim pedagozima. Sane dva centralna muzeja i jedna galerija imaju kustosa pedagoza, u drugim muzejima ga suradivanje sa školama zadobeni su ili muzejska uprava ili pojedini kustosi, pa zato tej suradnji polazi se i prilično malo važnosti. Imaće su naglasili, da bi bila suradnja sa prosvjetnim forumima i školama vrlo potrebna zbog organizacijske, informativne, koordinacijske, pa i same metodičke službe.

Treći moj empirijski doprinos u smislu rješavanja problematike surađivanja muzeja i galerija sa školama je u rezultatima pojedinačnog anketiranja slovenaških muzealaca prilikom izložbe "Puška (narodna) plastika", u Slovensaškom etnografskom muzeju. Svaki kolektivan posjet članova Društva muzealaosa Slovenije, kao što je već rečeno, zaključuje se diskusijom o različitim muzeološkim problemima, među ostalim i o obrazovno-edučnjem muzejskom poslanstvu. Ova je izložba bila muzej-sko-galerijska, te je prikazivala različitu pušku umjetnost (sa obradom drveta, alame, kamena, gvožđa itd.). Cilj te izložbe bio je da se prikaže umjetnički potencijal narodnog stvaralaštva svih granica, te upoređivanje puške estetike sa klasičnom modernom umjetničću. Izmahi ostalih izložbi su premaštrali narodito viši razredi obavezne osnovne škole, niži razredi gimnazije i stručne škole, koje imaju po nastavnom planu, u vezi sa učenjem materinskog jezika i literature u smislu estetskog odgoja, a također i poznavanje osnova narodne i moderne umjetnosti.

Muzealci (28) različitih ljubljanskih i drugih slovenaških muzeja posjetili su izložbu "Puška plastika" sa velikim interesom, jer je prezentirala zaista vrijedne primjere slovenaške narodne umjetnosti: slikovne, plastičke i arhitekturne. Nakon razgledanja izložbe samolice sam posjetioce (sa dozvolom društvenog odbora) da ispunе anketne listove sa kojima su pitanja, te jest: gdje oni rade, koje metode upotrebljavaju sa učenicima, što misle o teji izložbi, da li ima edučjni karakter, kakve bi informacije davali učenicima uz tu izložbu, sa koliko škola surađuje njihov muzej (galerija), da li je surađivanja dovoljna, te u kojim službenjevinama škole posjeđuju njihov muzej (galeriju). Tim upitnikom (prilog br.8) htio sam donesiti utvrđiti kako gledaju muzealci na probleme surađivanja muzeja sa školama u Sloveniji.

Tabeliranjen odgovora i analitičkom obradom pojedinih pitanja, dobila se slijedeća slika:

- među 28 posjetilaca bilo je 20 muzejskih, te 8 galerijskih kustosa. Nijedan od njih ne radi kao kustos-pedagoš iako se u svojim muzejima suočio i sa pedagoškom problemati kom. U Ljubljani imaju sistematizirano redno mjesto kustosa-pedagoša samo dva muzeja, iako svi muzeji znaju za preporuke ICOM-a o toj značajnoj službi. Od metoda koje muzealci upotrebljavaju u odgojno-obrazovnom radu odgovorili su da je najvažnija metoda vodenja po izložbi sa objašnjavanjem kustosa te prethodni prikazi dijapositiva o izloženim eksponatima. Po njihovom shvaćanju te je za osnovne i srednje škole najpodesniji način rada. Slijedeće se pitanje ankete odnosiće na razinu izložbu "Ručka plastika". Trebalo je odgovoriti za koji školski stepen je ta izložba najprimjerljivija. 16 učenika je izjavilo da je ta izložba zbog specifikе najprimjerljivija za srednje škole, trojice su odlučila za sve škole, a neki nisu se konkretnije izjasnili. I na peto pitanje odgovarali su različito.

Nekima izložba čini interes za narodno umjetničko stvaralaštvo i estetski ukus, a može da utiče na intelektualni i emocionalni estetski odgoj. Slijedeće pitanje ankete tradilo je od prisutnih muzealaca, da označite koje psihološke aktivnosti razvijamo i odgajamo u mladim posjetiocima uz ovake izložbe. Opet su odgovarali vrlo nejednakc. Magac bih tvrditi da nemaju dovoljno znanja iz psihologije i pedagogije. Kategorije promatranja, podražavanja, estetsko doživljavanje, upoređivanje i intelektualno vrednovanje trebalo je označiti rednim brojevima te time odrediti prioritetni red, ali su učenici označavali vrlo nejednakc: 13 je na prvo mjesto stavilo promatranje, slijedećih pet odlučilo se najprije za estetsko doživljavanje, 3 muzealca smatraju da izložbe nude intelektualne spoznaje, a samo jednoga je na prvom mjestu upoređivanje narodnog stvaralaštva sa modernom umjetnošću. Neki, (2) opet misle, da na izložbama učenici upoznaju prvenstveno tehniku i stil umjetničkog izražavanja, te da zato ovakva izložba može biti kao podražaj ili motivacija za individualni umjetnički izraz.

Slijedeće anketno pitanje tražilo je od muzealaca odgovor kakve informacije treba dati učenicima za ovakvin međeškim i galerijskim izložbama. Odgovori kaštu da treba dati najprije opće podatke o narodnoj umjetnosti i njesinim vrstama, dalje o vrstama stila i tehničke, a posred toga i karakteristične osnove materijala i boja.

Pitanje: "Sa koliko škola vaš muzej surađuje"? tako je vrlo nejednako i nezadovoljivo odgovore. Ima brojeva 50, 20, 15, barem 10, ili "samo sa ljubljanskim školama", "sa mnogim školama" itd., iako su anketirani bili većinom iz centralnih ustanova. Ti su odgovori potvrda, da je suradnja muzeja sa školama neplanska, sasvim stihija, većinom ovisna od pojedinih muzealaca i nastavnika ili od uprava škola. Zato su i na prethodnjem pitanju odgovorili, da je suradnja potpuno nedovoljna, neorganizirana i neplanska. Muzeji uopće nisu planski uključeni u nastavno-odgojni rad škola. Zato škole počajuju muzeje najviše na izletima kad pretrče njihove prostorije, dok se učenici ne zanare. Relativno malo ima primjera da dolazi škola u muzej na ekskurziju ili na muzejski poziv, da bude posajeta pripremljena pa i iskrištana za dopunu nastave. Cjelokupna anketna posred dagnih iznimaka, jasno je potvrdila, da je u Sloveniji suradnja muzeja sa školama vrlo nerazvijena i nejednaka i pogotovo bez ikakve zavisnosti od posjećih nastavnih plana i programa. Sve iznimke misluge su pojedinih muzeja ili škola, odnosno zavisne su od individualne sklonosti i zahranjivanja pojedinaca. U tom pogledu u velikom smu zaostatku za drugim zemljama.

Korisnost muzejske zorne nastave za utvrđivanje i ponavljanje u školi obrađenog nastavnog gradiva propisanog nastavnim planom i programom potkušao sam prikazati i eksperimentalnim ispitivanjem znanja i statističkom obradom postignutih uspjeha.

U Slovenskem šolskem muzeju u Ljubljani priredili smo 1969. godine površanu izložbu starije slovenaške didaktičke književnosti. Izložili smo neke primjerice najstarijih slovenaških rukopisa, inkunabula, originale i fotokopije prvih slovenaških štampanih knjiga iz vremena reformacije, nekoliko knjiga iz doba protestantske katoličke književnosti, racionalizam, narodnog preporoda i romantike. Na toj kompleksnoj izložbi najinteresantnije su bila razreda osnovnih škola bile su prve slovenaške knjige protestantskih pisaca Primoža Trubarja, Jurija Dalmatina, Adama Bohorida i Sebastijana Krelja te historijsko-etnografski opis naše zemlje, kojega je na njenjakom jeziku napisao i sa mnogim vrlo interesantnim bakroresima prikazao u šetiri knjige Šverni historičar, etnograf i geograf Janez Vajkard Valvasor. Svi su ti autori i njihove knjige navedeni u nastavnom planu i programu za osmi razred osnovne škole, pa sam zato posivili škole, da izložbu posjeti, te da učenici upoznaju i vide sve te knjige, koje su po planu obrazili u šolskoj nastavi. Delasilo je prilično mnogo razreda osnovnih i srednjih škola te su raangledali ili cijelu izložbu, ili, pak samo pojedine dijelove. Tako su doseganjem i gledanjem utvrđivali znanje iz literature ili iz opće historije. Vidjeli su najstarije slovenaške štampane knjige: "Abecedarium und Katechismus", "Biblia", gramatiku "Areticæ horulæ" i "Otročja bibliju" te epohalno djelo "Die Ehre des Herzogthums Krain" i druge najstarije slovenaške knjige.

Eksperimentalno sam testirao neke razrede dviju škola: ljubljanske osnovne škole heroja Tomžiša i osnovne škole heroja Grajsara iz Trbiža. Prva je škola u centru Ljubljane, a poslala je na izložbu tri eksperimentalna osma razreda, dok druga tri razreda izložbu nije posjetilo, pa su mi puto služili kao kontrolna-grupa. Nastava u svim tim razredima vršili profesori-slavisti te se tako smatra, da je šolska nastava za sve te razrede prilično jednak. Isto tako sam testirao šetiri osme razrede osnovne škole heroja Grajsara iz 38 km.

udaljenog Tršića. Dva su razreda izložbu vidjela, a dva nisu. I ti učenici imaju iste nastavnike (jednog profesora i jednu predmetnu nastavnicu) koji rade prilično jednakim nastavnim postupcima i u eksperimentalnim i u kontrolnim odjeljenjima. U ljubljanskoj grupi od 145 učenika bilo je u eksperimentalnim razredima 73 učenika, a u kontrolnim 72, dok je u tršičkoj eksperimentalnoj grupi bilo 52 učenika, a u kontrolnoj 49, svega dakle 101 učenik.

Zadatak je ovog ispitivanja bio, da se statističkim postupcima utvrdi da li postoji razlika u efikasnosti između uobičajene školske nastave povezane s nastavom u muzeju i one koja s muzejskom nastavom nije povezana. Na taj se način ujedno, indirektno, ispitivala i opravdanost preporuka ICCM-a pa i odgovarajućih postavki školske reforme, jer oboje naglašavaju korisnost suradnje škola sa muzejima pa i što veću sornost i racionalizaciju svakog nastavnog procesa gde god je takav način nastave moguć.

Instrument za ispitivanje bio je niz zadataka objektivnog tipa, koje je trebalo ispuniti nakon obrađene nastavne jedinice, odnosno sa eksperimentalna odjeljenja nakon posjeti muzeju. Svaki je učenik morao pored nekih općih pitanja riješiti još pet složenih zadataka. Najveći mogući broj bodova iznosio je 22. Dosjedanjem, nadopunjavanjem, dvočlanim biranjem i upoređivanjem trebalo je odgovoriti na pitanja o godina- na štampanja prvih slovenskih knjiga, ličnim imenima protestantskih pisaca, naslovima njihovih knjiga, o vanjskom is-gledu i o grafičkoj opreći tih knjiga, nadalje koji se termini još upotrebljavaju umjesto naziva "protestantizam" i koja je najznačajnije djelo sa opisom naše "dečale" (t.j.Kranjčev) u 17.vijeku, te tko je njegov autor. (Vidi prilog br.9.)

Statističkom obradom dobiveni su slijedeći rezul-tati:

Statističkim obradom dobiveni su slijedeći rezultati:

a) za osnovnu školu hercega Tomiša u Bjelovaru:

	ekperimentalna grupa	kontrolna grupa
n	73	72
$\bar{x}$	17,30	15,36
$S_{\bar{x}}$	2,68	3,00
$S_{\bar{x}}^2$	0,31	0,35
$t_{\frac{\alpha}{2}}$		1,94
$t_{\frac{\alpha}{2}} \cdot S_{\bar{x}}$		0,475
t		4,08 > 4,1

(t značajan na nivou 0,01)

b) za osnovnu školu hercega Grajskara u Trnici:

	ekperimentalna grupa	kontrolna grupa
n	51	49
$\bar{x}$	17,66	14,44
$S_{\bar{x}}$	2,38	1,54
$S_{\bar{x}}^2$	0,34	0,22
$t_{\frac{\alpha}{2}}$		2,22
$t_{\frac{\alpha}{2}} \cdot S_{\bar{x}}$		0,495
t		7,9

(t značajan na nivou 0,01)

Iz dobivenih rezultata prelazi da su razlike značajne na nivou 0,01 tj. da bi se, uz pretpostavku da je situacija slična i u drugim školama, postojanje razlike moglo generalizirati sa 99% vjerojatnosti. Pritom ipak treba napomenuti da se tu nije radiće o statistički strogo representativnom uzorku.

Povezivanjem razredine, često još ponajviše verbalne nastave sa sornim ogledima nastavne materije u odgovarajućem muzeju, postignuti su dokle bolji, a i homogeniji rezultati, što se vidi iz razlika u standardnim devijacijama (7).

Za posjetu ove izložbe u Slovenskom Školskom muzeju vrlo je značajno pitanje br.8, koje traži vizuelnu predodžbu protestantskih, tj. prvih slovenskih Stampačkih knjiga. U tom pitanju se naime tražilo, da učenici navедu kakve su protestantske knjige po vanjskom izgledu i po grafičkoj opreći. To je baš ono, što je u tom nizu zadataka najviše vezane za sornost nastave.

Rezultati i njihova obrada vide se u sljedećih pregleda:

a) Za osnovnu školu heroja Tomišića u Ljubljani:  
Rezultati ispitivanja (pitanja broj.8):

Rezultata	Vidjeli isločbu	Nisu vidjeli isločbu
5	6	0
4	14	17
3	39	16
2	8	23
1	2	3
0	4	11
Ukupno:	73	72

Statistička obrada rezultata:

	Vidjeli isločbu	Nisu vidjeli isločbu
n	73	72
$\bar{x}$	3,82	2,37
$s_{\bar{x}}$		0,65
$s_{\bar{x}}^2$		18,34

Pri izračunavanju  $\chi^2$  rezultati su sašetci u tri kategorije: I:0, 1,2; II: 3; III: 4,5.

Uz 2 stupnja slobode moguća je generalizacija o djelovanju posjetila isločbi na nivou od 0,01.

b) Za osnovnu školu heroja Grajsarja u Tršiću:  
Rezultati ispitivanja (pitanja broj. 8):

Rezultata	Vidjeli izložbu	Nisu vidjeli izložbu
5	5	0
4	15	0
3	24	13
2	5	19
1	4	21
0	0	2
Ukupno:	51	49

Statistička obrada rezultata:

	Vidjeli izložbu	Nisu vidjeli izložbu
n	51	49
$\bar{x}$	3,27	1,75
$\frac{d}{\bar{x}}$		1,52
s <sub>x</sub>		40,4

Pri izračunavanju  $\chi^2$  rezultati su sašeti u dve kategorije: I: 0,1,2; II: 3,4,5. Uz 1 stupanj slobode moguća je generalizacija o djelovanju posjeta izložbi na nivou od 0,01.

U uspoređivanju aritmetičkih sredina onih učenika koji su izložbu vidjeli i onih koji je nisu posjetili, te iz diferencija tih sredina, a нарочито из  $\Sigma$ , odneseo iz prikaza postignutih rezultata, što znači iz kvaliteta samih odgovora, može se slobodno i sa sigurnošću zaključiti, da su bolji uspjesi u najviše slučajeva postignuti zbog forme nastave sa eksperimentalnim grupama u maseju. Što se tiče generalizacije i ovije vidi ranije navedenama primjedba.

## Z A K L J U Č C I   I P R I J E D L O Z I

Ovo razmatranje, ograničeno na ufu oblast edukativnog suradivanja muzeja sa školama, još više je suženo žinjenicom da su u njoj sastavku uglavnom značajeni zadaci i oblici muzejskog rada na osnovnim školama. To, međutim, ne znači da one zbog toga ne može uspješno postaviti u pravom svjetlu sve značajne momente odnosa muzej - škola, koji u općoj klimi naše kulturno-prosvjetne politike dobivaju sve važnije mjesto i ulogu. Materiju zadataka i oblika suradnje muzeja sa školama još uvijek je nedovoljno ispitana, ona predstavlja oblast u kojoj kod nas ni škole ni muzeji nemaju dovoljno konkretnih iskustava, pa se stoga i nametnula potreba organiziranog studija u kojem su se kroz pregled stručne literaturе i empirijske metode pokazali vidovi čvršćeg, sistematičnijeg i trajnijeg povezivanja tih dviju fundamentalnih ustanova. Resultati tog razmatranja mogli bi biti kao baza za izradu Sireg i sadržajnijeg plana provjene, to jest obrazovno-edgajne aktivnosti muzeja u odnosu prema školama.

Dosadašnja suradnja odvijala se neplanски, spontano i slučajno, kroz stihijke lidične dodire, u formama koje nisu garantirale trajnije uspjeha. Zato su besnačajni estvareni kontakti u odnosu na cijelokupan broj škola i jedan vodi broj učenika, te na rasličite didaktičke mogućnosti kojima muzeji raspolažu.

Danas je ved utvrđen značaj muzeja kao kulturnih, naučnih i pedagoških ustanova sa važrednim mogućnostima učešćevanja u podizanju opće nivoa znanja i kulture najširih slojeva naroda. Ali još su mnoga pitanja ostala otvorena te čekaju u redu vrlo aktualnih zadataka koje društvo mora riješiti. Treba ukinavati i na neke opće momente aktivnosti muzeja kojima se njihova uloga u društvu određuje na kulturno, umjetničko, historijsko i opće društveno djelovanje u smislu izgradnje svijesti, stepena i kvaliteta znanja, uključujući

i estetski odgoj koji je isto tako značajan za formiranje socijalističke ličnosti.

Treba naglasiti da škole od osnovnih do najviših nisu dovoljno aktivirane u razbijanju nekadašnjih općih shvaćanja o muzejima, one nisu dovoljno spremne da iskoriste potencijalne mogućnosti muzejskih i galerijskih ustanova. Mali broj nastavnika i učitelja redovno posjećuje muzeje, ali relativno malo ih je upozнато sa karakterom i sadržajem muzejskih ustanova. Nastavnici u projektu malo znaju kakve sve edukativne mogućnosti pružaju stalne i povremene izložbe koje surno predstavljaju svjedočanstva o vremenu, čovjeku, društvenom življaju i nekadašnjoj mrežini. Primarne muzealije su entitativni materijali koje treba maksimalno iskoristavati i za obrazovno-odgojne svrhe. Ali da bi se to postiglo, mora se prvenstveno obrazovati nastavni kader, ne samo u uskom stručnom pogledu, već u smislu najšire predmetne i pedagoško-psihološke orijentacije, kako bi nastavnici mogli da u svojoj praksi povezu i iskoriste elemente koje im pružaju rezultati naučne obrade materijalne kulture i pedagoško-psihološke nauke. U velikom smislu nastavnog procesa i jednog složenijem procesu odgoja, učitelj ili nastavnik je primoran da se bori sa najkraslijim poteškoćama, da bi u učenikovoj svijesti prenako i iskoristio sve mogućnosti za najefikasnija informacija i sposjaje koje odlučuju u obrazovanju i odgoju.

Muzeji i galerije su danas društvene institucije sakupljenog materijala prvorazrednog značaja za tumačenje prošlosti, i sadašnjosti, jer društvena svijest u svom dijalektičkom razrijevanju crpi cokore iz historije, te predstavlja donedavnu njezinu sintezu i njeno nadrađivanje. Zbog toga se borba za porast planinskih posjeta muzejima i galerijama postavlja kao najvažniji dio povezivanja muzeja i škola. Muzeji naime preuzinaju pozitivnu, društveno korisnu inicijativu, da se treba uključivati u život, u nastavu i odgoj, tj. u procesu u najširem smislu. Muzejski kustos je tumač kulturne prošlosti, poznata mu je kompleksna struktura određenih perioda, on je također predstavnik vremena, kojih više nema.

Svjećni ove Sinjancice nade nam biti teško da shvatimo, što znatički planinski suradivati sa školskom.

U okvirima školskih stavača učenici se obično pred kraj školske godine ili na izletima doveđe i u koji muzej ili galeriju. Ako se odjednom, bez prethodnog dogovora doveđe velika grupa učenika, ponekad čak više paralelnih razreda ili cijela škola, onda je objektivno nemoguće pronaći način da se određeno vrijeme i prostor uspješno iskoristi. Takova posjeta pogotovo donosi više štete nego koristi, jer muščinski učenike samo zanare i ostavlja smrdljiv nezračenih utisaka. Rijetki su slučajevi da nastavnici dolaze samo sa jednim razredom (optimalno sa 20-25 učenika), da se prethodno sani i sa učenicima pripreme, te da svi već unaprijed znaju što će u muzeju vidjeti. Učenici moraju biti psihološki pripremljeni, što treba u muzeju da sistematski rasgledaju uz stručno objašnjavanje svog voditelja ili muzejskog pedagoga. O psihološkim osnovama muzejskih posjeta postoji već općirna stručna literatura. Ona ističe da su prve muzejске posjetе najprimjerljive u doba "zrelog djetinjstva" (Busemann L.), odnosno "u trećoj fazi zrelosti za školu" (Erah O.), to jest od 4. do 6. razreda osnovne škole, kad pređe učenik u doba kritičkog realizma i aktivanog usvajanja svijeta. U to doba učenik je vrlo sposoban za optičke predodžbe i za razumijevanje sitnica i sastavnih dijelova što omogućava obitrim promatranja i pravilnog mišljenja. Ved je kod njih razvijen i smisao za sakupljanje rariteta, mato je sad vrijeme za uključivanje u krozloku po različitim interesima. U idućoj predpubertetnoj i pubertetnoj dobi mladi čovjek trudi sebe ili u literaturi ili u umjetnosti. Sada zanjam i vrijednost odnese do svoga u životu. Tek sada počne i vrijeme za posjetu galerijama. Ali i sada je potrebna velika obazrivost. Ne vrijedi preprano voditi djecu u tamne galerije sa dimensionalno specifičnim slikama koje djeluju tijesno i plastičivo, te mogu da čak iskrivaju dijelju pamn. Ali u težnji sadržajnijih, vrijednijih i plamenitijih obliku ljudskog života jedna je od značajnijih komponenti odgoju u nastajanju "da cjelokupni život društva i pojedinaca bude što više prošet elementima estetske kulture".

Oni ispunjavaju život pojedinaca i društva sa onim specifičnim obilježjima koja obogašaju i pojednavaju čovječkove sposobnosti i stvaralačke snage koje otkrivaju i daju njegovom upoznavanju prirode pa i oblicima njegovog života produbljeniji i vrijedniji spisac i značenje.<sup>33/</sup>

Nastavnik i muzejjski pedagog moraju uvijsak biti spremni da pruže zadovoljavajuće odgovore na pitanja učenika i da upozoravaju na određene odabранe eksponate. Mnogo više od "monološko deiktičkog"<sup>34/</sup> nastavnog oblika preporučuje se nazime "dialoško-ekstenatički"<sup>35/</sup> oblik vodstva kroz izložbu sa razmatranjem, usmjeravanjem, ispitivanjem, dopunjavanjem, uključivanjem, ukratko, sa metodom u kojoj je aktivan svaki učenik. Tačniji oblik muzejjske posjetne traži i naknadan razgovor te vodi do trajnijeg znanja. Ne misli se samo na rekapitulaciju utisaka stičenih posjetom, već treba da se oni sređuju, učvršćuju u svijesti, te podižu i po dokumentarnoj vrijednosti. Zato je neophodno da škole studijsne razrade plan korištenja muzeja zajedno sa muzejjskim pedagogima, u skladu sa realizacijom nastavnog plana i programa i sa učenom učenika, odnosno u skladu sa obimom grada koja se u raznim školskim razredima provodila. Nastavni plan je izvor magistrija i mogućnosti suradnje muzeja sa školama. Upute za realizaciju tog plana naglašavaju mogućnosti uspješne i sorne nastave te predviđaju među ustanovama i muzeju. Zato je potrebno da znaju za te upute porez učitelja i muzejjski pedagogi. I jedni i drugi moraju da traže sve mogućnosti suradnje i da se dopunjavanju u realizaciji procesa nastave.

33/ Pregrad, dr. Slatko: Estetsko obilježje škole i života u njoj. Pedagoški rad, Zagreb, 1969, br. 1-2.  
x xx Herf, dr. E.: Museen im Dienst der Schule (str. 67, 68),

U nastojanju da se promatra najpodesniji oblici razvednje pored stalnih izložbi pripada u najnovije vrijeme u svim razvijenim zemljama važno mjesto pokretnim ili specijalnim eksponicijama koje su naročito namijenjene školama. Treba naglasiti, da je vrlo teško, pa i rizikantno pripremiti pokretnu izložbu sa originalnim muzealijama (bez transporta, ambalaže, osiguranja i čuvanja), zato se preporučuje pripremiti informativnu izložbu sa fotokopijama, modelima, reprodukcijama koje mogu da dodaravaju izgled i uvjerljivost originala. Kopije i dijapositivi sa legendama mogu također ispunjavati informativne obrazovno-edukacije zadatke.

Kod postavljanja muzejskih izložbi na škole nameću se muzealima naročiti zadaci. Prije svoga eksponati moraju biti reprezentativni i atraktivni. Islaganje ne smije ostati jedino u prikazivanju činjenica, već treba da vodi i do opidh spoznaja. Svi izloženi predmeti moraju također voditi do poznavanja zakonitosti i do misaonih zaključaka. Cijela izložba mora biti postavljena po tem principu kao i njegini dijelovi. Uz forme prikaza treba jednako i u muzeju razvijati tri vrste mišljenja:

- a) uz izloženi predmet (das anschauungsnahe Denken),
- b) mišljenje u zajednici učenika sa međusobnim dopunjavanjem, te
- c) mišljenje koje je vezano sa emocionalnim skocijama, dijalogom, pokazivanjem, mahanjem itd.

Povezujući učenička posjete u muzejima sa njihovim praktičkim radom, muzeji i galerije pristupaju organizaciji stalnih izložbi dječjih radova kao manifestacijama najuspješlijih ostvarenja iz oblasti likovnog ili tehničkog odgoja ili u primijenjenoj umjetnosti. Tako radi već Hala Grharova slikarska galerija jugoslavenskih škola u Škofjoj Loci od 1968.godine, ili Atman Miloša kod Pedagoškog muzeja u Beogradu.

34/ Springer, E: Der Eigengeist der Volksschule.  
Heidelberg, 1966.

Slično je suradivanje Etnografskog muzeja Slovenije i Jugoslovenskih pionirskih igara. Tekve akcije treba još više organizirati, jer imaju vanredno visok pedagoški pa i kulturni značaj. Na osnovu zajedničkih izložbi mogu se u Školama ili u pionirskim organizacijama formirati klubovi ili sekcijske mlađih ljubitelja muzeja ili galerija, koji bi u posebnim muzejskim ili školskim prostorijama prikazivali kulturne filmove, organizirali predavanja, razgovore sa poznatim umjetnicima, galerijskim stručnjacima, te rasvijali različitim aktivnostima. U sličnim vidovima suradnje bilo bi veoma korisno nastavnike za likovni i tehnički odgoj, pa i za historiju i prirodne nauke čvršće vezati za muzej. Oni bi mogli biti članovi muzejskog savjeta, nekakav koordinacioni i savjetodavni odbor, koji bi zajedno sa muzejskim pedagozima i Savezom prijatelja omladine izradivao redne planove, davao prijedloge, analizirao akcije etc.

U zavisnosti od vrste i namjere stalnih, povremenih, tematskih i putujućih izložbi za škole paralelno propagandno agitacionih akcija - uobičajenih razmjera (plakati, objavljuvanje u štampi, radio, televizija, filmske novosti, prosppekti, a za težnjom, da budu učestaliji posjeti, muzeji i galerije uvođe ponekad i stimulacione mјere: nagrađuju stotog ili tisućeg ili čak svakog posjetioca prigodnim poklonom, na pr. reprodukcijom značajnog likovnog eksponata ili cvijećem. Dalje priređuju zajedno sa Školama skupove posvećene tematici na izložbi, na kojima se rade zadaci, od kojih se opet najbolji nagrađuju posebnim priznanjem. Drugi muzeji opet izrađuju odlike i fotokopije muzealija čak u bojama i dijeli ih posjetiocima po unaprijed objavljenom klijenu, organiziraju kraće izlete ili prevoze mladima do mjesta izložbe. Na liniji stimuliranja posjetita moraju suradivati u pogledu materijalne participacije i fondovi za kulturu, bilo sa prodatim ulaznicama, bilo kao određen doprinos po svakom posjetiocu. U tom pogledu muzejima mogu da pomognu amateri i organizacije koje su naročito zainteresirane za suvremeni muzejski rad.

Kao kulturno prosvjetne ustanove od naročitog društvenog interesa muzeji i galerije moraju biti tretirani sa velikom pažnjom i naročitim interesom svih odgovarajućih komunalnih i republičkih foruma.

Sa tog društvenog gledišta muzejima se pomalo na osnovljavanju posjedivanja:

- saopćavanjem svih vrati muzejske djelatnosti u lokalnoj štampi;
- putem objavljivanja u sredstvima javnog komuniciranja, tj. na radio, filmu, televiziji;
- uvođenjem stalne rubrike u kulturnim emisijama RTV,
- izradivanjem odjelova i fotokopija, reprodukcija naročito vrijednih eksponata - suvenirima, isticanjem tih duplikata na javnim mjestima stoga animiranja publike (situla, amfora, sara....);
- angažiranjem muzeja i drugih srodnih organizacija (kulturnih grupa) za priređivanje tematskih, jubilarnih izložbi u ustanovama i fabričkim centrima;
- stvaranjem materijalnih i drugih uslova da muzeji i galerije isadu iz svojih uskih okvira i da predu na suvremene oblike djelatnosti, naročito na kulturno-prosvjetni rad sa školama;
- povezivanjem muzeja sa školama, dogovaranjem sa učiteljima i predmetnim nastavnicima o planskim posjetama, koje mogu biti ili kao ishodište, ili kao dopuna nastave ili čak kao poseban vid najširičasnije nastave u samom muzeju.

Sa stanovišta muzeja kao nezajedničkih radnih organizacija potrebno je:

- učiniti maksimalne napore da muzeji isadu iz svojih uskih i zatvorenih kabinetskih okvira, te da otvore svoja vrata publici, time da svoje kulturno bogatstvo učine dostupnije najširim krugovima društva;

- shvatiti i realizirati integraciju muzeja uoči različitim priredbi (izložbi, večeri, predavanja, diskusija, seminara, simpozija);
- omogućiti najšivije kontakte i izmjene iskustava između muzeja u centru i onih u blizoj i daljnjoj okolini;
- učiniti suradnju i za razmjenu izložbi "za gospodarenje" i rješavanja općih obrazovno-odgojnih zadataka;
- stupiti u vezu sa školama i prosvjetnim forumima, domovinama kulture i bibliotekama, sve u cilju priređivanja tematskih izložbi, prikasanivanja diapsiditiva, filmova i reprodukcija iz određenih kulturno-historijskih oblasti;
- pristupiti preuređenju muzejskih i galerijskih interijera i izložbenih prostorija u skladu sa savremenim preporukama i zahtjevima za eksponiranje muzeala, te predi od stalnih, često natzapanih na preglednije povremene, pa čak i pokretnе izložbe;
- pokloniti sve veću pažnju službi vodiča i dijalektico-sistematičkom obliku izlaganja; osposobljavati ga to kustose i za edukativan rad, a u većim muzejima sistematizirati naročitu službu muzejskih pedagađa;
- organizirati seminare za vodiče te upoznavati ih sa muzejskom službom; naučnom, kulturno-historijskom, pedagoškom, metodičkom, sve u odnosu na različite društvene zadatke;
- koristiti mogućnosti da se odljevi i kopije ili duplikati najtipičnijih unikata izložku u vitrinama na istaknutim mjestima, u školskim salama, kulturnim domovinama, ili čak u trgovackim izložbenama;
- uvesti i oblike stimuliranja osobljine za posjete; pomoći školama u razvijanju navika da učenici redovno posjeđuju muzejске izložbe;

- od odjjeva, fotokopija i duplikata načiniti manje tematske (ambulantne) izložbe radi krušenja u blizini i daljoj okolini;
- organizirati kružke i društva muzejskih amatera, ljubitelja antikviteta, čuvara prirodnih i kulturnih spomenika i odgajati ih za buduće radnike muzejskih ustanova.

Time su iznijeti tek glavni oblici i metode suradnje muzeja sa školama. Trebali bismo ih objaviti kulturnoj javnosti, prvenstveno sa njima upoznati muzejske i prosvjetne radnike svih vrsta muzeja i škola. Također treba upoznati i formene, koji su odgovorni da se po društveno-političkoj liniji briju za suvremeni odgoj mladine.

NÁRODNÍ TECHNICKÉ MUZUM V PRAZE

PŘÍLOH BB.1

S t a t i s t i c k ý d o s a z n i k národního  
Rok narození: ..... Pohlaví: Žena - muž  
Vzdělání: základní (obecná škola, městská, 9.letka,  
střední (gymnázium, reálka, SVŠ)  
odborné technické (průmyslovka)  
odborné, netechnické  
vysokoškolské technické  
vysokoškolské netechnické  
jiné.....

Povolání: (např. automechanik, židliš, četník strážnice, lekar, .....)

Místo bydliště: (jen obec a okres) .....

Pekolikáte přicházíte do našeho muzea?

Důvod návštěvy: (např. expozice automobilů, oslavná prohlídka,  
výstava, stádiijní zájem, doprovázím své dítě atp)

Poznámka: .....

Praha, dne .....

I/ příslušný údaj laskavě zakrtněte nebo napište.

Děkujeme za povolení pro nás přírok a přejeme Vám příjemný pobyt v našem muzeu.

Ředitelství N T M

Kabinet muzejní a vlastivědné práce při Národním muzeu  
Praha 1. U lužického semináře 13., č. telefonu 53-36-11

Čj. 243/69 - II.

Pořízení musea a školy

- I. Typ školy: 1. 1. - 5. roč.  
2. 6. - 9. roč.  
3. STTS  
4. Střední odborná (druh)  
5. vysoká  
6. učňovská  
7. Školní družina
- II. Škola je: 1. z města  
2. z okresu, obvodu (odkud)
- III. Návštěva musea je součástí:  
1. celkové prohlídky města  
2. některých památkových objektů  
3. jen návštěva musea
- IV. Charakter návštěvy:  
1. vykázání volného času  
2. obecné informace o museu  
3. doplněk k vyučování (uváděte předmět a téma)
- V. Zadlený návštěvy do vyučovacího programu:  
1. ve volném čase žáka  
2. ve vyučovacídobě - zcela  
3. " " částečně
- VI. Návštěva jako součást výuky uměním:  
1. spojení více vyučovacích hodin téhož předmětu  
2. výměna hodin s jinými předměty  
3. uvolnění bez nahradby jiným předmětem  
4. jako příhrada za pravidelné vyučování  
(např. při maturitách atd.)  
5. absolvouje se v jedině vyučovací hodině
- VII. Cesta do musea trvá:  
1. méně než 30 minut  
2. více než 30 minut  
3. více než 45 minut  
4. více než 60 minut

- VIII. Prohlídka expozice nebo výstavy trvala:
1. méně než 45 minut
  2. více než 45 minut
  3. více než 60 minut
  4. více než 90 minut
- IX. Návštěva muzea byla:
1. jednorázová
  2. opakování
- X. Žáci přišli na prohlídku:
1. celé expozice
  2. tematického celku
  3. příležitostné výstavy
  4. speciální výstavy pro školu
- XI. Výklad v expozici:
1. prováděl muzeum bez vyčítání
  2. byl školou vyčítán
  3. bez výkladu
- XII. Výklad podíval:
1. pracovník muzea (lektor)
  2. pracovník muzea za přímé spolupráce učitele
  3. pracovník muzea po předchozí dohodě s učitelem
  4. učitel
- XIII. Po zkoušenostech s návštěvou muzea učitel doporučuje, aby výklad podíval:
1. pracovník muzea
  2. pracovník muzea ve spolupráci s učitelem
  3. učitel sám
  4. podle potřeby učitel nebo lektor
  5. bez výkladu
- XIV. Učitel si před návštěvou muzea:
1. čin expozici prestudoval
  2. dohovořil se s pracovníky muzea
  3. expozici navštívil
- XV. Učitel využil:
1. povas expozici (výstavu)
  2. dal si připravit speciální výstavku
  3. depositář muzea
- XVI. Žáci přišli:
1. před probíráním tématu
  2. během probírání tématu
  3. na závěr tématu
  4. na souhrnné opakování
  5. na závěrečné opakování

XVIII. Žáci při prohlídce:

1. sledují výklad
2. dělají si z výkladu poznámky
3. sami studují texty v expozici
4. dělají si z textů v expozici poznámky

XVIII. Školní návštěvy:

1. povážovávají orientace
2. poznáni žádých souvislostí tématu
3. konkrétní význam nebo problém
4. doplňují učební látky konkrétními doklady

XIX. Ve škole bude návštěvy využito:

1. pro shrnutí tématu
2. pro souborné opakování
3. pro speciální přípravu ke zkouškám
4. pro přesnou předlohu
5. pro besedu
6. pro samostatnou domácí práci (referát)
7. nebude svádět využito

XX. Expozice z hlediska potřeb výuky:

1. vyhovuje plně
2. vyhovuje zcelačně (práv, v čem)
3. nevyhovuje
4. doporučuje svádění expozici jen pro školu

XXI. Na instalaci hodnotí:

1. celkové pojetí
2. výtěžek expozit
3. systém uspořádání
4. výtvarné řešení
5. srozumitelnost a názornost

XXII. Délka učitelovy školské praxe:

1. 1 - 3 roky
2. 3 - 5 let
3. 6 - 10 let
4. více než 10 let

XXIII. Učitelova upotřebosť:

1. pro 1. - 5.
2. pro 6. - 9. (obor)
3. pro SVŠS (obor)

Poznámek a vyzvánění k některým z bodů dotazníku.


.....  
.....

U braga, god ještělano, všechno, co mám, je můj. I když jsem všechno svého vlastníkem, vlastnictví mě vlastní.

DISSEN: *Entirely outmoded*, Berlin, 1953.

Budík je třetím členem v celé řadě významných českých hudebníků, kteří se věnují vlastním projektilach svého umění.

PRODANOVIC T. Tihomir: Korisnost posjeta gimnazijalaca  
u muzej (rezultati)



Legenda: —————→ redovni posjet  
-----→ povremenji posjet

PRILOG BROJ:5

PRIRODOSLOVNI MUZEJ SLOVENIJE

Ljubljana

Datum: 18.I.1969.

A N K E T A

1. Kaj se vam je zdelo na tečaju posebno koristno?
2. Česa ste na tečaju pogrešali?
3. Kaj je bilo na tečaju odveč?
4. Kakšne oblike sodelovanja med muzejem in šolami bi bile potrebne?
5. Splošne pripombe:

Naziv	Naziv	Naziv	Naziv	Naziv	Naziv	Naziv
1.	Kurir HOB	Škola	Škola	Hob	HOB	Kostni-histor.
2.	Specijalna poglavarija	čestvena škola	čestvena škola	6.	HOB	" "
3.	HOB	čestvena škola	čestvena škola	6.	Prirod.-nauč.	" "
4.	Zivotinje more	čestvena škola	čestvena škola	6.	"	" "
4.	Karakter, sorstih kl-	čestvena škola	čestvena škola	6.	"	" "
5.	wotinja	čestvena škola	čestvena škola	6.	"	" "
5.	Šećerija razvoja po	čestvena škola	čestvena škola	6.	"	" "
5.	zavrsima	čestvena škola	čestvena škola	6.	"	" "
6.	Evropska klinična	čestvena škola	čestvena škola	6.	"	" "
7.	Belehradskim i narod-	čestvena škola	čestvena škola	6.	"	" "
7.	om predord	čestvena škola	čestvena škola	6.	"	" "
8.	Protetanotska knjiž-	čestvena škola	čestvena škola	9.	"	" "
8.	-	čestvena škola	čestvena škola	9.	"	" "
9.	Slovenski ekspresioniz-	Socijalni centar	Socijalni centar	1.	Marina Galerija	" "
9.	-	Socijalni centar	Socijalni centar	1.	"	" "
10.	Slovenski slikari pre	Socijalni centar	Socijalni centar	1.	"	" "
	ekspresionizma					

THE JOURNAL OF CLIMATE

卷之三

A N K E T A

Slovenov Društvo muzealcev Slovenije ob razstavi "Ljudska plastika" v Slovenskem etnografskem muzeju v Ljubljani.

Želim prosječevati pedagoško problematiko sodelovanja med muzeji, galerijami in šolami, zato Vas prosim, da odgovorite na nekatera vprašanja v zvezi z izobraževalno-vsegojnim delom razstave.

1. Ali delata v muzeju ali v galeriji?
2. Katera metoda uporabljate pri vsegojnci izobraževalnem delu z mladino? (ustrezno podprtajte)
  - a) vodstvo po razstavi
  - b) svoboden ogled razstave
  - c) prikaz filma oz. diapositivov o razstavi
  - d) ogled razstave s kulturnim programom
3. Katera metoda se vam zdi najprimernejša za šolско mladino?
4. Za katere vrste Šol je primerna sedanja razstava "Ljudska plastika".
5. Kaj skušamo privzgojiti ob takri razstavi? (ustrezno podprtajte)
  - a) smisel za oblikovanje
  - b) čut za lepoto
  - c) razumevanje ljudske umetnosti

6. Katero druževne sposobnosti razvijamo v mladih obiskovalcih? (Prioritete opredelite s številkami)

- opazovanje
  - poznanje
  - estetsko čustvovanje
  - primerjave
  - intelektualno prenosjanje
- \* \* \* \* \*

7. Katero informacije bi za pridružbo razstavo dali mladini? (podprtajte)

- a) najmujnejše stvarne podatke
- b) splošne stilne značilnosti o ljudski umetnosti
- c) načine za oblikovanje materialov in tehnik
- d) barvne sposobnosti
- e)

8. S koliko čolami vam muzej nodeluje (navедite število)

9. Ali v danih prilikah tele dovolj iskoristijo muzej za izobraževanje?

10. Ob kakšnih prilikah obiščejo navedene tele muzej? (ustrezno podprtajte)

- na ogled vsake valje razstave
- le če jih povabite
- ob izleteh oz. ekskurziji
- za učne ure

NALOGE OBVESTITVNEGA TIPOA

O STAREJŠI LITERARNI ZGODOVINI

1. Obiskujem \_\_\_\_\_ razred osnov. šole \_\_\_\_\_ v \_\_\_\_\_
2. Literarna zgodovina - me se je zanimala \_\_\_\_\_ (ustrezno podprtaj)  
me zanimala kot učni predmet
3. V Slovenskem Šolskem muzeju - sem bil že večkrat  
- sem bil prvič (ustrezno podprtaj)  
- ga ne poznam
4. Najstarejše slovenske tiskane knjige sem spoznal:  
- v Šoli pri ponku  
- na razstavi v muzeju (ustrezno podprtaj)  
- iz časopisa, po televiziji
5. Napiši vsaj tri imena starejših slovenskih pisateljev:  
\_\_\_\_\_
6. Prvi abecednik smo dobili \_\_\_\_\_ leta, prevod sv. pisma \_\_\_\_\_ leta,  
prve slovnice s slov. jezikom pa \_\_\_\_\_ leta (vstavi letnico)
7. Vpiši osrednja imena navedenih protestantskih piscev in pri-  
piši naslove njihovih del:  
Trubar: \_\_\_\_\_  
Balnatin: \_\_\_\_\_  
Krelji: \_\_\_\_\_  
Bohorič: \_\_\_\_\_
8. Protestantiske knjige so po znanosti:  
1. velike, obsežne, lepo tiskane \_\_\_\_\_  
2. majhne in drobne \_\_\_\_\_  
(Pripisi za katero knjige veljajo zgornje navedbe!)
9. Naseste izraza "protestantizam" se uporabljajo še tudi druge  
imena. Če poznam še katero ime, ga napiši:  
\_\_\_\_\_
10. Najpomembnejše delo, ki popisuje naše dežele pred letom 1700.  
je \_\_\_\_\_  
(Navedi pisatelja in naslov knjige) Podpis \_\_\_\_\_

L I T E R A T U R A

- Aboe-el Farady Al Ouché: Services of Museums for Education. Museum 1955 N.4 (str.255-258).
- Arnold, Willi-Eipert, Heinz: Möglichkeiten der Zusammenarbeit zwischen Museum und Schule im Fach Staatsbürgerkunde. Geschichteunterricht und Staatsbürgerkunde. Berlin, 1967, N.1, (str.83)
- Ave, Joachim: Erfolgversprechende Versuche zur Entwicklung der Selbsttätigkeit des Museumsbesucher. Neue Museumskunde (N.M.) 1961, N.3, (str. 222-227).
- Museumsbesuche von Schulklassen. N.M. 1964, N.1, (str.30-36)
- Zur staatsbürgerlichen Bildung und Erziehung der Schüler im Museum. Museum und Schule. Berlin, 1966.(22 1/2 str.)
- Museum und Geschichtsbewusstsein, Berlin, N.M., 1967 Jg. 1c (str.9-11).
- Balcar, Luboš: Národnost a museum. Problemy spojení muzeí se školami. Praha, 1968 (str.20-24).
- Baš, Franjo: Peta naših muzejev, Ljubljana, LD, 1951, št.141
- Situacijska slika slovenskih muzejev. Ljubljana ZD 1951 (str. 257-266)
- Muzeji in dražba. Ljubljana SodP 1951, št. 7-8 (str.242-246)
- Ali naši muzeji služe svojemu namenu. Ljubljana N Račgl., 1962, št.5 (str.24-25)
- Vzgojne palege muzejev do proizvodnje. (S slike) Ljubljana D En., 1962, str.18-19.
- Krajevni tehnički muzeji na podobnega izobraževalna ustanova. (S slikami). LD-B 1964, št. 22, (str.4)
- K izobraževanju v muzejih. Ljubljana, Sodobnost XIII, 1965, št.1 (str.723-726)
- Baš, Angelos: Vredanja naših muzejev. Ljubljana NO, 1950, št.9-10 (str. 541-542)
- Dokeda o naših muzejskih omiki. Ljubljana, N Račgl., 1959, (str.31)
- O muzejski presesti. Ljubljana N Račgl., 1959 (str. 213)

- Muzejski žive sole. Vsejma učna ura budi, vesana  
z našo stvarnostjo. LdP., 1959, St.1c (str.6)
- Muzejski atrinki iz Stockholmra. (3 slike.)  
"7 dñi" 1971, St.14 (str.11)
- Muzejski utrinki u Kopenhagenu. (3 slike.)  
"7 dñi" 1961, St.15 (str.15)
- Bauer, Anton: Muzeologija (umnožena skripta) I-VI, Zagreb
- Quickeberg i njegov muzeološki traktat.  
Vijesti muzealaca i konzervatora NR Hrvatske, Zagreb, 1968 (str.14-16).
- Bencic, Alojz: Uloga muzeja u školskom vaspitanju mladih.  
Prosvjetni list, 15.II.1955.
- Benda, Josef: Problemi spoluprave muzeja se školami. Praha 1968 (str.24-29).
- Sektere poznavatelji ne zahraničnih muzeja.  
Metodicky list. Praha, 1968 (str.24-29).
- Mezinárodní spolupráce technických muzeí.  
Muzejní a vlastivedná práce. Praha, 1967,  
rod.4., č.3 (str.156-159).
- Borović, Bozo: Poslanstvo pokrajinskog muzeja, Ljubljana.  
Dela X/1968, St.65 (str.5)
- Bresovarn Milan: Razstavni oddelki MGB v tretji naših muzejih.  
MRAZGL. 1952. (str.12-13).
- Naloge muzeja narodne ogrobditve. Ljubljana  
IB, 1952 XI (str.261)
- Sole in muzeji. Ljubljana, DZS, 1960, (str.197)
- By Agata Gordon: The Youth Wing of the Israel Museum.  
Museum Vol.II,N.1, 1967 (str.28-34)
- Dufon, Zmago: Prirodoslovni muzeji danes. Ljubljana  
MRAZGL 1956 (str. 546-549)
- Büthring, R.-Patzwall, K.: Heimatmuseum und Schule. Fachlich-methodische Anleitungen für die Arbeit in  
den Heimatmuseen. Berlin, N.M.1956, N.1  
(str. 251-276)
- Czarski, Zbigniew: Polnische Museen-Universitäten der Kultur. Berlin, N.M.1964, N.1 (str.34-47)
- Cejvan, I.: Neke specifičnosti postava i njihova vaspita vlačga. Muzeji 1960, L.13 (str.61-66)
- Červy, Karol: Spolupráce muzeja se školami. Příspěvky k výstavě i primjer upitníka. Praha, 26.VIII.  
1969
- De Roe, R.: Educational services. Museum Vol.IX.N.4,  
1957 (Udgovjeni rad muzeja u Briselu, str.  
269-272)

- Despot, Miroslava: Pedagoško seminarски рад музеја за umjetnost i obrt u Zagrebu. Muzej, 1966, br.11-12 (str.227)
- Die Begegnung mit dem Original.Bericht über die Arbeitstagung der Kunsterzieher in Düsseldorf, 1966 (Zbornik rasprava, str.68)
- Donović, Pavle: Muzej kao kabinet škole, Prosvetni rad, 1967, Titograf, br.1-2 (str.6)
- Dobronić, Ijelja: Muzeji - sredstvo kulturnog učenja. Kulturni radnik 1952, V. 3-4 (str. 135-137)
- O prednaučnoštci muzejskih pogjetnika. Muzej, 1953, br.8 (str.10-14)
- Dosthnerova, Jirina: Muzeum Alcise Jiraská a Mikuláše Alše. Praha, 1968 (str. 30-35)
- Đuronjaković, Borivoje: Muzeji pod vodstvom režisera. Zbornik Etnografskog muzeja u Beogradu, 1963, (str. 23-26)
- Essrich, Christian: Fachberatung der Arbeitsgruppe "Schule und Museum". Dresden, 1964, S.M. Jg.7, H.4, (str. 28-29)
- Die Forderung nach künstlerischer Bildung und Erziehung. Museum und Schule im DDR. Berlin, 1966 (15 1/2 str.)
- Fernsehen und Museum - Bericht über ein Seminar; Deutsche UNESCO-Kommission, Kölne, 1970 (str.114)
- Film im Museum-Bericht über ein Seminar von UNESCO im Folkwang-Museum in Essen, Köln, 1967, (zbornik rasprava, str.223)
- Fischer, Raimund: Überlegungen zu einem Ausstellungsbesuch mit Kindern einer 3. Schulstufe. Erziehung und Unterricht, Wien, 1966 (591-598)
- Gerner, Ernst: Beobachtetest im Museum für Volkerkunde zu Leipzig. N.M. 1966, Jg.9, H.1 (str.11-14)
- Gestrin Ferdo: Šola in muzej. Ljubljana SodP 1959 (str. 3-7)
- Gollner, Mada: Ekspirimentalno utvrđivanje korisnosti muzejskih projekta. Vijesti muzealača i konzervatora RH Hrvatske, Zagreb, 1959, g.8, br.4, (str.106-107)
- Oblici rada povijesnih muzeja s učenicima. Istorijiski pregled, 1965, II, br.1, (str. 1-5)

- Nekre pedagoške uporte za rad muzeja u obrazovanju. Muzeji, 1954 (str.99-109)
- Odnosi muzeja i škola. Vijesti Društva muzejsko-konservatorskih radnika MHN, Zagreb, 1955, IV, 4 (str.62-69)
- Korištenje muzejske građe u nastavnom procesu. Zagreb, Pedagoški rad, 1955, br.1-2, (str. 259-261)
- Gombrich, E.H.: Soll das Museum aktiv sein? Museum 1960, Nr.1 (str. 79-82)
- Gorynia, Viktor: Museum und Schule in der Sowjetunion, Berlin N.M., 1964, Vol.4 (str.300-306)
- Oscar, Marija: Prirodoslovni muzej Slovenije. Pregled dela v preteklem čolskom letu in našteti. Ljubljana. FD, 1968
- Gilliland, Lucie: Methodische Hinweise für die Förderung der Selbsttätigkeit der Schüler beim Besuch von Kunstmuseen und Kunstsammlungen. Museum und Schule in DDR, Berlin, 1966 (15 1/2 str.)
- Han, Verena: Rad muzeja za djecone. Muzeji, 1953, 7 (zapakanja iz londonskih muzeja) (str.26-29)
- Hebig, Walter: Wie die Arbeitsgemeinschaft "Zoologie" im Staatlichen Museum für Tierkunde Dresden die Selbsttätigkeit der Schüler förderte. Museum und Schule in DDR, Berlin 1966., (str.136-142)
- Helmut, Heinz: Der beste Museumsführer ist der Lehrer. Berlin, N.M. 1958, Jg.1 (str.4-6)
- Herff, Eduard: Museum im Dienst der Schule. Verlag Wissenschaftliches Archiv Bad Godesberg, 1968, II. Aufl., (str.97-4)
- Hrabetova, Jana: Spolupráce muzea se školami na malém místě a skvělostí s jejím významem. Praha, Metodický list, 1968 (str.45-52)
- ICOM-MEWS: International Committee for Education and Culture (Symposium): Paris, UERBOO 1966; Vol.15 1962; 29. - 27.XI.1964.
- New York 22. - 24.IX.1965 (str.21-22)
- Colombo-Ceylon 15. - 16.V.1965., Vol.20, 1967 (str.46)
- New Delhi 30. - 31.V.1966, Vol.19,4 (str.33)

- Lenjingrad-Moskva 14.-21.V.1968. (str.60)  
Paris, Vol.21, VI.1968 (str.16-25)  
Köln, Vol.21, 1968, N.4 (str.31-32)  
Programm ICOM 1969-1971.
- Janszig, I.-Ave, J.: Die Einbeziehung der Museen in die Fachliche und methodische Ausbildung der Lehrer. Museum und Schule in DDR. Berlin, 1966 (str.1a)
- Jelinek, Jan: Problemy spolupráce muzeí se školami. Metodický list, Praha 1969 (str.52-54)
- Jericko, Alfred: Konzeption und Gestaltung biographischer Museen. Berlin, N.H.1966, N.4. (str.288-295)
- Kaiser, Paul: Zur Technik der Wanderausstellungen. Berlin, N.H. 1961, N.2 (str.132-144)
- Kalnstein, W.: Das Museum als Bildungsfaktor der modernen Gesellschaft. Die Begegnung mit dem Original. Düsseldorf, 1966 (výklenkové izdalek, 68 str.)
- Kapusta, Jan: K problemu odborné připravenosti učitele na školní využívání v muzeu. Metodický list Praha, 1968 (str. 57-63)
- Kempinsky, Henrik: Die Kunsterziehung. Leipzig, 1922
- Kerechensteiner, Georg: Die Bildungsaufgabe des Deutschen Museums. Das Deutsche Museum-Geschichte, Aufgaben, Ziele. 1933. (9 1/2 str.)
- Knorr, Heinz A.: Aufbau historischer Ausstellungen im den Museen. Fachlich-methodischen Anleitungen. 1960 (16c+8 str.)
- Koba-Arzenšek, Katarina: Tehnični muzej Slovenije. Kronika, Ljubljana, 1969, St. 1 (str.38 - 43)
- Kehlmann, Joachim: Der Besuch durch Schulklassen in einem Ortsmuseum. Berlin, N.H. 1961, Jg. 4, N.2 (Obrađene nastavne teme) (str.154-158)
- Kokulj, Bolesna: Vagojna dejavnost Narodne galerije. Delo, 1964, St. 351 (str.6)
- Komorzyński, E.: Blind Children's Visit in Kunsthistorischem Museum, Wien. Museum, 1961, Vol.IV, N.2

- Krieger, Peter: Das Museum in der Öffentlichkeit. Museumskunde, 1962, B.31, N.3 (str.135-143)
- Kruglov, M.-Sukojan, M.: Tretjakovska galerija u Moskvi. Berlin, N.M.1966, Jg.9, N.2 (str.106-118)
- Krieger, Ernst A.: Polytechnische Museen - Erfahrungen und Schlussfolgerungen aus dem Polytechnischen Museum Schwerin. Museum und Schule. Berlin, 1966 (str.84-105).
- Zuhar, Boris: Mačjejske razstave in obiskovalci. MEnogl. 1968, St.5
- Bun, Nada, Andrejević: Kulturno-predmetna uloga naših muzeja i njihova povrzenost. Muzeji, B.13 (str.59-66)
- Iedendorf, Heinz: Museum und Universität. Museumskunde, 1960, B.29, N.2 (str.73-87)
- Larinova, E: The aesthetic education of children in the museum Pushkin. Museum, 1968, Vol. XXI, N.1 (str. 45-47)
- Legkodub, V.E.: (Razvoj muzejev v Ukrayini). Museum, 1966, Vol. XII, St.3 (str.142-152)
- Lindner, Ernst: Die Einbeziehung der Museen in die Weiterbildung der Lehrer und Erzieher. Museum und Schule in der DDR. Berlin, 1966 (13 1/2 str.)
- Berents, Stanislaw: The museums of Poland. Museum, 1965, Vol. XIX, N.2 (str.70-82)
- Makarević, Gorazd: Družbena korisnost muzejov. Ljubljana, Sedemnast XIII, 1964, St.5 (str.453-456)
- Milivojević, M.: Republički muzej NO-mačne vojno predrstvo, (8 slikami) Ljubljana, Borec, 1955, (str. 201-203)
- Miller, Helmut: Pädagogische Grundzüge der Museumsgestaltung. Berlin, N.M.1961, Jg.4, H.1 (str.46-51)
- Oboňásek, Jaroslav: Hodina vyučování v muzeu - I. světová válka už třídy ZŠ. Metypdiicky list Praha, 1968 (str. 72-75)
- Ostanek, France: Nastanek in razvoj Selaskih muzejov. Katalog SEN, Ljubljana 1967 (str.7)

- Ott, Günter: Publikum und Museum. Kulturarbeit, KÖln, 1966, Jg. 18, H.1 (str.7-9)
- Jugend und Museum. Referat in Düsseldorf (Ciklestilno izdanje) 1966 (str.25)
- Paschmann, W.: Einige Formen und Hilfsmittel für die Zusammenarbeit von Schule und Museum. Museum und Schule in DDR.Berlin, 1966 (str.144-151)
- Patzwall, Kurt: Formen, Methoden, Mittel und Massnahmen bei Zusammenarbeit von Schule und Museum. Museum und Schule im DDR. Berlin, 1966 (str. 151-167)
- Zur pädagogischen Arbeit des Museums. Berlin, N.M. 1973, 6.3 (str.196-201)
- Pinc, Karel: Odjena muzejska historijske nastave. Metodicky list, Praha, 1968 (str.79-82)
- Popović, Cvjetko, Š.: Rad muzeja sa ziskošem publikom. Muzej, Zagreb, 1969, N.8 (str. 85-91)
- Pregrad, Zlatko: Estetsko obilježje škole i života u njoj. Pedagoški rad, Zagreb, 1969 br.1-2
- Prodanović,Tihomir: Organizacija posedivanja etnološkog muzeja. Savremena škola, 1953, br.7-8 (str.648-652)
- Rudolff-Hille, Gertrud: Hilfsbuch der Museumsarbeit. Dresden, 1953 (str. 182+26)
- Sikorska-Nawacha; Bolesna: Ein polnisches Museum und die Schule. Berlin, N.M. 1969, I.(str.156-160)
- Slavik, Julius: Suradnja učitelja historije sa muzejima u Bratislavici. Metodicky list, Praha, 1968 (str. 82-92)
- Speváček, Václav: (Stvaranje Ladislava Labka u Plzeň za suradnju sa školami; plameni izvještaj) 12.VIII.1969
- Stanje i problemi muzejske djelatnosti u SR Hrvatskoj. Vi-jesti muzealaca i konzervatora Hrvatske. Zagreb, 1967 (strana 79)
- Straniski, Zbinek Zbislav: (Odnosi između muzeja i škola) Metodicky list, Praha, 1968 (str.92-97)

- Streicher, Sonnfried: Gibt es eine Museumsdidaktik? Berlin, S.M. 1965, Jg. VIII, N.2 (str. 89-103)
- Suk, Riza: Tyčkun učinosti muzejni kulturne výchivne práce. Muzejní a vlastivedna práce, Praha, 1967, Br. V, Sl. I (str. 21-24)
- Schmidt, Vladimír: Představljivost kreatiteli konstruktivne zgodnosti in njen pedagoški potenčni. Celje, 1957 (Dissertacija, 94 str.)
- Ševčuk, V.A.: (Přednášky izložby i muzeabusi u Ukrayini) Museum 1966, (Vol. III, N.3 (str. 156-160))
- Simčić, Pero: Savremena nastava: Princip normativi. Zagreb, PKZ 1965 (str. 100-107)
- Krabek, Karel: Formy spoluhrance školy a muzeem v literatuře v 6-9. ročníku. EDB Praha, Metodický list, 1966 (str. 97-98)
- Šprt, Jiří: K některým problemům spoluhrace muzea a školy. Praha, Metodický list 1966 (str. 4-13)
- The Role of Museums in Education - UNESCO Seminar, Athens, 1954, Museum, Vol. VIII, N.4, 1955, (str. 261-265)
- Torsten, Gotthard: Die Volkskundlichen Aufgaben der Heimatmuseen. Skansen-Museum. Muzeumskunde 1964, B.33- N.2
- Vorlišková, Maria: Spoluhrance Muzeuma Alcise Jirasky a Mikuláše Alše se Školou (Pisemní izvěštaj, 1969)
- Weyrich, Edgar: Anschaulicher Geschichtsunterricht, Wien, 1910 (S odkazem) (str. 4-5)
- Weisse, Erich: Muzeumskunde als Lehrfach. Muzeumskunde, 1960, B.28, N.2 (str. 93-95)
- Wolf, Heinrich: Das Museum im Erziehungs- und Bildungswesen in der USA. Muzeumskunde, 1964, 2, 33, B, (str. 122-166)
- Zikmund, Vlastimil: (Kdo da vodi učenice u muzeju, ili lektor ili učitelj?) Praha, Metodický list 1966 (str. 108-111).